



Broj: 03-07-6-1019-4/17
Sarajevo, 26.10.2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO			
PRIMLJENO.		30-10-2017	
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj prijema
01,02-16-1-2566/17			

B

- PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
- DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH

PREDMET: Dostava izvještaja

Dostavljamo Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2015. godini, u skladu sa članom 17. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH”, broj 95/12 i 41/16), radi informiranosti o finansijskom poslovanju političkih stranaka.

Izvještaj se dijeli kao skupštinski štampani materijal.

U prilogu se nalazi elektronska forma Izvještaja.

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-naslovu
-a/a



Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

NO. 10



IZVJEŠTAJ
O PREGLEDANOM STANJU FINANSIJSKOG
POSLOVANJA POLITIČKIH STRANAKA U 2015. GODINI

U skladu s članom 17. Zakona o finansiranju političkih stranaka

(Izvještaj se dijeli kao skupštinski štampani materijal)

Sarajevo, septembar 2017. godine

1. UVOD

1. Zakonom o finansiranju političkih stranaka, u članu 17. Zakona, utvrđeno je da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) svake godine podnosi izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština BiH).
2. Centralna izborna komisija BiH je u skladu s članom 10. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH”, broj: 95/12 i 41/16)¹ uspostavila Službu za reviziju finansiranja političkih stranaka (u daljnjem tekstu: Služba za reviziju), koja pregleda i kontrolira finansijske izvještaje koje podnesu političke stranke i obavlja reviziju finansiranja političkih stranaka u skladu s ovim zakonom.

Služba za reviziju je uspostavljena Odlukom Centralne izborne komisije BiH o uspostavljanju Službe za reviziju finansijskog poslovanja, broj: 01-07-653/05 od 10. 3. 2005. godine, u skladu s tada važećim Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

Naknadnom izmjenom Zakona o finansiranju političkih stranaka, 2010. godine, promijenjen je naziv Službe za reviziju finansijskog poslovanja u Službu za reviziju finansiranja političkih stranaka.

3. Ovaj izvještaj obuhvata pregledano stanje finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2015. godini.

2. PRAVNI OKVIR

4. Finansiranje političkih stranaka u Bosni i Hercegovini je uređeno:
 - a) Zakonom o finansiranju političkih stranaka² i
 - b) Poglavljem 15. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, finansiranje izborne kampanje.
5. U skladu s odredbama člana (3) stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, politička stranka može se finansirati iz:
 - članarina,
 - dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica,
 - izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organiziranja stranačkih manifestacija,
 - prihoda od imovine u vlasništvu političke stranke,
 - budžeta BiH u skladu s članom 7. ovog zakona, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave u skladu sa zakonom i

¹ Dana, 5. 12. 2012. godine, stupanjem na snagu Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH”, broj 95/12), stavljen je van snage Zakon o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH”, broj: 22/00, 102/09 i 54/10). Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH”, broj 41/16) stupio je na snagu 11. 6. 2016. godine.

² Odredbe ovog zakona koje se odnose na dobrovoljne priloge, zabranu finansiranja i pogodovanja te nadzor i finansijsko poslovanje odgovarajuće se primjenjuju na liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate.

- dobiti od preduzeća koja su u vlasništvu političke stranke.
- 6. Preduzeće u vlasništvu političke stranke može baviti samo djelatnošću vezanom za kulturu ili izdavačkom djelatnošću.
- 7. Godišnji prihod političke stranke ostvaren od imovine u vlasništvu političke stranke i dobiti od preduzeća koja su u vlasništvu političke stranke ne smije prelaziti 20% iznosa ukupnog godišnjeg prihoda stranke.
- 8. Političke stranke se finansiraju iz budžeta Bosne i Hercegovine u skladu s članom 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave u skladu sa zakonom.

(1) U skladu s odredbama člana 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine sredstva se osiguravaju za finansiranje političkih stranaka, odnosno koalicija političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i parlamentarnih grupa, odnosno klubova poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Ukupna sredstva koja se izdvajaju za finansiranje spomenutih političkih subjekata ne mogu prelaziti iznos od 0,2% budžeta Bosne i Hercegovine u kalendarskoj godini.

Političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka sredstva se raspodjeljuju na način da se:

- 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,
- 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata,
- 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH će svojim aktima detaljnije regulirati raspodjelu sredstava iz ovog člana, kontrolu trošenja i druga finansijska pitanja u vezi s provođenjem ovog zakona.

(2) U Republici Srpskoj, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i opštine („Službeni glasnik RS“, broj 65/08), sredstva se izdvajaju iz budžeta za:

- finansiranje dijela troškova redovnog rada političkih stranaka, koalicija, nezavisnih poslanika, odnosno odbornika,
- pokriće dijela troškova izborne kampanje političkih stranaka, koalicija, nezavisnih lista i nezavisnih kandidata kojima su potvrđene izborne liste za izbor poslanika, odnosno odbornika i
- pokriće dijela troškova rada poslaničkih, delegatskih, odnosno odborničkih klubova i grupa.

a) Sredstva izdvojena za finansiranje troškova redovnog rada političkih stranaka, koalicija, nezavisnih poslanika, odnosno odbornika ne mogu biti manja od 0,2% ukupnih budžetskih prihoda iz prethodne godine, a raspoređuju se na način:

- 20% sredstava se raspoređuju u jednakim iznosima svim političkim strankama i koalicijama koje imaju poslanike u skupštini i nezavisnim poslanicima i
 - 80 % se raspoređuje srazmjerno broju osvojenih mandata, koje politička stranka, koalicija, nezavisni poslanik, odnosno odbornik ima u skupštini.
- b) Sredstva za izbornu kampanju osiguravaju se u budžetu za godinu u kojoj se održavaju izbori u iznosu ne manjem od 0,05% ukupnih budžetskih prihoda iz prethodne godine. Način raspodjele sredstava vrši se u skladu s izbornim propisima.
- c) Sredstva za rad poslaničkih, delegatskih, odnosno odborničkih klubova i grupa, dodjeljuju se radi pokrića:
- paušalnih troškova za rad u izbornim jedinicama poslanika, odnosno odbornika,
 - putnih troškova u inostranstvo, ako organizator nije Narodna skupština Republike Srpske ili Vijeće naroda Republike Srpske, odnosno skupština jedinice lokalne samouprave,
 - troškova nabavke materijala – goriva, štampe, službenih glasnika i publikacija,
 - troškova smještaja i ishrane poslanika, delegata, odnosno odbornika, u vrijeme kada se ne održavaju sjednice skupštine ili vijeća i
 - ostale troškove u vezi s radom poslanika, delegata, odnosno odbornika u klubovima i grupama.
- (3) Federacija Bosne i Hercegovine nije donijela poseban zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta, pa sredstva za finansiranje političkih stranaka i drugih političkih subjekata izdvaja u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, koji donosi svake godine.
- U skladu s članom 22. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2015. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/15 i 86/15), sredstva su utvrđena kao pozicija „transfer za političke stranke i koalicije“ i koriste se po programu koji donosi Vlada.
- Sredstva namijenjena za finansiranje političkih subjekata raspoređuju se tako da:
- 40 % od predviđenog iznosa pripada političkim subjektima, koji su zastupljeni u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, u jednakim iznosima, a
 - 60 % prema broju poslanika u domovima Parlamenta, na dan dodjele mandata.
- Ukoliko je ugovorom između članica koalicije reguliran način raspodjele novčanih sredstava koja pripadaju koaliciji, Vlada sredstva raspoređuje na osnovi odredbi ugovora.
- (4) Zakonom o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 29/04 i 14/07) propisano je da se sredstva iz budžeta Brčko distrikta BiH izdvajaju za:
- predizbornu kampanju političkih stranaka koje učestvuju na izborima za Skupštinu Brčko distrikta BiH i
 - redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Brčko distrikta BiH.
- a) Sredstva za predizbornu kampanju političkih stranka osiguravaju u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Skupštinu Brčko distrikta BiH i to u iznosu 0,03% prihoda u budžetu Brčko distrikta BiH ili 60.000 KM zavisno od toga koji je iznos niži.

- b) Sredstva za redovan rad političkih stranaka izdvajaju se po godišnjoj osnovi od 0,1% od prihoda u budžetu Brčko distrikta BiH ili 200.000 KM, zavisno od toga koji od ova dva iznosa je niži.

Sredstva izdvojena za redovan rad političkih stranka i njihovih zastupničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta BiH raspoređuju na taj način da se:

- 30% sredstava raspoređuje u jednakim iznosima svim poslaničkim klubovima političkim strankama zastupljenim u Skupštini Brčko distrikta BiH, a
- 70% od ukupnog iznosa raspoređuje srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje svaka politička stranka ima u Skupštini Brčko distrikta BiH u trenutku raspodjele.

2.1. Finansijsko izvještavanje političkih stranaka

9. U Zakonu o finansiranju političkih stranaka, u članu 12. stav (1), propisano je da političke stranke vode evidenciju o svojim prihodima i rashodima i dužne su da Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnose finansijski izvještaj za svaku kalendarsku godinu (računovodstvenu godinu). U skladu s odredbom iz člana 12. stav (4) izvještaj se podnosi do 31. marta naredne godine.
10. Političke stranke, u skladu s odredbom člana 12. stav (3) istog zakona, podnose poseban finansijski izvještaj za period izborne propagande na način kako je utvrđeno Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
11. Političke stranke i nezavisni kandidati koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima dužni su, u skladu s članom 15.1 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u vrijeme podnošenja prijave za ovjeru za učešće na izborima, Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti finansijski izvještaj za period koji počinje tri mjeseca prije dana podnošenja prijave za ovjeru i finansijski izvještaj za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata izbora, u roku od trideset dana od dana objavljivanja izbornih rezultata u „Službenom glasniku BiH“.
12. Izvještaje koje podnose političke stranke i nezavisni kandidati koji učestvuju na izborima za organe vlasti sadrže: sve prihode i rashode, zasnovane na članarini, transparentnim priložima iz inozemstva, priložima fizičkih i pravnih lica, priložima u obliku robe i usluga (prilozi u naturi), prihodima na vlastitu imovinu i poduzetničke aktivnosti, u skladu s odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, kreditima, pozajmicama, donacijama, olakšicama, povratu novca, ostalim materijalnim troškovima i ostalim izvorima prihoda za period izvještavanja koje odredi Centralna izborna komisija BiH.
13. Politička stranka je, u skladu s odredbom iz člana 12. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka, obavezna u svom finansijskom izvještaju uključiti sve koristi ostvarene od aktivnosti subjekata koji su na bilo koji način povezani s političkom strankom ili su pod njenom kontrolom.
14. Politička stranka dužna je javno prikazati porijeklo i način utroška sredstava prikupljenih tokom protekle kalendarske godine (računovodstvene godine). Završni račun i finansijski izvještaj u kojem se podrobno navode izvori prihoda, podaci o fizičkim i pravnim licima koja

su dala dobrovoljne priloge te podaci o namjeni, odnosno aktivnostima za koje su sredstva utrošena, javni su dokumenti i objavljuju se na web stranici političke stranke.

15. Centralna izborna komisija BiH donosi propise za provođenje odredbi kojima se bliže utvrđuju sadržaj, forma, način i drugi detalji izvještavanja.
16. Centralna izborna komisija BiH je donijela dva podzakonska akta, kojima je utvrdila sadržaj, formu, način i druge detalje finansijskog izvještavanja:
 - a) Pravilnik o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka³ i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka⁴
 - b) Pravilnik o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih subjekata⁵.
17. Centralna izborna komisija BiH je donijela Pravilnik o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka⁶, kojim je propisala procedure po kojima se vrši pregled, kontrola i revizija finansijskih izvještaja političkih stranaka, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

2.2. Finansijska kontrola političkih stranaka

18. Pregled, kontrolu i reviziju finansijskih izvještaja, koje podnesu političke stranke, obavlja Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka.
19. Revizija finansijskih izvještaja političke stranke, u skladu s članom 10. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka uključuje izvještaje sjedišta stranke i najmanje dvije niže organizacione cjeline koje odabere Služba za reviziju.
20. Služba za reviziju prikuplja revizijske dokaze, koje pregleda, ocjenjuje i izvodi zaključke, na osnovi kojih revizor priprema preliminarni izvještaj revizije s nalazima revizije i mišljenjem revizora o finansiranju političke stranke u skladu sa zakonom.
21. U slučaju da Služba za reviziju smatra da treba obaviti detaljniji finansijski pregled kako bi se utvrdilo da li se politička stranka finansirala u skladu sa zakonom, Službi za reviziju se omogućava pristup prostorijama stranke.
22. U slučaju da bude uskraćen pristup prostorijama stranke, smatra se da navedena stranka nije dostavila finansijski izvještaj i Centralna izborna komisija BiH joj uskraćuje pravo da se kandidira na narednim izborima.

³ „Službeni glasnik BiH“, broj 96/13, koji je stupio na snagu dana 18. 12. 2013. godine, kada je stavljen van snage Pravilnik o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 61/06).

⁴ „Službeni glasnik BiH“, broj 89/16

⁵ „Službeni glasnik BiH“, broj 96/13, koji je stupio na snagu dana 18. 12. 2013. godine, kada je stavljen van snage Pravilnik o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih subjekata („Službeni glasnik BiH“, broj 61/06).

⁶ „Službeni glasnik BiH“, broj 103/08.

23. Preliminarni izvještaj revizije, s nalazima i mišljenjem revizora, dostavlja se političkoj stranci na očitovanje.
24. Politička stranka se u roku od deset dana, od dana prijema preliminarnog izvještaja revizije, može očitovati o nalazima revizije, ili da u skladu s članom 14. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka otkloni nedostatke u izvještaju i povrede zakona koje su otklonjive. Stranka uz očitovanje može dostaviti dodatne dokaze kojima osporava nalaze revizije iz preliminarnog izvještaja revizije ili dostaviti dokaze koje revizorima nije predložila u vrijeme obavljanja revizije.
25. Nakon što se politička stranka očituje o nalazima revizije navedenim u preliminarnom izvještaju revizije, revizor u skladu sa svojom procjenom dopunjava i korigira prethodni nalaz ukoliko smatra da su primjedbe stranke osnovane, ili je stranka dostavila dodatne dokaze i izdaje konačan izvještaj s mišljenjem revizora o postupanju stranke u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka i Poglavljem 15. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
26. Ako politička stranka na osnovu nalaza i preporuka iz preliminarnog izvještaja revizije dobrovoljno otkloni nedostatke koji su otklonjivi i u ostavljenom roku revizoru dostavi dokaz o otklonjenim nedostacima, revizor u konačnom izvještaju neće navesti prekršaje koje je stranka otklonila.
27. Ako nakon izdavanja i dostave političkoj stranci preliminarnog pismenog izvještaja o reviziji politička stranka ne uloži prigovor, revizor izdaje konačan izvještaj s mišljenjem revizora o tome da li se politička stranka finansirala u skladu s ovim zakonom.
28. U konačnom izvještaju revizije navode se nazivi organizacionih dijelova političke stranke u kojima je obavljena revizija.

3. AKTIVNOSTI CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BiH U IZVJEŠTAJNOM PERIODU


29. Centralna izborna komisija BiH je od 31. marta 2016. godine, do kada su političke stranke bile obavezne podnijeti godišnji finansijski izvještaja za 2015. godinu, do kraja augusta 2017. godine, kada je okončan postupak revizije i izdavanja konačnih revizijskih izvještaj, poduzela niz aktivnosti kojima je provjeravana zakonitost finansiranja političkih stranaka:
 - izvršila prijem finansijskih izvještaja političkih stranaka,
 - uspostavila evidenciju o podnesenim finansijskim izvještajima, za javnost sačinila informaciju o izvorima finansiranja političkih stranaka, koju je skupa s izvještajima političkih stranaka dala na uvid javnosti, putem web stranice Centralne izborne komisije BiH,
 - obavijestila političke stranke, kod kojih su utvrđeni nedostaci u finansijskom izvještaju, kako bi u skladu s odredbama člana 14. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka dobrovoljno otklonile uočene nedostatke, ako su oni otklonjivi,

- prikupila podatke o sredstvima koja su iz budžeta svih nivoa vlasti u BiH isplaćena političkim subjektima, sačinila informaciju o finansiranju političkih stranka iz budžeta i dala na uvid javnosti putem svoje web stranice,
- prikupila podatke od svih općina u Bosni i Hercegovini o dodijeljenim poslovnim prostorima, u njihovom vlasništvu, na korištenje političkim strankama,
- prikupila podatke o transakcijskim računima političkih stranka iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa kod Centralne banke BiH,
- izvršila pregled, kontrolu i reviziju finansijskih izvještaja za 118 političkih stranaka,
- dodatno izvršila reviziju na terenu u prostorijama 13 političkih stranaka,
- revizijske izvještaje s nalazima revizije i mišljenjem revizora o finansiranju političkih stranaka u skladu sa zakonom dala na uvid javnosti, putem svoje web stranice i
- revizijska mišljenja, u skladu s članom 10. stav (7) Zakona o finansiranju političkih stranka dala na objavu u „Službenom glasniku BiH“.

30. Na osnovu finansijskih izvještaja koje su podnijele političke stranke, Centralna izborna komisija BiH je utvrdila da su se političke stranke u 2015. godini finansirale iz sljedećih izvora: članarina u procentu od 7,00 %, priloga fizičkih lica u procentu 5,76 %, priloga pravnih lica u procentu 0,65 %, prihoda od imovine političkih stranaka u procentu 3,32 %, prihoda od poklona i usluga što ih stranka nije imala obavezu platiti u procentu 1,53 %, prihoda iz budžeta u procentu 81,32 % i ostalih prihoda u procentu 0,42 % od ukupno ostvarenih prihoda, te iz kreditnog zaduženja u iznosu od 2.224,98 KM, kao što je prikazano u narednoj tabeli i grafikonu:

(1) Prihodi	Iznos (KM)	Struktura
Članarina	1.470.693,05	7,00%
Prilozi fizičkih lica	1.209.632,27	5,76 %
Prilozi pravnih lica	136.491,00	0,65 %
Prihodi od imovine političkih stranaka	697.672,41	3,32 %
Prihodi od poklona i usluga što ih stranka nije imala obavezu platiti	322.343,54	1,53 %
Prihodi iz budžeta	17.089.702,35	81,32 %
Ostali prihodi	87.875,64	0,42 %
Ukupan prihod	21.014.410,26	100,00 %
(2) Kreditno zaduženje	2.224,98	0,00 %
UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA	21.016.635,24	100,00%

Tabela 1. Ukupni izvori finansiranja političkih stranaka u 2015. godini




Grafikon 1. Struktura finansiranja političkih stranka u 2015. godini

31. Centralna izborna komisija BiH je prikupila podatke i utvrdila da su u 2015. godini iz budžeta sa svih nivoa u Bosni i Hercegovini političkim subjektima planirana izdvajanja iz budžeta u iznosu od 18.583.888,93 KM, a isplaćena su u procentu od 94,70% i iznose 17.598.730,98 KM, kao što je prikazano u tabeli i na grafikonu koji slijede:


Budžet / nivo vlasti	Iznos uplaćenih sredstva (KM)	Struktura finansiranja
Budžeti općina/opština i gradova osnovnih izbornih jedinica	6.689.372,25	38,01 %
Budžeti gradova	334.876,68	1,90 %
Brčko distrikt BiH	199.999,97	1,14 %
Budžeti kantona	3.540.079,76	20,12 %
Budžet Federacije BiH	2.775.000,03	15,77 %
Budžet Republike Srpske	3.129.999,96	17,79 %
Budžet BiH (isplaćeno političkim strankama)	570.281,47	3,24 %
Budžet BiH (utrošeno za rad klubova)	359.120,86	2,03 %
UKUPNO	17.598.730,98	100,00 %

Tabela 2. Budžetska izdvajanja za političke subjekte u 2015. godini



Grafikon 2. Struktura budžetskih izdvajanja za političke subjekte u 2015. godini

32. U periodu od 2004. do 2015. godine iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima su isplaćena sredstva u iznosu od 227.064.971,50 KM.
33. Ukoliko se uporede iznosi izdvojenih sredstva po godinama, počevši od 2004. godine, evidentan je trend porasta izdvajanja sve do 2008. godine. U 2009. godini zabilježen je pad izdvojenih sredstava od 16,61% u odnosu na 2008. godinu, dok su u 2010. godini budžetska izdvajanja političkim subjektima ponovo porasla za 12,66% u odnosu na 2009. godinu. Nakon 2010. godine budžetska izdvajanja za političke subjekte su opadala sve do 2013. godine, i to: u 2011. godini za 10,31% i u 2012. godini 1,26% i u 2013. godini za 12,27% u odnosu na prethodnu godinu. U 2014. godini izdvajanja iz budžeta su porasla za 3,27% u odnosu na prethodnu godinu, da bi ponovo u 2015. godini bio zabilježen pad od 1,42%, što se može vidjeti na grafikonu i tabeli u nastavku:



Grafikon 3. Prikaz prihoda koje su političke stranke ostvarile iz budžeta u periodu 2004–2015. god.

Nivo vlasti	Sredstva uplaćena 2004. godine	Sredstva uplaćena 2005. godine	Sredstva uplaćena 2006. godine	Sredstva uplaćena 2007. godine	Sredstva uplaćena 2008. godine	Sredstva uplaćena 2009. godine	Sredstva uplaćena 2010. godine	Sredstva uplaćena 2011. godine	Sredstva uplaćena 2012. godine	Sredstva uplaćena 2013. godine	Sredstva uplaćena 2014. godine	Sredstva uplaćena 2015. godine	UKUPNO UPILAĆENO 2004 - 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Općine/opštine	5.630.813,48	6.730.835,38	7.730.249,74	7.669.036,83	8.900.882,54	7.454.532,70	7.214.768,57	7.122.137,42	6.229.455,49	5.492.157,57	5.272.582,44	7.024.248,93	92.978.262,56
Gradovi			698.246,35	1.357.507,05	1.663.647,62	1.083.734,51	1.029.416,21	941.314,92	1.402.492,01	748.614,91	1.581.587,89		
Breko distrikt BiH	3.076.024,50	199.999,94	199.999,94	199.999,82	259.999,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00	254.285,66	200.000,00	200.000,00	199.999,97	2.514.284,96
Kantoni		3.437.929,78	4.412.153,93	4.184.131,09	5.167.777,45	4.404.391,86	4.585.981,41	4.386.311,72	4.189.296,29	3.349.455,22	3.856.403,97	3.540.079,76	48.389.937,04
Federacija BiH	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.291.998,00	5.000.000,00	3.475.152,50	3.500.000,00	3.450.643,00	2.920.671,00	2.775.000,03	35.913.464,53
Republika Srpska	2.883.227,09	2.824.970,44	3.190.000,00	4.190.000,00	4.200.000,00	3.340.000,00	3.200.000,00	3.200.001,00	3.500.000,00	3.100.001,00	3.099.999,96	3.129.999,96	39.858.199,45
Država BiH	Uplaćeno strankama	92.792,18	175.783,58	188.090,00	192.836,45	440.811,00	453.560,00	292.005,28	285.693,80	571.590,10	350.246,30	570.281,47	3.766.278,64
	Utrošeno za rad klubova	np	np	261.910,00	296.730,29	533.439,62	565.316,00	339.214,57	343.569,21	374.407,67	570.836,10	359.120,86	3.644.544,32
UKUPNO:	13.182.857,25	15.369.519,12	19.383.238,44	21.050.674,79	23.681.874,04	19.748.907,69	22.249.042,19	19.956.137,41	19.704.792,46	17.286.869,47	17.852.327,66	17.598.730,98	227.064.971,50
Porast/smanjenje uplaćenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu	u KM	2.186.661,87	4.013.719,32	1.667.436,35	2.631.199,25	-3.932.966,35	2.500.134,50	-2.292.904,78	-251.344,95	-2.417.922,99	565.458,19	-253.596,68	
	%	16,59%	26,11%	8,60%	12,50%	-16,61%	12,66%	-10,31%	-1,26%	-12,27%	3,27%	-1,42%	

Tabela 3. Pregled isplaćenih sredstava iz budžeta političkim strankama po nivoima vlasti u periodu 2004–2015. godine

34. U okviru budžetskih sredstava izdvojenih političkim strankama u 2015. godini, iz budžeta u Federaciji BiH su izdvojena sredstva u iznosu od 11.556.570,64 KM ili 65,67%, iz budžeta Republike Srpske 4.912.758,04 KM ili 27,92%, iz budžeta Brčko distrikta BiH 199.999,97,00 KM ili 1,14%, dok su iz budžeta Bosne i Hercegovine izdvojena sredstva u iznosu od 929.402,33 KM ili 5,27% od ukupnog iznosa budžetskih sredstava.

Red. br.	Budžet / nivo vlasti	Iznos uplaćenih sredstva (KM)	Struktura finansiranja
1	2	3	4
I.	Federacija BiH	11.556.570,64	65,67%
1.	Općine i gradovi osnovne izborne jedinice	4.941.614,17	42,76%
2.	Gradovi	299.876,68	2,59%
3.	Kantoni	3.540.079,76	30,63%
4.	Budžet FBiH	2.775.000,03	24,01%
II.	Republika Srpska	4.912.758,04	27,92%
1.	Opštine i gradovi osnovne izborne jedinice	1.747.758,08	35,58%
2.	Gradovi	35.000,00	0,71%
3.	Budžet RS	3.129.999,96	63,71%
III.	Brčko distrikt BiH	199.999,97	1,14%
IV.	Državni nivo BiH	929.402,33	5,27%
	UKUPNO:	17.598.730,98	100,00%

Tabela 4. Pregled isplaćenih sredstava iz budžeta političkim strankama po nivoima vlasti (državni nivo, entitetski nivoi i Brčko distrikt BiH)

35. Iz budžeta općina i gradova, osnovnih izbornih jedinica, u Federaciji BiH političkim subjektima u 2015. godini isplaćena su sredstva u iznosu 4.941.614,17 KM, dok su iz budžeta opština i gradova, osnovnih izbornih jedinica u Republici Srpskoj, isplaćena sredstva u iznosu 1.747.758,08 KM.
36. Iz budžeta grada Sarajevo političkim subjektima isplaćena su sredstva u iznosu 299.876,68 KM, dok je iz budžeta grada Istočno Sarajevo političkim subjektima isplaćen iznos od 35.000,00 KM.
37. Iz budžeta kantona u Federaciji BiH političkim subjektima u 2015. godini isplaćena su sredstva u iznosu 3.540.079,76 KM.
38. Od ukupno izdvojenih sredstva iz budžeta za finansiranje političkih stranaka u periodu od 2004. do 2015. godine (u iznosu 227.064.971,50 KM) na deset parlamentarnih stranaka je raspoređeno 76,65 % sredstava (174.034.945,40 KM). Najveći procenat je ostvarila Stranka demokratske akcije (18,91%), zatim slijede Socijaldemokratska partija BiH sa 14,20%, SNSD – Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 10,65%, Stranka za BiH sa 9,30%, Hrvatska demokratska zajednica BiH sa 7,89 %, Srpska demokratska stranka sa 5,91%, Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić sa 2,74%, Partija demokratskog progresa sa 2,68%, Narodna stranka Radom za boljitak sa 2,21% i Hrvatska demokratska zajednica 1990 sa 2,15%.

Red. br.	Naziv političke stranke	Sredstva uplaćena 2004–2010.	Sredstva uplaćena 2011.	Sredstva uplaćena 2012.	Sredstva uplaćena 2013.	Sredstva uplaćena 2014.	Sredstva uplaćena 2015.	Sredstva uplaćena 2004–2015.	Učešće u ukupnom budžetskom finansiranju
1.	STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE	27.035.397,50	3.446.862,70	3.337.711,30	2.786.967,46	3.036.305,45	3.285.974,87	42.929.219,28	18,91%
2.	SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH	18.134.067,37	3.301.948,09	3.173.646,99	2.821.976,12	2.982.209,50	1.838.002,50	32.251.850,57	14,20%
3.	SNSD – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA	15.052.469,55	1.980.822,01	2.052.049,83	1.571.778,01	2.045.182,03	1.485.061,16	24.187.362,59	10,65%
4.	STRANKA ZA BiH	16.678.629,53	1.219.522,58	951.851,10	853.129,54	905.481,42	518.344,10	21.126.958,27	9,30%
5.	HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BiH	10.369.539,90	1.518.250,90	1.640.903,15	1.400.827,81	1.549.879,76	1.439.738,17	17.919.139,69	7,89%
6.	SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA	7.840.648,32	1.164.939,16	1.167.021,36	927.532,57	1.196.355,02	1.120.801,47	13.417.297,90	5,91%
7.	SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST – Fahrudin Radončić	34.069,07	925.814,11	917.081,65	1.348.498,58	1.494.114,21	1.496.806,60	6.216.384,22	2,74%
8.	PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA	3.340.968,41	575.390,99	582.556,80	473.925,25	617.492,72	501.679,53	6.092.013,70	2,68%
9.	NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK	2.385.456,77	673.635,16	612.795,45	625.422,93	717.413,18	288.052,84	5.014.723,49	2,21%
10.	HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990	2.185.838,28	519.071,88	591.885,51	466.413,23	587.068,44	529.718,35	4.879.995,69	2,15%
UKUPNO 10 POLITIČKIH STRANAKA		103.057.084,70	15.326.257,58	15.027.503,14	13.276.471,50	15.131.501,73	12.216.126,75	174.034.945,40	76,65%

Tabela 5. Pregled 10 politički stranaka sa najvećim iznosom budžetskih prihoda u periodu 2004–2015. godine

39. Centralna izborna komisija BiH je u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, u skladu s odredbom člana 14. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, člana 115. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), te člana 18. Poslovnika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/07, 33/09, 24/13 i 32/14) donijela zaključak o pokretanju postupka protiv 31 političke stranke i to: protiv 25 političkih stranaka zbog osnovane sumnje da su prekršile odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka, među kojima su četiri stranke prekršile i odredbe Poglavlja 15. Izbornog zakona BiH (finansiranje kampanje na prijevremenim izborima) i šest političkih stranka koje su uskratile pristup svojim prostorijama radi obavljanja revizije.

4. NALAZI REVIZIJE

40. Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka na osnovu člana 10. Zakona o finansiranju političkih stranaka, a u vezi s članom 2. Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka izvršila je pregled, kontrolu i reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu 118 političkih stranaka.

41. Kod 105 političkih stranaka izdati su izvještaji o pregledu godišnjeg finansijskog izvještaja s nalazima revizije i mišljenjem revizora o finansiranju političkih stranaka u skladu sa zakonom. Kod 13 političkih stranaka izvršena je revizija u prostorijama stranaka pa su izdati izvještaji o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu.

42. Šest političkih stranaka je uskratilo pristup svojim prostorijama radi obavljanja revizije njihovog finansijskog poslovanja u 2015. godini.

43. Pregledom, kontrolom i revizijom finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2015. godinu utvrđeno je sljedeće:

- Kod 32 političke stranke (27,12% od ukupnog broja kontrolisanih stranaka) nije utvrđeno kršenje odredaba Zakona o finansiranju političkih stranaka,
- Kod 50 političkih stranaka (42,37% od ukupnog broja stranaka) utvrđeno je kršenje odredaba člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka, odnosno kršenje računovodstvenih propisa, nevođenje ili pogrešno vođenje evidencija o prihodima i rashodima, greške u popunjavanju finansijskih izvještaja i dostavljanje izvještaja nakon zakonom propisanog roka,
- Kod 25 političkih stranaka (21,19% kontrolisanih stranaka), pored kršenja odredba člana 11. i člana 12., utvrđeno je kršenje odredaba Zakona o finansiranju političkih stranaka za koja su Zakonom o finansiranju političkih stranaka propisane novčane sankcije. Istovremeno četiri političke stranke su prekršile i odredbe člana 15.10 Izbornog zakona BiH (prekoračile su limit na troškove izborne kampanje na prijevremenim izborima, propisan članom 15.10 Izbornog zakona BiH).
- Kod 11 političkih stranaka (9,32% od ukupnog broja kontrolisanih stranaka) utvrđeni su manji prekršaji (neprijavljivanje nenovčanih donacija male vrijednosti, neizdavanje potvrda o primljenim članarinama i priložima u malim iznosima i neuplaćivanje istih na transakcijski račun centrale stranke.

Iz navedenog je evidentno da 63,56 % političkih stranaka nije uspostavilo računovodstveni sistem u skladu s važećim propisima i finansijski izvještaj nije podnijelo na način kako je propisala Centralna izborna komisija BiH.

44. Političke stranke su kršile odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka na način:

- Finansijska sredstva osigurana za finansiranje političkih stranaka, uglavnom sredstva iz budžeta, nisu koristile isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom, čime su prekršile odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka,
- Stranke nisu vodile evidenciju o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga, te nisu izdavale potvrde o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga, čime su prekršile odredbe člana 5. stav (4) Zakona,
- Sredstva od članarina i dobrovoljnih priloga, koja su primana u gotovini, nisu uplaćivana na transakcijski račun političke stranke, iako je Zakonom o finansiranju propisano da ovlašteno lice u političkoj stranci uplaćuje članarinu i dobrovoljne priloge neposredno na transakcijski račun centrale političke stranke najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema uplate, čime su prekršile odredbe člana 5. stav (4) i člana 6. stav (2) Zakona,
- Jedna stranka je ostvarila prilog iznad limita utvrđenog članom 6. stav (3) Zakona,
- Znatan broj stranaka, suprotno odredbama člana 8. Zakona, finansirao se iz zabranjenih izvora.

45. Četiri političke stranke su prekršile odredbe člana 15.1 Izbornog zakona BiH, prekoračile su limit na troškove izborne kampanje na prijevremenim izborima, propisan članom 15.10 Izbornog zakona BiH.

U prilogu su dati nalazi iz revizijskih izvještaja političkih stranaka.

5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

46. Centralna izborna komisija BiH je, u skladu s odredbama člana 14. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka, nadležna za provođenje odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka.

47. U slučaju da politička stranka ne postupi prema odredbama ovog zakona, Centralna izborna komisija BiH nadležna je za izricanje novčane kazne u skladu s ovim zakonom i Izbornim zakonom BiH.

48. U skladu s odredbom člana 14. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka svaku sumnju o krivičnom djelu koje se može dovesti u vezu s finansiranjem političkih stranaka i finansiranjem izborne kampanje Centralna izborna komisija BiH obavezna je prijaviti nadležnom tužilaštvu i drugim organima nadležnim za provođenje zakona.

49. U vezi s finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2015. godinu, Centralna izborna komisija BiH je provela sve aktivnosti koje su propisane odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbama Poglavlja 15. Izbornog zakona BiH, te odredbama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih subjekata i odredbama Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka, koje se mogu grupirati na sljedeći način: prijem godišnjih finansijskih izvještaja političkih stranaka, prikupljanje podataka o sredstvima koja su iz budžeta svih nivoa isplaćena

političkim subjektima, prikupljanje revizijskih dokaza, kako od političkih stranka, tako i iz eksternih izvora (organa vlasti, Centralne banke BiH, poslovnih banaka, pravnih i fizičkih lica koja su donatori ili poslovni partneri političkih stranka, sudova i sl.), kontrola i revizija finansijskih izvještaja političkih stranaka, izdavanje revizijskih izvještaja s nalazima revizije i mišljenjem revizora o finansiranju političkih stranaka u skladu s odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti i sankcioniranja političkih stranka za koje postoji osnovana sumnja da su prekršile Zakon o finansiranju političkih stranaka, obavještanje organa nadležnih za provođenje zakona koji nisu u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH i ostale aktivnosti.

50. Centralna izborna komisija BiH je, putem svoje oficijelne web stranice, dala na uvid javnosti brojne informacije i izvještaje o izvorima finansiranja političkih stranaka, podatke o iznosu troškova izborne kampanje i njenom finansiranju, podatke o sredstvima koja su političkim strankama isplaćena iz budžeta svih nivoa vlasti u periodu od 2004. do 2016. godine, skenirane dijelove izvještaja političkih stranaka, izvještaje revizije svih političkih stranka, s nalazima i mišljenjem revizora o finansiranju političkih stranaka u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

6. PREPORUKE

51. Kao i u prethodnom periodu Centralna izborna komisija BiH preporučuje da se u narednom periodu posveti pažnja daljnjem unapređenju transparentnosti finansiranja političkih stranaka.
52. Na osnovu navedenog i dosadašnjih stečenih iskustava u primjeni Zakona o finansiranju političkih stranaka, predlažemo da Parlamentarna skupština BiH preispita zakonodavstvo koje regulira osnivanje, političko djelovanje i finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja, te da se harmoniziraju entitetski propisi i propisi Brčko distrikta BiH s propisima na državnom nivou.
53. Političke stranke imaju organizacione dijelove u oba entiteta i Brčko distriktu BiH, ali su registrirane prema entitetskim zakonima o političkim organizacijama, koji propisuju različite uvjete kako za njihovo osnivanje, tako i za njihovo djelovanje.
U Federaciji BiH političke stranke se osnivaju u skladu sa Zakonom o političkim organizacijama („Službeni list SR BiH“, broj 27/91 – preuzet u FBiH), u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom o političkim organizacijama („Službeni glasnik RS“, broj: 15/96 i 17/02) i Brčko distriktu BiH u skladu sa Zakonom o političkim organizacijama („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 12/02, 19/07 i 2/08).
54. Zakon o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj: 95/12 i 41/16) propisuje da se finansiranje političkih stranaka iz entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko distrikta BiH, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave vrši u skladu s entitetskim zakonima i zakonom Brčko distrikta BiH, iako Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike, grada i opštine („Službeni glasnik RS“, broj 65/08) i Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 29/04 i 14/07) propisuju drugačiji način izdvajanja i raspodjele budžetskih sredstva za finansiranje političkih stranaka, a Federacija BiH nema zakon o finansiranju političkih stranka iz budžeta, pa sredstva za njihovo

finansiranje izdvaja u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, koji donosi svake godine.

55. U okviru trećeg kruga evaluacije za Bosnu i Hercegovinu – oblast Transparentnost finansiranja političkih stranaka, u Evaluacijskom izvještaju za Bosnu i Hercegovinu „Transparentnost finansiranja političkih stranaka (usvojen na 51. plenarnoj sjednici GRECO-a, Strasbourg, 23–27. maj 2011. godine), Izvještaju o usklađenosti za Bosnu i Hercegovinu „Transparentnost finansiranja političkih stranaka (usvojen na 61. plenarnoj sjednici GRECO-a, Strasbourg, 14–18. oktobar 2013. godine), Privremenom izvještaju o usklađenosti za Bosnu i Hercegovinu „Transparentnost finansiranja političkih stranaka (usvojen na 64. plenarnoj sjednici GRECO-a, Strasbourg, 16–20. juni 2014.), Drugom privremenom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a „Transparentnost finansiranja političkih stranaka” (usvojen na 68. plenarnoj sjednici GRECO-a, Strasbourg, 15–19. juni 2015.), Trećem privremenom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a (usvojen na 72. plenarnoj sjednici GRECO-a u Strasbourgu, 27. juni – 1. juli 2016.) i Četvrtom privremenom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine s preporukama GRECO-a u trećem krugu evaluacije (usvojen na 76. plenarnoj sjednici u Strasbourgu, 19–23. juni 2017.) GRECO navodi da od devet datih preporuka, tri preporuke nisu uopće realizovane, pet preporuka je realizovano djelimično i jedna preporuka je realizovana na zadovoljavajući način.
56. Važeći Zakon o finansiranju političkih stranaka ne pruža adekvatan okvir za potpunu realizaciju preporuka GRECO-a, pa Centralna izborna komisija BiH predlaže Parlamentarnoj skupštini BiH da se intenziviraju aktivnosti na njegovim izmjenama i dopunama.
57. Licima ovlaštenim za predstavljanje i zastupanje političke stranke, kojoj je izrečena administrativna mjera uskraćivanja prava da se kandiduje na narednim izborima, radi kršenja odredaba Zakona o finansiranju političkih stranaka, propisati zabranu osnivanja nove političke stranke ili djelovanja u drugoj stranci, dok traje administrativna mjera koju je izrekla Centralna izborna komisija BiH.
58. Lice, koje politička stranka imenuje i ovlasti za vođenje poslovnih knjiga, podnošenje finansijskih izvještaja i koje je ovlašteno da kontaktira sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, obavezno je kontinuirano se educirati u skladu s planom i programom edukacije koji donosi Centralna izborna komisija BiH.
59. Centralna izborna komisija BiH izražava punu spremnost da se aktivno uključi u rad interesorne radne grupe i predloži rješenja za realizaciju preporuka GRECO-a.

Broj: 03-07-6-1019-4/2017

Sarajevo, 21. 9. 2017. godine



Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

PRILOZI

Prilog br. 1 – Nalazi revizije iz izvještaja o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2015. godinu

1. STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (Kod 004)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka za Bosnu i Hercegovinu se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	11.625,16	2,14
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	10.127,90	1,87
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	700,00	0,14
4.	Prihodi od imovine (3-c)	527,23	0,09
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	819,00	0,15
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	518.344,10	95,60
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	542.143,39	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	542.143,39	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 8. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

a) Revizijom je utvrđeno da je politička stranka izvršila isplate sredstava Privatnoj agenciji za posredovanje u zapošljavanju „Ramiloj“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu 6.780,30 KM, te po istima u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala trošak ostalih usluga u istom iznosu. Agencija „Ramiloj“ d.o.o. Sarajevo je Stranci za Bosnu i Hercegovinu ispostavila četiri fakture, i to: 31. marta na iznos od 2.234,00 KM, 30. juna na iznos od 1.307,00 KM, 31. jula na iznos od 1.005,30 KM i 31. augusta na iznos od 2.234,00 KM, ali nije navela koje su usluge izvršene političkoj stranci.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu, osim faktura Agencije „Ramiloj“, tokom revizije nije predočila druge dokaze, da li su i koje usluge izvršene, što nedvosmisleno ukazuje na činjenicu da stranka ova sredstva nije utrošila isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih njenim programom i statutom, čime je prekršila odredbe član 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

(1) Revizijom je utvrđeno da stranka u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju nije prijavila nenovčane donacije, koje su ostvarili njeni niži organizacioni dijelovi korištenjem poslovnih prostora bez naknade, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Uvidom u akt Općine Srebrenica broj: 01-014-229/15 od 14. 6. 2016. godine, utvrđeno je da je Općinski odbor SBiH Srebrenica koristio prostor u vlasništvu Općine Srebrenica, površine 15,51 m² bez naknade.
 - Općinski savjet SBiH Gradačac je na osnovu Ugovora broj: 08/2-31-2684/13 od 2. 10. 2013. godine koristio poslovne prostorije Općine Gradačac, površine 40,00 m² i u 2015. godini bez naknade.
 - Uvidom u akt Općine Novo Sarajevo broj: 03-14-2489/16 od 22. 6. 2016. godine, utvrđeno je da je Općinski odbor SBiH Novo Sarajevo koristio prostor u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, površine 34,45 m² bez naknade.
 - Općinski odbor SBiH Jablanica je koristio prostor Općine Jablanica, površine 21,15 m² bez naknade.
- (2) Stranka za Bosnu i Hercegovinu u finansijskom izvještaju (Obrascu 2.1 – pregled stanja blagajne) nije tačno iskazala promet blagajne, čime je prekršila odredbe člana 12. Pravilnika.
- Centrala Stranke za Bosnu i Hercegovinu je iskazala stanje na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 2.545,66 KM, promet ulaza u iznosu od 5.485,00 KM, promet izlaza u iznosu od 8.028,96 KM i saldo na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 1,70 KM. Kontrolom blagajničke dokumentacije utvrđen je promet ulaza u iznosu 5.488,20 KM, promet izlaza je iznosio 8.028,95 KM i saldo na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 4,90 KM.
 - Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Tuzla iskazalo promet ulaza u iznosu od 1.275,00 KM i promet izlaza u iznosu od 1.222,65 KM. Kontrolom blagajničke dokumentacije utvrđeno je da je promet ulaza iznosio 1.150,00 KM i promet izlaza 1.097,65 KM.
- (3) Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da podaci o prihodima i rashodima Stranke za Bosnu i Hercegovinu iskazani u finansijskom izvještaju ne odgovaraju podacima iz poslovnih knjiga i Završnog računa stranke za period 1. 1 – 31. 12. 2015. godine.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je u godišnjem finansijskom izvještaju, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH, iskazala ukupne prihode u iznosu od 542.143,39 KM i ukupne rashode u iznosu od 590.321,47 KM, dok je u Završnom računu stranke za period 1. 1 – 31. 12. 2015. godine, koji je podnijela nadležnoj agenciji u skladu sa računovodstvenim propisima, iskazala ukupne prihode u iznosu od 496.584,00 KM i ukupne rashode u iznosu od 524.869,00 KM.

- Stranka je u finansijskom izvještaju iskazala članarinu u iznosu od 11.625,16 KM, dok je kroz završni račun prijavljena članarina u iznosu od 6.840,00 KM.
- Na nivou stranke donacije fizičkih lica su iskazane u iznosu manjem za 40,00 KM, u odnosu na pojedinačne obrasce sačinjene za niže organizacione dijelove stranke.
- Stranka je kao priloge pravnih lica iskazala interni prenos sredstava OO SBiH Tuzla Kantonalnom vijeću Tuzla u iznosu od 500,00 KM, čime je u godišnjem finansijskom izvještaju neosnovano uvećala prihode za 500,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 15. Pravilnika.
- Stranka za Bosnu i Hercegovinu u finansijskom izvještaju (obrasima 3. i 3e – donacije od poklona) nije iskazala nenovčane donacije po osnovu korištenja poslovnih prostora bez

naknade, koje su stranci dodijelile Općina Srebrenica, Općina Novo Sarajevo, Općina Gradačac i Općina Jablanica.

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu je u godišnjem finansijskom izvještaju (Obrazac 3-f – prihodi iz budžeta) iskazala prihode iz budžeta u iznosu od 518.344,10 KM. Na osnovu dokaza pribavljenih od organa izvršne vlasti, iz čijih budžeta je finansirana politička stranka, utvrđene su značajne razlike u iznosima prihoda koje je prijavila stranka i isplaćenih budžetskih sredstava.
- 1. Općina Centar Sarajevo je dostavila podatke na osnovu kojih je utvrđeno da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta općine uplaćena sredstva u iznosu od 26.405,36 KM. Stranka je u obrascu 3-f finansijskog izvještaja iskazala prihod u iznosu od 28.127,30 KM.
- 2. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Novi Travnik, utvrđeno je da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta općine uplaćena sredstva u iznosu od 3.300,00 KM. Stranka je u obrascu 3-f finansijskog izvještaja iskazala prihod u iznosu od 3.740,00 KM.
- 3. Bosansko-podrinjski kanton je dostavio podatke na osnovu kojih je utvrđeno da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta kantona uplaćena sredstva u iznosu od 6.021,80 KM. Stranka je u obrascu 3-f finansijskog izvještaja iskazala prihod u iznosu od 8.496,85 KM.
- 4. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Konjic, utvrđeno je da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 22.360,32 KM. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihod u iznosu od 22.098,33 KM.
- 5. Općina Prozor-Rama je dostavila podatke na osnovu kojih je utvrđeno da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 7.052,53 KM. Stranka je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihod u iznosu od 6.285,74 KM.
- 6. Općina Kakanj je dostavila podatke na osnovu kojih je utvrđeno da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 5.603,52 KM. Stranka je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihod u iznosu od 5.136,56 KM.
- 7. Općina Kladanj je dostavila podatke na osnovu kojih je utvrđeno da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 356,25 KM. Stranka je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihod u iznosu od 1.362,12 KM.
- 8. Grad Tuzla je dostavio podatke na osnovu kojih je utvrđeno da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta ovog grada uplaćena sredstva u iznosu od 31.629,59 KM. Stranka je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihod u iznosu od 36.527,59 KM.
- 9. Općina Živinice je dostavila podatke na osnovu kojih je utvrđeno da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta ovog grada uplaćena sredstva u iznosu od 10.658,97 KM. Stranka je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihod u iznosu od 11.799,80 KM.

10. Općina Čelić je dostavila podatke na osnovu kojih je utvrđeno da su Stranci za Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iz budžeta ovog grada uplaćena sredstva u iznosu od 2.717,65 KM. Stranka je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihod u iznosu od 4.157,68 KM.
11. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Teočak. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Teočak utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 675,00 KM.
12. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Srebrenica. Kontrolom izvoda s transakcijskog računa broj: 5513121129619145 kod UniCredit banke, utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta Općine Srebrenica uplaćena sredstva u iznosu od 4.038,60 KM.
13. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Kupres. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Kupres utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 426,27 KM.
14. Politička stranka nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Jablanica. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Jablanica utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 2.679,21 KM.
15. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Grada Doboj. Na osnovu podataka koje je dostavio Grad Doboj utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 1.021,50 KM.
16. U obrascu 3-f Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije iskazala prihod iz budžeta Općine Novo Sarajevo. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Novo Sarajevo utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 20.640,36 KM.
17. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Ilidža. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Ilidža utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 15.120,00 KM.
18. Politička stranka nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Fojnica. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Fojnica utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 2.679,00 KM.
19. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Donji Vakuf. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Donji Vakuf utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 2.332,15 KM.
20. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Doboj Jug. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Doboj Jug utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 192,00 KM.
21. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Bužim. Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Bužim utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 1.000,00 KM.
22. Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u obrascu 3-f iskazala prihod iz budžeta Općine Odžak. Kontrolom izvoda sa transakcijskog računa broj: 1549212001404002 kod Intesa

Sanpaolo banke utvrđeno je da su stranci u 2015. godini iz budžeta ove općine uplaćena sredstva u iznosu od 1.944,00 KM.

- (4) Revizijom je utvrđeno da Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije uspostavila potpune i tačne evidencije o rashodima stranke, te ih nije pravilno iskazala ni u finansijskom izvještaju (obrascu 4. – ukupni rashodi, obrascu 4.1 – režijsko-administrativni i ostali troškovi i obrascu 4.2 – troškovi propagande), čime je prekršila odredbe člana 21., 22. i 23. Pravilnika.

Evidentne su značajne razlike u iznosima rashoda koje je stranka iskazala u poslovnim knjigama, rashoda koje je prijavila u finansijskom izvještaju, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH, u odnosu na rashode iskazane u završnom računu koji je stranka podnijela nadležnoj agenciji u skladu sa računovodstvenim propisima.

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu u finansijskom izvještaju zbirnom obrascu 4. (rashodi političke stranke) nije iskazala režijsko-administrativne troškove organizacionog dijela u Odžaku i Organizacionog dijela u Gornjem Vakufu/Uskoplju. Iz dokumentacije koja je naknadno dostavljena utvrđeno je da je OS SBiH Odžak ostvario troškove u iznosu od 1.753,00 KM i OS SBiH Gornji Vakuf/Uskoplje u iznosu od 8.079,00 KM, što su i iskazali na pojedinačnim obrascima 4.1 koji se popunjavaju po organizacionim dijelovima.
 - Stranka u finansijskom izvještaju nije evidentirala troškove zakupa poslovnih prostora, koji su joj dodijeljeni na korištenje bez naknade, od strane: Općine Stari Grad Sarajevo, Općine Živinice, Općine Srebrenica, Općine Novo Sarajevo, Općine Gradačac, Općine Jablanica i Općine Ključ, čime je prekršila odredbe člana člana 21. i člana 22. Pravilnika.
 - Revizijom je utvrđeno da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnih prostora u manjem iznosu u odnosu na ugovorene cijene zakupa za sljedeće organizacione dijelove: OS SBiH Kakanj u iznosu od 2.336,92 KM, OS SBiH Sanski Most u iznosu od 168,41 KM, OS SBiH Banovići u iznosu od 1300,92 KM i OS SBiH Žepče u iznosu od 800,00 KM.
- (5) Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije u finansijskom izvještaju iskazala obaveze na način kako je propisano Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.
- Politička stranka u finansijski izvještaj nije unijela podatke o datumu realizacije pozajmica i roku njihovog vraćanja, koje je u finansijskom izvještaju iskazala na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 92.839,50 KM, iako je u skladu s odredbom iz člana 24. stav (1) tačka a) Pravilnika bila obavezna unijeti podatke o davaocu pozajmice, iznosu, datumu realizacije, visini rate, roku vraćanja i iznos obaveze na dan 31. 12. 2015. godine.
 - Centrala Stranke za Bosnu i Hercegovinu je u finansijskom izvještaju (obrascu 5-2 – Ostale obaveze), umjesto podataka o povjeriocima, datumu nastanka svake obaveze i stanju obaveze prema svakom od povjerilaca na dan 31.12. izvještajne godine, unijela sve obaveze u jednom iznosu, odnosno 330.178,65 KM, koliko je iskazala i u poslovnim knjigama.
U skladu s odredbom iz člana 24. stav (1) tačka b) Pravilnika, u finansijski izvještaj, odnosno obrazac 5-2 *Ostale obaveze*, stranka je bila obavezna unijeti podatke o nazivu povjerioca, datumu nastanka obaveze i iznosu obaveze na određeni dan.

Revizijom je utvrđeno da stranka u finansijskom izvještaju nije prijavila dio obaveza.

- Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije iskazala obaveze Kantonalnog vijeća SBiH Tuzla prema dobavljaču „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla u iznosu od 1.6287,55 KM.
 - Na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, dobavljač Advokatsko društvo „Spaho“ Sarajevo dostavio je podatke o potraživanjima od Stranke za Bosnu i Hercegovinu na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 1.951,20 KM, dok je stranka u obrascu 5.2 iskazala svoje obaveze u iznosu od 1.474,20 KM.
 - Po zahtjevu Centralne izborne komisije BiH, dobavljač KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo dostavio je podatke o potraživanjima od Stranke za Bosnu i Hercegovinu na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 4.223,70 KM uz navođenje i troškova nastalih u postupku tužbe za navedena potraživanja u iznosu od 253,45 KM, koje stranka nije iskazala u obrascu 5.2. finansijskog izvještaja.
 - Dobavljač stranke Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH dostavio je podatke o potraživanjima od Stranke za Bosnu i Hercegovinu na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 463,98 KM, dok je stranka u obrascu 5.2 iskazala svoje obaveze u iznosu od 426,88 KM.
 - Dobavljač stranke Sarajevo-osiguranje d.d., dostavio je podatke o potraživanjima od Stranke za Bosnu i Hercegovinu na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 4.975,80 KM, dok je stranka u obrascu 5.2 iskazala svoje obaveze u iznosu od 3.739,49 KM.
 - Na osnovu podataka koje su dostavila Općina Živinice utvrđeno je da stranka nije evidentirala u poslovnim knjigama niti je iskazala na obrascu 5. obaveze po osnovu duga za zakup poslovnog prostora prema Općini Živinice u ukupnom iznosu od 3.098,02 KM.
- (6) Stranka za Bosnu i Hercegovinu po zahtjevu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nije dostavila dodatnu finansijsku dokumentaciju, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka
- Dana, 25. 7. 2016. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je Stranci za Bosnu i Hercegovinu uputila Zahtjev za dostavljanje dodatne dokumentacije za 2015. godinu, kojim je od stranke pored ostalog zatraženo da dostavi kopiju izvoda sa transakcijskih računa i izvode otvorenih stavki za dobavljače: „Oslobođenje“ d.o.o. Sarajevo, „Finekko“ d.o.o. Sarajevo, „Herceg tisak“ d.o.o., poslovnica Sarajevo, „Općina Stari Grad“ Sarajevo, „RTM – TV“ d.o.o. Mostar, Udruženja „Student“ Sarajevo i „Sarajevo-osiguranje“ d.o.o. Sarajevo.
 - Dana, 17. 3. 2017. godine Centralna izborna komisija BiH je Stranci za Bosnu i Hercegovinu uputila Zahtjev za dostavljanje dodatne dokumentacije za 2015. godinu, kojim je od stranke zatraženo da dostavi poslovne knjige za period 1. 1 – 31. 12. 2015. godine, kopije izvoda sa transakcijskih računa i analitičke kartice dobavljača za sljedeće organizacione dijelove stranke: OS SBiH Odžak, OS SBiH Srebrenica, OS SBiH Fojnica, OS SBiH Donji Vakuf, OS Novo Sarajevo, OS SBiH Ilidža i OS SBiH Gornji Vakuf-Uskoplje.
 - Dana, 5. 4. 2017. godine Centralna izborna komisija BiH je Stranci za Bosnu i Hercegovinu uputila Urgenciju za dostavljanje dodatne dokumentacije za 2015. godinu kojim je od stranke ponovo zatraženo da dostavi dodatnu dokumentaciju za već spomenute organizacione dijelove stranke.

S obzirom da stranka nije postupila u skladu sa zahtjevom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, odnosno nije dostavila traženu dokumentaciju, prekršila je odredbe člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

2. DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ (Kod 461)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Demokratski narodni savez se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	35.882,81	7,41
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	1.000,00	0,21
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	7.247,65	1,50
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	440.432,45	90,89
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	484.562,91	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	484.562,91	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Demokratski narodni savez prekršio odredbe člana 6. stav (2), člana 8. stav (1) i stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona BiH.

- Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da je na transakcijski račun Gradskog odbora DNS Doboj uplaćen prilog fizičkog lica u iznosu od 200,00 KM, čime su prekršene odredbe člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- Kontrolom prihoda iz budžeta koje je stranka iskazala u obrascu 3-f godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da su Demokratskom narodnom savezu iz budžeta Općine Jajce uplaćena sredstva u iznosu od 300,00 KM.

Također je utvrđeno da su sredstva iz budžeta Općine Jajce uplaćena s pozicije Budžetska rezerva s ciljem pomoći Općinskom odboru DNS Jajce, a u skladu sa Zaključkom načelnika Općine Jajce, broj: 02-14-5501/15 od 27. 8. 2015. godine.

S obzirom da se prihodom iz budžeta smatra samo prihod definisan članom 3. stav (1) tačka e) i članom 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka, a da je Demokratski narodni savez primio sredstva iz budžetske rezerve Općine Jajce, prekršene su odredbe člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Stranka je u obrascu 3-e Općinskog odbora DNS Bijeljina iskazala nenovčanu donaciju pravnog lica „Copitrade“ d.o.o. Bijeljina u iznosu od 146,25 KM.

Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je Općinski odbor DNS Bijeljina izvršio otpis obaveza prema pravnom licu „Copitrade“ d.o.o. Bijeljina po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine, čime je ostvario prihode u iznosu od 146,25 KM.

Na osnovu podataka koje su dostavili Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Grad Bijeljina utvrđeno je da je pravno lice „Copitrade“ d.o.o. Bijeljina imalo sklopljene ugovore o javnim nabavkama čije su vrijednosti veće od 10.000,00 KM.

S obzirom da Općinski odbor DNS Bijeljina nije imao obavezu da plati svoje obaveze, ostvario je prihod po osnovu nenovčane donacije pravnog lica „Copitrade“ d.o.o. Bijeljina koje je sklopilo ugovore o javnim nabavkama roba i usluga s organima vlasti Grada Bijeljina, Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Regulatornom agencijom za komunikacije BiH čije su vrijednosti veće od 10.000,00 KM, čime je prekršio odredbe člana 8. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- c) Revizijom finansijskih izvještaja utvrđeno je da Demokratski narodni savez nije u poslovnim knjigama pravilno evidentirao prihode, rashode i obaveze, čime je prekršio računovodstvene propise i odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Demokratski narodni savez nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunio u skladu s Pravilnikom, čime je prekršio odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- Pored navedenog, Gradski odbor DNS Bijeljina tokom obavljanja revizije nije revizorima Službe za reviziju predao dokumentaciju o nenovčanim donacijama.
- (1) Demokratski narodni savez nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) pravilno iskazao promet ulaza i promet izlaza po transakcijskim računima Glavnog odbora DNS Banja Luka i Gradskog odbora DNS Prijedor.
- Kontrolom izvoda s transakcijskog računa Glavnog odbora DNS Banja Luka broj: 5620990000110783 utvrđeno je da je ukupan promet ulaza iznosio 397.352,05 KM, a ukupan promet izlaza 415.300,30 KM. Stranka je u obrascu 2, međutim, iskazala ukupan promet ulaza u iznosu od 397.010,00 KM i ukupan promet izlaza u iznosu od 414.958,00 KM. Također je utvrđeno da je stranka i u poslovnim knjigama evidentirala manji promet po ovom transakcijskom računu.
 - Stranka je u obrascu 2 iskazala ukupan promet ulaza na transakcijskom računu Gradskog odbora DNS Prijedor broj: 5620070000253807 u iznosu od 72.787,57 KM i ukupan promet izlaza u iznosu od 64.474,90 KM. Kontrolom izvoda s transakcijskog računa utvrđeno je da je promet ulaza iznosio 68.444,57 KM, odnosno promet izlaza 60.131,90 KM.
- (2) Uvidom u blagajničke izvještaje i dokumentaciju utvrđeno je da GO DNS Bijeljina nije pravilno vodio evidencije o blagajničkom poslovanju. Ovaj odbor je blagajničke izvještaje sačinjavao mjesečno, isplate nisu vršene niti evidentirane na osnovu potpunih knjigovodstvenih isprava i u skladu s odlukama odbora, te je pri svakoj isplati novca s transakcijskog računa u blagajnu sačinjavana odluka o blagajničkom maksimumu, što je suprotno računovodstvenim propisima i propisima o poslovanju gotovim novcem.
- Gradski odbor DNS Bijeljina je na osnovu odluka predsjednika odbora s transakcijskog računa i putem blagajne isplatio pomoć sekretaru Odbora mladih, članovima DNS-a i drugim fizičkim licima, što je evidentirano na kontima Glavne knjige u iznosima od 6.755,00 KM i 2.050,00 KM. Prema podacima iz poslovnih knjiga, stranka na isplaćena sredstva po ovom osnovu nije

obračunala porez na dohodak i pripadajuće doprinose, tako da troškovi i obaveze po ovom osnovu nisu iskazani u godišnjem finansijskom izvještaju.

- Tokom obavljanja revizije revizorima je predložena Odluka o jednokratnoj pomoći u studiranju istaknutim članovima Odbora mladih DNS, broj: 01-02/15 od 2. 2. 2015. godine. Odlukom je utvrđeno da se pomoć isplati za 7 članova u iznosima od 300,00 KM, odnosno ukupno 2.100,00 KM, te da se finansijska pomoć isplati na tekući račun jednog fizičkog lica koje će izvršiti ravnopravnu raspodjelu. Prema podacima iz Odluke, fizička lica su primila sredstva, ali nije navedeno u kojim iznosima. Uvidom u evidencije stranke utvrđeno je da isplata u iznosu od 2.100,00 KM nije evidentirana u blagajničkom izvještaju niti u poslovnim knjigama. Dana, 2. 2. 2015. godine, Gradski odbor DNS Bijeljina je s transakcijskog računa isplatio sredstva na tekući račun fizičkog lica u iznosu od 1.400,00 KM, koja su u poslovnim knjigama evidentirana kao pomoć.
 - Gradski odbor DNS Bijeljina je izvršio nabavku goriva u iznosu od 1.952,84 KM. Uvidom u poslovne knjige i naloge isplate utvrđeno je da ovaj odbor ne posjeduje vozila niti u dokumentaciji ima putne naloge iz kojih bi se utvrdilo u koju svrhu su utrošena sredstva stranke. Gradski odbor DNS Bijeljina je imao obavezu da na isplaćena sredstva po računima za gorivo obračuna porez na dohodak i pripadajuće doprinose.
- (3) Služba za reviziju je utvrdila da Demokratski narodni savez nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirao i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazao sve troškove zakupa poslovnih prostora, čime je ukupne rashode i obaveze na dan 31. 12. 2015. godine iskazao u manjem iznosu u odnosu na stvarne.
- Služba za reviziju je utvrdila da je Gradski odbor DNS Bijeljina troškove zakupa poslovnog prostora evidentirao u momentu plaćanja obaveza, a ne u momentu nastanka troška, što je suprotno računovodstvenim propisima. Stranka je troškove zakupa poslovnog prostora koji je koristio Gradski odbor DNS Bijeljini evidentirala i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala u manjem iznosu za 1.500,00 KM u odnosu na ostvarene.
 - Uvidom u ugovore o zakupu poslovnih prostora i godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu utvrđeno je da Demokratski narodni savez nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazao troškove zakupa poslovnih prostora koje su koristili općinski odbori Kozarska Dubica, Ugljevik i Pelagićevo u iznosima od 600,00 KM.
 - Kontrolom poslovnih knjiga Glavnog odbora DNS Banja Luka utvrđeno je da su troškovi zakupa poslovnih prostorija koje je koristio OO DNS Trebinje iskazani u manjem iznosu u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa za 500,00 KM.

Pored navedenog, utvrđeno je da je Glavni odbor DNS dio troškova iz 2014. godine po osnovu zakupa poslovnih prostorija iskazao kao troškove takućeg perioda.

- (4) Gradski odbor DNS Doboj je u okviru Glavne knjige vodio i evidencije o prihodima i rashodima opštinskih odbora Teslić, Derventa, Brod, Petrovo i Stanari, te je podatke o rashodima odbora iskazao u pojedinačnim obrascima 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja.

Revizijom finansijskih izvještaja je utvrđeno da troškovi iskazani u pojedinačnim obrascima 4.1 navedenih odbora ne odgovaraju podacima o pojedinačnim niti ukupnim rashodima koji su evidentirani u poslovnim knjigama Granskog odbora DNS Doboj. Stranka je podatke o troškovima iskazala prema podacima sa analitičkih kartica obaveza prema dobavljačima, a ne

prema podacima iz analitičkih kartica konta rashoda, što je suprotno odredbama člana 21. Pravilnika.

Također je utvrđeno da Gradski odbor DNS Doboj nije vodio poslovne knjige u skladu sa računovodstvenim propisima, što za rezultat ima pogrešno iskazane rashode i obaveze stranke na dan 31. 12. 2015. godine.

- Revizijom finansijskog izvještaja Gradskog odbora DNS Doboj, utvrđeno je da troškovi zakupa poslovnog prostora koji je koristio Opštinski odbor DNS Teslić nisu pravilno evidentirani u poslovnim knjigama niti iskazani u godišnjem finansijskom izvještaju.

Naime, stranka je u obrascu 4.1 OO DNS Teslić iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u iznosu od 226,17 KM, što odgovara iznosu plaćenih obaveza. Služba za reviziju je izvršila uvid u poslovne knjige i utvrdila da je Gradski odbor DNS Doboj evidentirao troškove zakupa poslovnog prostora u iznosu od 43,08 KM, što je za 86,16 KM manje u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa.

Uvidom u dodatnu dokumentaciju utvrđeno je da je stranka izvršila usaglašavanje obaveza po osnovu zakupa sa Općinom Teslić, te da je na teret konta 3420 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima uknjižila obaveze prema Općini Teslić u iznosu od 183,09 KM, od čega: obaveze iz ranijih godina 107,94 KM i 75,39 KM troškovi tekućeg perioda.

- Gradski odbor DNS Doboj je, također, troškove električne energije iz 2015. godine u iznosu od 76,89 KM evidentirao na teret Neraspoređenog viška prihoda nad rashodima, čime je ukupne rashode iskazao u manjem iznosu u odnosu na ostvarene. Kontrolom poslovnih knjiga utvrđeno je da je stranka izvršila usaglašavanje obaveza sa dobavljačem „Elektro Doboj“, te da je na teret konta 3420 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima uknjižila obaveze po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 205,85 KM, te troškove tekućeg perioda u iznosu od 76,89 KM. Stranka je suprotno računovodstvenim propisima i odredbama Pravilnika, trošak električne energije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala u iznosu plaćenih obaveza prema dobavljaču u 2015. godini.

Postupajući na isti način, stranka je u obrascu 4.1 troškove telefonskih usluga iskazala u iznosu plaćenih obaveza prema dobavljaču „Telekom“ a.d. Banja Luka, te je u poslovnim knjigama troškove tekućeg perioda iskazala u manjem iznosu za 54,29 KM.

- (5) Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Demokratski narodni savez nije u obrascu 5 (obaveze političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja pravilno iskazao obaveze na dan 31. 12. 2015. godine. Demokratski narodni savez je u obrascu 5 iskazao ukupne obaveze organizacionih odbora prema dobavljačima, bez navođenja podataka o nazivu dobavljača ili obaveze, što je suprotno odredbi člana 24. Pravilnika.

- Uvidom u poslovne knjige Gradskog odbora DNS Doboj utvrđeno je da obaveze koje je ovaj odbor iskazao u godišnjem finansijskom izvještaju na dan 31. 12. 2015. godine ne odgovaraju podacima iz poslovnih knjiga. Stranka je u obrascu 5 iskazala obaveze Gradskog odbora DNS Doboj u ukupnom iznosu od 1.039,93 KM, dok su u poslovnim knjigama ovog odbora evidentirane obaveze u ukupnom iznosu od 1.205,15 KM.
- Stranka je u obrascu 5 iskazala obaveze po kreditu Mikrofin banke u iznosu od 1.047,30 KM. Uvidom u ugovor o kreditu i administrativnu zabranu utvrđeno je da je OO DNS Zvornik iskazao obavezu po osnovu obustave na lično primanje zaposlenog u iznosu od 1.047,30 KM kao obavezu ovog odbora po kreditu, što je suprotno odredbi člana 24. Pravilnika. Stranka je obavezu po osnovu obustave na primanja zaposlenog trebala iskazati u obrascu 5.2 (ostale obaveze) godišnjeg finansijskog izvještaja.

- Uvidom u izvode otvorenih stavki koje je dostavio Gradski odbor DNS Bijeljina uz primjedbe na Preliminarni izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu, utvrđeno je da obaveze iskazane u poslovnim knjigama prema dobavljačima: „Telrad“, „Globus“ d.o.o., „M&M Eko Elektro“ d.o.o. i „Elektrodistribucija“ Bijeljina ne odgovaraju podacima iz izvoda otvorenih stavki.
- GO DNS Bijeljina nije u poslovnim knjigama iskazao obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na ugovor o djelu i pomoći isplaćene fizičkim licima. Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je stranka obračunala porez na dohodak i doprinose po ugovoru o djelu na iznos od 6.600,00 KM te na lična primanja zaposlenom. Stranka je ove obaveze zatvorila knjiženjem uplaćenih obaveza po osnovu zapisnika Poreske uprave Republike Srpske za period 1. 8. 2009. – 31. 7. 2014. godine, čime je obaveze stranke pogrešno iskazala.
- S obzirom da stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala sve troškove zakupa poslovnih prostorija, ni obaveze po ovom osnovu nisu iskazane u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju.

- d) Demokratski narodni savez prekršio je odredbu člana 15.10 Izbornog zakona BiH, odnosno u svrhu izborne kampanje je potrošio 2.936,70 KM.

Demokratski narodni savez je učestvovao na Prvim izborima za odbornike u Skupštini opštine Stanari koji su održani 1. 2. 2015. godine. Prema odredbama člana 15.10 Izbornog zakona BiH, politička stranka za potrebe izborne kampanje ne smije potrošiti više od 0,30 odnosno 0,20 KM po biraču u svakom izbornom krugu, prema broju birača koje je objavila Centralna izborna komisija BiH.

Demokratski narodni savez je prema podacima Centralne izborne komisije BiH, a na osnovu broja birača, u svrhu izborne kampanje mogao potrošiti sredstva u iznosu od 2.382,90 KM.

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 734)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	680,00	0,52
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	1,55	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	106.769,99	81,60
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	23,388,52	17,88
I	Ukupni prihodi (1-9)	130.840,06	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	130.840,06	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

a) Politička stranka nije donijela program utroška sredstava za 2015. godinu. S obzirom da je sredstva, koja je osigurala iz budžeta, politička stranka koristila bez programa utroška sredstava, prekršila je odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji propisuje da stranka finansijska sredstva iz člana 3. stav (1) ovog Zakona može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom.

b) Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine u poslovnim knjigama nije pravilno evidentirala dio prihoda i rashoda, nije pravilno vodila blagajničko poslovanje i nije izvršila usklađivanje obaveza s dobavljačima, čime je prekršila računovodstvene propise i odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu stranka nije popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

(1) Uvidom u evidencije blagajne, putem koje je stranka ostvarili gotovinski promet u iznosu od 25.074,55 KM, utvrđeno je da blagajnički izvještaji nisu sačinjavani na dnevnom nivou, nalozi za novčane isplate nisu odobreni od strane ovlaštenog lica u političkoj stranci i isti nisu potpisani od strane osobe koja je isplatila sredstva političke stranke. Također, blagajničke dokumente o izvršenim gotovinskim isplatama nisu potpisale ni osobe koje su primile novčana sredstva, što je suprotno principima blagajničkog poslovanja.

Uz naloge blagajne po kojima je Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine izvršila gotovinske isplate, u ukupnom iznosu od 11.409,26 KM, nisu priloženi računi niti drugi dokumenti na osnovu kojih su stranci, u godinama koje su prethodile 2015-oj, pravna lica fakturisala sljedeće iznose: „Interactive“ Široki Brijeg 4.843,80 KM, „Croatia studio“ Čapljina 3.929,20 KM, „Alkon“ Odžak 760,60 KM. Restoran „Pehar“ Mostar 754,00 KM, „Oscar“ Mostar 351,00 KM, „Radio HB“ Mostar 339,30 KM, „Duga Tehna“ Čitluk 184,83 KM i „Sonet“ Tomislavgrad 88,20 KM, što dovodi u pitanje vjerodostojnost blagajničkih transakcija.

(2) Poslovne knjige i evidencije o prihodima i rashodima Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine je uspostavila na nivou političke stranke te je na isti način sačinila i finansijski izvještaj koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

- Politička stranka na obrascu 1.1. - *Opći podaci o političkoj stranci – teritorijalna organizacija stranke* navela samo Središnjicu političke stranke HSP BiH u Mostaru i organizacioni dio HSP BiH u Brčko distriktu BiH. Uvidom u poslovne knjige i finansijsku dokumentaciju stranke, odnosno ugovore o zakupu poslovnih prostora, utvrđeno je da je Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine imala zaključene ugovore o zakupu poslovnih prostora u: Vitezu, Novom Travniku, Odžaku, Orašju i Čitluku, te je za iste u 2015. godini platila zakupninu u iznosu od 10.992,50 KM. Pored troškova zakupnine, Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine je za organizacione dijelove u Orašju i Novom Travniku imala i troškove električne energije i vode, što nedvosmisleno ukazuje na djelovanje spomenutih organizacionih dijelova, iako ih stranka nije prijavila u okviru svoje organizacione strukture. Neprijavlivanjem kompletne organizacione strukture u finansijskom izvještaju, stranka je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 5, člana 10. i člana 22. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- (3) U finansijskom izvještaju Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine nije pravilno iskazala dio prihoda iz budžeta, u iznosu od 20.000,00 KM, koje je ostvarila po osnovu koalicionog sporazuma u okviru koalicije „Domovina“. Iako su spomenuta sredstva Hrvatskoj stranci prava Bosne i Hercegovine prenesena s transakcijskog računa koalicionog partnera Stranke demokratske akcije, ona predstavljaju prihod iz budžeta, a ne ostali prihod kako ih je stranka prijavila.
- (4) Troškove svih organizacionih dijelova stranke, osim organizacionog dijela u Brčko distriktu BiH, stranka je u finansijskom izvještaju iskazala kao troškove Središnjice stranke u Mostaru, u iznosu od 75.147,90 KM.
Troškove organizacionog dijela u Brčko distriktu BiH stranka je iskazala u iznosu od 80,00 KM. U postupku revizije predsjednik političke stranke je dao izjavu da stranka nije ostvarila prihode i rashode koje nije prijavila revizorima Službe za reviziju, što važi i za njen organizacioni dio u Brčko distriktu BiH.
Neiskazivanjem troškova po organizacionim dijelovima stranka je prekršila odredbe člana 5. i člana 22. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.
- (5) Za dio troškova iskazanih u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju, odnosno troškove mobilnog telefona u iznosu od 3.235,61 KM, stranka ne posjeduje račune. Uvidom u izvode s transakcijskog računa stranke, s kojeg su vršena plaćanja telekom operaterima, kao i na osnovu izjave ovlaštene osobe za finansije stranke, utvrđeno je da je politička stranka plaćala troškove mobilnih telefona funkcionera stranke. S obzirom da isplate po navedenom osnovu imaju karakter ličnih primanja osoba čiji su računi plaćeni, Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine je imala obavezu da obračuna i uplati porez i doprinose u skladu s poreznim propisima i trošak prijavi u finansijskom izvještaju u skladu s članom 22. Pravilnika.
- (6) Politička stranka je obaveze prema dobavljačima na dan 31. 12. 2015. godine, suprotno odredbama člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima, iskazala u zbirnom iznosu od 108.460,45 KM. Umjesto da obaveze iskaže prema svakom dobavljaču pojedinačno, s datumom nastanka obaveze i iznosom obaveze na dan 31. 12. 2015. godine, politička stranka je dostavila pregled dobavljača (salda konta iz poslovnih knjiga), u kojem je evidentiran samo iznos obaveze, bez ikakvog podatka o datumu nastanka obaveza i njihovoj starosnoj strukturi.
Uvidom u poslovne knjige stranke utvrđeno je da su obaveze, koje je iskazala prema devet dobavljača u ukupnom iznosu od 34.267,45 KM, nastale u ranijem periodu te da stranka nije izvršila njihovo usaglašavanje s dobavljačima. niti su dobavljači koristili pravna sredstva za njihovu naplatu.
Centralna izborna komisija BiH se obratila tim pravnim licima s upitom da li su na dan 31. 12. 2015. godine imali potraživanja od Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine i u kojem iznosu. Na upit je samo Unevit d.d. Konjic dao odgovor da nema potraživanja, za Civitas d.o.o. je utvrđeno da je pravno lice likvidirano 20. 11. 2012. godine, dok sedam pravnih lica nije odgovorilo.
Na osnovu navedenog, činjenica je da Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine nije utvrdila niti je u finansijskom izvještaju iskazala stvarno stanje svojih obaveza, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

4. SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE (Kod 016)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Srpska radikalna stranka Republike Srpske se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	10.066,00	9,62
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	94.611,84	90,38
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	104.677,84	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	104.677,84	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka Republike Srpske prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 8. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Srpska radikalna stranka Republike Srpske nije vodila evidenciju o prijemu dobrovoljnog priloga i nije licu koje je dalo prilog izdala potvrdu u skladu s odredbom člana 6. stav (1) Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Kontrolom prometa izvoda na transakcijskom računu broj: 5621008000560348 otvorenom kod NLB Razvojne banke AD utvrđeno je da je dana 29. 12. 2015. godine uplaćen prilog fizičkog lica u iznosu od 500,00 KM.

Stranka ovaj prilog nije evidentirala kao prihod u poslovnim knjigama niti iskazala u godišnjem finansijskom izvještaju.

- b) Na osnovu izvršene revizije utvrđeno je da je politička stranka ostvarila prihode po osnovu nenovčanih donacija od javnih ustanova i preduzeća u iznosu od 981,60 KM, čime je prekršila odredbe člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka je u obrascu 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu da plati) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala nenovčane donacije pravnih lica: Javne ustanove za kulturu i informisanje Foča u iznosu od 170,00 KM, Javne ustanove Kulturno-sportski centar Mrkonjić-Grad u iznosu od 150,00 KM, Javnog preduzeća Radio Novi Grad u iznosu od 561,60 KM i Javne ustanove Radio Prnjavor u iznosu od 100,00 KM.

Kontrolom poslovnih knjiga utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka Republike Srpske izvršila otpis obaveza prema navedenim pravnim licima na osnovu Odluke predsjednika stranke o usvajanju prijedloga Komisije za popis, broj: 01-03-02/2016 od 20. 1. 2016. godine, čime je ostvarila prihode u iznosu od 981,60 KM.

c) Uvidom u poslovne knjige i podatke iz finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije adekvatno evidentirala sve prihode, rashode i obaveze, te da godišnji finansijski izvještaj nije popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Stranka nije u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala prilog fizičkog lica u iznosu od 500,00 KM, odnosno ukupne prihode je iskazala u manjem iznosu za 500,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 14. Pravilnika.
- Srpska radikalna stranka Republike Srpske nije u skladu s poreznim propisima obračunala i uplatila porez na dohodak i pripadajuće doprinose na sredstva isplaćena fizičkom licu na ime humanitarne pomoći niti je u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala troškove i obaveze po ovom osnovu.

Kontrolom dodatne finansijske dokumentacije i uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je stranka tokom 2015. godine isplatila sredstva za štampanje publikacije i pomoć fizičkom licu u ukupnom iznosu od 5.500,00 KM.

S obzirom da sredstva isplaćena fizičkom licu imaju karakter ličnih primanja, stranka je imala obavezu da, u skladu s poreznim propisima, na sva isplaćena sredstva fizičkom licu obračuna i uplati poreze i doprinose.

- Služba za reviziju je utvrdila da obrazac 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) za Sjedište SRS RS Banja Luka nije pravilno popunjen.

Kontrolom pojedinačnih obrazaca 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) utvrđeno je da je stranka u obrascu 4.1 za Sjedište SRS RS Banja Luka iskazala troškove reklame i propagande u iznosu od 5.140,33 KM, što je suprotno odredbi člana 21. Pravilnika. Stranka je navedene troškove iskazala i u obrascu 4.2 godišnjeg finansijskog izvještaja.

- Kontrolom računa i evidencija u poslovnim knjigama utvrđeno je da je stranka tokom 2015. godine evidentirala režijsko-administrativne troškove iz prethodne godine. Služba za reviziju je utvrdila da je stranka račun dobavljača „Malpreh“ AD Banja Luka broj: 1052/2014 od 17. 12. 2014. godine u iznosu od 55,03 KM, koji se odnosi na troškove električne energije i komunalija, evidentirala u poslovnim knjigama za 2015. godine kao troškove tekućeg perioda. Stranka nije evidentirala rashode u obračunskom periodu u kojem su nastali, što za rezultat ima pogrešno iskazane rashode.

5. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 (Kod 769)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska demokratska zajednica 1990 se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	1.582,20	0,28
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	3.272,35	0,58
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	3.000,00	0,53
4.	Prihodi od imovine (3-c)	12,27	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	21.540,00	3,80
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	529.907,25	93,59
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	6.858,18	1,21
I	Ukupni prihodi (1-9)	566.172,25	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	566.172,25	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska demokratska zajednica 1990 prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Na zahtjev Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica 1990 je dostavila Finansijski plan za 2015. godinu u kojem je planirala ukupne rashode u iznosu od 370.000,00 KM.

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska demokratska zajednica 1990 je u 2015. godini ostvarila rashode u ukupnom iznosu od 573.687,60 KM.

S obzirom da je stranka finansijska sredstva koja su znatnim dijelom osigurana iz budžeta, utrošila van utvrđenog plana, prekršila je odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- b) Hrvatska demokratska zajednica 1990 nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora u Širokom Brijegu, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u akt Grada Široki Brijeg, broj: 03-159/16 od 13. 6. 2016. godine, utvrđeno je da Hrvatska demokratska zajednica 1990 koristi prostorije u vlasništvu Grada Široki Brijeg, površine 30 m², te da za korištenje ne plaća zakupninu.

Hrvatska demokratska zajednica 1990 je korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu Grada Široki Brijeg, bez plaćanja zakupnine, primila nenovčanu donaciju, koju je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- c) Hrvatska demokratska zajednica 1990 prekršila je odredbe člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka jer prilozi fizičkih lica u ukupnom iznosu od 777,00 KM nisu uplaćeni na transakcijske račune Središnjeg odbora stranke.

Uvidom u izvode s transakcijskog računa i obrasce finansijskih izvještaja utvrđeno je da su na transakcijski račun Središnjeg odbora uplaćeni prilozi fizičkih lica koji čine prihode Središnjeg odbora u ukupnom iznosu od 1.130,79 KM, dok prilozi fizičkih lica koji čine prihode ŽO Središnja Bosna HDZ 1990 Travnik u iznosu od 500,00 KM, OO HDZ 1990 Domaljevac-Šamac u iznosu od 20,00 KM i ŽO HDZ 1990 Sarajevo u iznosu od 257,00 KM nisu uplaćeni na transakcijske račune Središnjeg odbora stranke.

- d) Revizijom finansijskih izvještaja utvrđeno je da Hrvatska demokratska zajednica 1990 nije u poslovnim knjigama evidentirala sve prihode, rashode i obaveze, nije pravilno vodila blagajničko poslovanje i nije izvršila usklađivanje obaveza sa dobavljačima, čime je prekršila računovodstvene propise i odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Hrvatska demokratska zajednica 1990 nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Uvidom u poslovne knjige Hrvatske demokratske zajednice 1990 utvrđeno je da stranka u okviru Glavne knjige vodi evidencije za sve organizacione odbore, i to na način da ažurno evidentira poslovne promjene za Središnji odbor stranke, dok poslovne promjene za niže organizacione dijelove evidentira na kraju poslovne godine, kada knjiži ukupan iznos prihoda i rashoda na analitičke kartice konta prihoda i rashoda, kao i ukupan promet po kontima računa, blagajne, osnovnih sredstava i drugih pozicija aktive i pasive.

Također je utvrđeno da se prihodi i rashodi nižih organizacionih dijelova uknjižavaju na osnovu podataka iz izvještaja i/ili poslovnih knjiga koje niži organizacioni dijelovi stranke dostavljaju Središnjem odboru stranke, pri čemu prethodno nije izvršena kontrola podataka koji se unose u poslovne knjige.

Ovakav način knjiženja i nedostatak internih kontrola ne pruža adekvatne podatke o prihodima, rashodima, imovini i obavezama stranke, te nije moguće potvrditi podatke koji su iskazani u godišnjem finansijskom izvještaju.

- Revizijom finansijskih izvještaja ŽO Središnja Bosna HDZ 1990 Travnik utvrđeno je da ovaj odbor nije vodio poslovne knjige, te da je Središnji odbor stranke na osnovu podataka iz obrazaca finansijskog izvještaja koje je popunio ŽO Središnja Bosna HDZ 1990 Travnik, uknjižio promet po transakcijskom računu i blagajni, prihode, rashode i obaveze u poslovnim knjigama Središnjeg odbora. Služba za reviziju je izvršila kontrolu pojedinih vrsta troškova (troškova donacija, električne energije i prevoza) i utvrdila da stranka ne posjeduje dokumentaciju (račune) na osnovu koje su iskazani troškovi. Imajući u vidu navedeno, nije bilo moguće utvrditi da li su u finansijskom izvještaju troškovi ovog odbora pravilno iskazani.
- Općinski odbor HDZ 1990 Odžak je vodio poslovne knjige, ali podaci o prihodima i rashodima koji su uknjiženi u poslovne knjige Središnjeg odbora i iskazani u godišnjem finansijskom izvještaju koji je dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ne odgovaraju podacima iz poslovnih knjiga OO HDZ 1990 Odžak. Kontrolom ostalih troškova koji su u obrascu 4.1 OO HDZ 1990 Odžak i Glavnoj knjizi Središnjeg odbora iskazani u iznosu od 298,39 KM, utvrđeno je da navedeni troškovi nisu pravilno iskazani. Prema računima dobavljača „Mimoza-2“ d.o.o. utvrđeno je da su ostali troškovi iznosili 410,00 KM, koliko je u svojim poslovnim knjigama i iskazao OO Odžak. Također je utvrđeno da je Središnji odbor evidentirao troškove reprezentacije u iznosu od 485,18 KM, dok su u poslovnim knjigama OO HDZ 1990 Odžak ovi troškovi evidentirani u iznosu od 1.818,00 KM.

Uvidom u dokumentaciju ovog odbora utvrđeno je da su troškovi knjiženi na osnovu uplatnica i nakon sravnjenja salda sa dobavljačima. S obzirom da poslovne promjene nisu evidentirane ažurno i na osnovu adekvatne dokumentacije, te da evidencije koje se vode u poslovnim knjigama Središnjeg ureda ne odgovaraju podacima iz evidencija OO HDZ 1990 Odžak, nije bilo moguće utvrditi da li su rashodi koje je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala stranka za ovaj organizacioni dio pravilno iskazani.

- Kontrolom salda obaveza prema dobavljačima na dan 31. 12. 2015. godine utvrđeno je da stranka nije u svojim poslovnim knjigama pravilno iskazala obaveze prema dobavljaču „Europlakat BH“ d.o.o. Sarajevo.

Stranka je u poslovnim knjigama iskazala obaveze prema pravnom licu „Europlakat BH“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 54.194,50 KM, dok prema podacima iz Izvoda otvorenih stavki, obaveze stranke prema ovom pravnom licu na dan 31. 12. 2015. godine iznose 42.494,50 KM. Uvidom u analitičku karticu potraživanja pravnog lica „Europlakat BH“ d.o.o. Sarajevo od Hrvatske demokratske zajednice 1990 za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, utvrđeno je da je „Europlakat BH“ d.o.o. izvršio otpis svojih potraživanja u iznosu od 11.700,00 KM, i to na osnovu Knjižne obavijesti 007/15 od 24. 4. 2015. godine.

S obzirom da stranka nije imala obavezu da plati dio obaveza prema dobavljaču ostvarila je prihode u iznosu od 11.700,00 KM, koje nije evidentirala u poslovnim knjigama.

- (2) Poslovne knjige Hrvatske demokratske zajednice 1990 nisu vođene u skladu sa akrealnom osnovom po kojoj se prihodi i rashodi priznaju u momentu nastanka, a ne u momentu plaćanja, odnosno naplate, što za rezultat ima pogrešno iskazane rashode stranke u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju.

Uvidom u račune dobavljača „Media Res“ i „Elite media“ utvrđeno je da je Središnji odbor stranke troškove nastale po osnovu kampanje za Opće izbore 2014. godine u ukupnom iznosu od 69.755,00 KM evidentirao u poslovnim knjigama i iskazao u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu kao troškove tekućeg perioda. Također je utvrđeno da u finansijskom izvještaju za 2014. godinu nisu iskazani troškovi reklame OO HDZ 1990 Odžak u iznosu od 526,50 KM i troškovi prevoza ŽO Središnja Bosna HDZ 1990 Travnik u iznosu od 409,50 KM.

- (3) Revizijom finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala promet gotovog novca na osnovu blagajničkih izvještaja, što za rezultat ima pogrešno iskazane podatke o prometu ostvarenom putem blagajne OO HDZ 1990 Odžak u obrascu 2-1 (pregled stanja blagajne) godišnjeg finansijskog izvještaja, čime su prekršene odredbe člana 12. Pravilnika.

Stranka je u okviru Glavne knjige Središnjeg odbora evidentirala početno stanje novca u blagajni OO HDZ 1990 Odžak u iznosu od 6.168,00 KM, promet ulaza u iznosu od 3.000,00 KM, te promet izlaza u iznosu od 9.168,00 KM, što je i iskazano u obrascu 2-1 godišnjeg finansijskog izvještaja.

Služba za reviziju je utvrdila da OO HDZ 1990 Odžak nije sačinjavao blagajničke izvještaje i da u poslovnim knjigama koje je vodio odbor nije evidentiran promet ostvaren putem blagajne. Također je utvrđeno da je OO HDZ 1990 Odžak sačinio interni obrazac 2, koji nije dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, u kojem je iskazao sljedeće podatke o prometu gotovog novca putem blagajne: ukupan promet ulaza u iznosu od 2.979,91 KM i ukupan promet izlaza u iznosu od 2.979,91 KM.

Revizorima Službe za reviziju je u toku obavljanja revizije dostavljeno obrazloženje predsjednika OO HDZ 1990 Odžak u kojem je navedeno da ne raspolažu dokumentacijom iz ranijih godina, te da nisu zatekli novac koji je evidentiran u Glavnoj knjizi Središnjeg odbora na kontu blagajne OO HDZ 1990 Odžak u iznosu od 6.168,00 KM. Na osnovu ovog dokumenta je Središnji odbor isknjižio početno stanje novca u blagajni na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 6.168,00 KM, na teret rashoda iz ranijih godina. Stranka nije evidentirala manjak novca niti je za utvrđeni manjak teretila blagajnika.

- (4) Služba za reviziju je utvrdila da stranka nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala sve troškove zakupa poslovnih prostora, tako da su u poslovnim knjigama ukupni rashodi i obaveze stranke na dan 31. 12. 2015. godine iskazani u manjem iznosu u odnosu na ostvarene.

Kontrolom troškova zakupa utvrđeno je da su troškovi zakupa poslovnih prostora iskazani u manjem iznosu u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa za ŽO Soli Tuzla i općinske odbore HDZ 1990 Neum, Šamac, Čapljina, Vitez, Bugojno, Bihać i Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 8.850,00 KM.

- (5) Hrvatska demokratska zajednica 1990 nije u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove i obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na sredstva koja su Središnji odbor i ŽO Središnja Bosna isplatili fizičkim licima.

Kontrolom troškova zakupa poslovnih prostora utvrđeno je da Središnji odbor plaća zakup stana koji koristi fizičko lice na osnovu ugovora o zakupu, te da je u toku 2015. godine po ovom osnovu isplatio sredstva u ukupnom iznosu od 2.400,00 KM. Stranka na isplaćena sredstva koja imaju karakter ličnog primanja, nije u skladu s poreskim propisima obračunala porez na dohodak niti doprinose.

Uvidom u izvode sa transakcijskog računa ŽO Središnja Bosna HDZ 1990 Travnik utvrđeno je da je ovaj odbor izvršio isplate pomoći fizičkim licima u ukupnom iznosu od 3.740,00 KM. Uvidom u poslovne knjige Središnjeg odbora utvrđeno je da na isplaćena sredstva nisu obračunati niti isplaćeni porez na dohodak i pripadajući doprinosi.

Stranka je u skladu s poreznim propisima bila obavezna da na isplaćena sredstva fizičkim licima, koja imaju karakter ličnih primanja, obračuna porez na dohodak i doprinose, te da iskaže troškove u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

- (6) Hrvatska demokratska zajednica 1990 je u korigovanom obrascu 5 (obaveze) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala obaveze na dan 31. 12. 2015. godine prema sljedećim dobavljačima: „Auto Lijanovići“ d.o.o. Mostar u iznosu od 8.604,00 KM, „Media Res“ Mostar u iznosu od 81.105,20 KM, „Europlakat BH“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 42.494,50 KM, Općini Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 300,00 KM i Gradu Bihać u iznosu od 435,82 KM. Stranka, međutim, nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu iskazala tačne podatke o obavezama prema navedenim pravnim licima.

6. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (Kod 1290)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu, Hrvatska seljačka stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	15.558,29	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	15.558,29	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	15.558,29	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska seljačka stranka prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

a) Hrvatska seljačka stranka nije donijela program utroška sredstava za 2015. godinu, nema finansijske dokumentacije o izvršenim gotovinskim isplatama sredstava u iznosu od 14.030,00 KM, koja je osigurala iz budžeta Brčko distrikta BiH i budžeta Općine Posušje, niti je u finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama prijavila blagajničko poslovanje.

S obzirom da je sredstva, koja je osigurala iz budžeta, politička stranka koristila bez programa utroška sredstava i da u toku revizije nije predložila dokaze u koju svrhu su ista isplaćena, odnosno račune ili druge dokumente na osnovu kojih su vršene isplate, Hrvatska seljačka stranka je prekršila odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji propisuje da stranka finansijska sredstva iz člana 3. stav (1) ovog zakona može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom.

b) Revizijom je utvrđeno da Hrvatska seljačka stranka nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima, nije prijavila jedan transakcijski račun, nije vodila blagajničko poslovanje i nije pravilno evidentirala rashode, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu stranka nije popunila u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, na zahtjev Centralne izborne komisije BiH nije dostavila traženu finansijsku dokumentaciju, niti je istu predložila revizorima tokom obavljanja revizije, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) i (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka i ograničila djelokrug revizije.

(1) Politička stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije prijavila transakcijski račun broj: 3382402212127729, koji je prema podacima Centralne banke BiH aktivan od 13.

2. 2012. godine. Tokom obavljanja revizije finansijskog izvještaja za 2015. godinu, Hrvatska seljačka stranka nije dala na uvid izvode s navedenog transakcijskog računa niti bilo kakve podatke o njegovom prometu.

Stranka nije iskazala promet transakcijskog računa organizacionog dijela stranke u Brčko distriktu BiH, koji je prijavila u finansijskom izvještaju. Uvidom u izvode banke utvrđena je uplata sredstva u iznosu od 14.486,80 KM i isplate sredstava u iznosu od 13.968,78 KM.

U skladu s odredbama člana 11. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, Hrvatska seljačka stranka je bila obavezna prijaviti sve transakcijske račune, iskazati njihov promet u izvještajnom periodu i stanje računa na dan 31. 12. 2015. godine.

- (2) Hrvatska seljačka stranka u poslovnim knjigama nije evidentirala blagajničko poslovanje niti je u finansijskom izvještaju iskazala promet gotovine putem blagajne i stanje na dana izvještajnog perioda. Tokom obavljanja revizije predsjednik političke stranke, te istovremeno i osoba ovlaštena za finansijske izvještaje, dao je pisanu izjavu da Hrvatska seljačka stranka u 2015. godini nije poslovala gotovim novcem.

Uvidom u izvode s dva transakcijska računa utvrđen je gotovinski promet u iznosu od 14.030,00 KM. S transakcijskog računa Središnjice HSS u Mostaru podignuta je gotovina u iznosu od 5.000,00 KM i transakcijskog računa organizacionog dijela HSS u Brčko distriktu BiH u iznosu od 9.030,00 KM.

Neprijavljivanjem prometa blagajne u finansijskom izvještaju politička stranka je prekršila odredbe člana 12. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- (3) Stranka nije iskazala troškove na propisani način, čime je prekršila odredbe člana 22. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

Troškove, koje je u finansijskom izvještaju prijavila u iznosu od 17.553,88 KM, iskazala je sintetički i to: troškove usluga u iznosu od 5.463,00 KM, od kojih proizvodne usluge 3.363,00 KM, što nije svojstveno djelatnosti političke stranke, troškove materijala u iznosu od 2.104,00 KM, nematerijalne troškove 2.354,00 KM, ostale troškove u iznosu od 1.000,00 KM, režijske troškove Središnjice stranke u Mostaru u iznosu od 1.200,00 KM, iako prema izjavi predsjednika nije korišten poslovni prostor.

Politička stranka u toku revizije nije predložila račune niti bilo koje druge dokaze o prijavljenim troškovima u finansijskom izvještaju.

- (4) Hrvatska seljačka stranka u finansijskom izvještaju nije prijavila obaveze na dan 31. 12. 2015. godine te je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima.

Uvidom u finansijske izvještaje stranke iz prethodne godine, u kome su obaveze po osnovu zajmova na dan 31. 12. 2014. godine iskazane u iznosu od 17.000,00 KM, izvode s transakcijskih računa u 2015. godini, na kojima je evidentiran povrat zajma u iznosu od 4.000,00 KM, a obzirom da stranka nije predložila dokaze da su joj obaveze otpisane, nedvosmisleno je utvrđeno da Hrvatska seljačka stranka u izvještaju za 2015. godinu nije prijavila obaveze u iznosu od 13.000,00 KM. Obaveza nije prijavljena prema Brčko gas osiguranju u iznosu od 10.000,00 KM i Farmi Tomislavgrad u iznosu od 3.000,00 KM.

- (5) Godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu koji je, u skladu s odredbom člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, bila obavezna podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH do 31. 3. 2016. godine, Hrvatska seljačka stranka je podnijela 27. 6. 2016. godine.

- (6) Politička stranka nije postupila po zahtjevu Centralne izborne komisije BiH, broj: 03-07-6-448-3/16 od 4. 10. 2016. godine, da dostavi dodatnu finansijsku dokumentaciju, kopije

ugovora o zakupu, kopije poslovnih knjiga, kopije izvoda s transakcijskih računa, kopije blagajničke dokumentacije i dokaze o obavezama stranke, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Ni u procesu revizije Hrvatska seljačka stranka, osim izvoda s dva transakcijska računa, bruto bilansa Centrale HSS Mostar, Završnog računa organizacionog dijela HSS u Brčko distriktu BiH i ugovora o zakupu poslovnog prostora u Brčkom, nije omogućila uvid u finansijsku dokumentaciju, čime je ograničila djelokrug revizije.

7. KOMUNISTIČKA PARTIJA (Kod 1276)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Komunistička partija se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	12.511,00	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	12.511,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	12.511,00	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Komunistička partija prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Komunistička partija u 2015. godini nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima i nije uspostavila evidencije o svojim prihodima i rashodima, što je suprotno odredbama člana 11. i 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Obzirom da Komunistička partija nije vodila poslovne knjige, nedvosmisleno je utvrđeno da godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu koji je stranka podnijela Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, nije zasnovan na relevantnim knjigovodstvenim evidencijama i nije podnesen u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

(1) Uvidom u obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da Komunistička partija nije pravilno iskazala podatke o rashodima, čime je prekršila odredbe člana 21. i 22. Pravilnika. Stranka je u obrascu 4 (ukupni rashodi političke stranke) iskazala ukupne rashode u iznosu od 12.500,00 KM, dok je na pojedinačnom obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi)

u strukturi troškova navela usluge u iznosu od 4.422,00 KM i ostale rashode u iznosu od 8.078,00 KM, bez navođenja analitike troškova.

Kako tokom obavljanja revizije, revizorima Službe za reviziju nisu predloženi računi, nije se mogla pouzdano utvrditi struktura troškova niti ukupni rashodi stranke u 2015. godini.

- (2) Komunistička partija je na obrascu 2.1 (pregled stanja blagajne) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala promet ulaza u blagajnu u iznosu od 12.500,00 KM i izlaza u istom iznosu. Stranka tokom obavljanja revizije nije predložila račune kojim bi pravdala isplate za materijalne troškove iz blagajne, tako da se nije moglo utvrditi da li su finansijska sredstva koja je ostvarila isključivo iz budžeta utrošila za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom, čime je prekršila odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- (3) Stranka nije popunila obrazac 5 (obaveze političke stranke) u skladu s odredbama člana 24. Pravilnika, jer nije iskazala neizmirene obaveze po osnovu pozajmice od fizičkog lica iz 2014. godine.
U godišnjem finansijskom izvještaju, na obrascu 5, i u Bilansu stanja na dan 31. 12. 2015. godine, stranka nije iskazala da ima obaveze. Uvidom u obrazac 5 godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu, utvrđeno je da je stranka imala obaveze po pozajmicama prema fizičkom licu koje su na dan 31. 12. 2014. godine iznosile 29.000,00 KM. Kontrolom prometa izvoda s transakcijskog računa broj: 3060352622892126 kod Hypo Alpe Adria za 2015. godinu nije utvrđeno da je navedena pozajmica vraćena.
- (4) Revizorima Službe za reviziju finansiranja političkih stranaka, tokom obavljanja revizije djelokrug revizije bio je ograničen, iz razloga što stranka ne vodi i ne posjeduje poslovne knjige, i nije dostavila traženu finansijsku dokumentaciju. Stranka je tokom obavljanja revizije revizorima Službe za reviziju dostavila samo kopije izvoda s transakcijskog računa otvorenog kod Hypo Alpe Adria banke.

8. BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA (Kod 520)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Bosanskohercegovačka narodna stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	195,80	13,04
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	500,00	33,32
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	804,90	53,64
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.500,70	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.500,70	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Bosanskohercegovačka narodna stranka prekršila odredbe člana 5. stav (4) i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Bosanskohercegovačka narodna stranka nije licima koja su joj dala priloge izdala potvrde u skladu s odredbom člana 6. stav (1) Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Bosanskohercegovačka narodna stranka je primila nenovčanu donaciju fizičkog lica u iznosu od 195,80 KM i prilog pravnog lica „Bičakčić“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 500,00 KM, što je evidentirala u poslovnim knjigama i iskazala u godišnjem finansijskom izvještaju, ali navedenim donatorima nije izdala potvrde.

- b) Bosanskohercegovačka narodna stranka nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Stranka je nenovčanu donaciju fizičkog lica u iznosu od 195,80 KM iskazala u obrascu 3-a (prilozi fizičkih lica) godišnjeg finansijskih izvještaja, čime je prekršila odredbe čl. 13., 14. i 16. Pravilnika.

Uvidom u dodatnu finansijsku dokumentaciju utvrđeno je da se fizičko lice Ugovorom o donaciji od 10. 3. 2015. godine odreklo potraživanja od stranke po osnovu pozajmice date 15. 1. 2014. godine. S obzirom da se radi o sredstvima koja su data stranci u 2014. godini kao pozajmica, odnosno da stranka nije imala obavezu da izvrši povrat pozajmice, smatramo da je stranka ostvarila prihode po osnovu nenovčane donacije, te je istu trebala iskazati u obrascu 3-e (nenovčane donacije i računi koje stranke nije imala obavezu da plati) godišnjeg finansijskog izvještaja.

- U finansijskom izvještaju politička stranka je iskazala obaveze na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 24.546,02 KM, ali nije navela datume njihovog nastanka, čime je prekršila odredbe člana 24. stav (1) tačka b) Pravilnika.

Osim navedenog, u postupku revizije finansijskog izvještaja Služba za reviziju nije mogla potvrditi saldo obaveza prema dobavljačima „Žica“ d.d. Sarajevo i Plakat d.o.o. na dan 31. 12. 2015. godine koje stranka u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazuje u iznosima od 10.454,10 KM i 2.457,00 KM.

9. STRANKA PRAVDE I POVJERENJA (Kod 1721)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka pravde i povjerenja nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka pravde i povjerenja prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Stranka pravde i povjerenja nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala donacije fizičkog lica u ukupnom iznosu od 1.350,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka, također, nije fizičkom licu koje je dalo priloge stranci u ukupnom iznosu od 1.350,00 KM izdala potvrdu u skladu s odredbom člana 6. stav (1) Pravilnika.

- b) Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da Stranka pravde i povjerenja nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka je tokom obavljanja revizije dostavila Rekapitulaciju finansijskog izvještaja za 2015. godinu u kojoj je iskazan promet ostvaren putem transakcijskog računa s prihodima i rashodima. Službi za reviziju nije dostavljen Završni račun za 2015. godinu.

Stranka pravde i povjerenja je godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila 23. 3. 2017. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka i isti nije popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu koji je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine dostavljen tokom obavljanja revizije, utvrđeno je da Stranka pravde i povjerenja nije iskazala podatke o prometu ostvarenom putem transakcijskog računa i blagajne, prihodima i rashodima stranke u 2015. godini, čime je prekršila odredbe čl. 11., 12, 13., 14., 21. i 22. Pravilnika.

Kontrolom izvoda s transakcijskog računa broj: 1610000108250071 kod Raiffeisen bank d.d., utvrđeno je da su u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine stranci uplaćeni prilozi fizičkog lica u ukupnom iznosu od 1.350,00 KM i članarine u iznosu od 2.101,24 KM, te da su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 4.576,40 KM.

Početno stanje novca na transakcijskom računu iznosilo je 1.192,25 KM, dok je stranka na dan 31. 12. 2015. godine imala sredstva na računu u iznosu od 67,09 KM.

Služba za reviziju je, također, utvrdila da je stranka s transakcijskog računa isplatila sredstva za potrebe blagajne u iznosu od 2.700,00 KM. Stranka u obrascu 2-1 (pregled stanja blagajne) godišnjeg finansijskog izvještaja nije iskazala promet ostvaren putem blagajne.

Stranka pravde i povjerenja nije u obrascu 5 (obaveze političkih stranaka) iskazala obaveze na dan 31. 12. 2015. godine, čime je prekršila odredbe člana 23. Pravilnika.

Stranka je u godišnjem finansijskom izvještaju za 2014. godinu koji je dostavila Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine iskazala obaveze na dan 31. 12. 2014. godine u iznosu od 48.263,61 KM. Služba za reviziju je izvršila uvid u izvode s transakcijskog računa i utvrdila da stranka nije izvršila plaćanje obaveza iz 2014. godine, što ukazuje da ima obaveze na dan 31. 12. 2015. godine koje nije iskazala u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

Također, prema podacima iz Izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu i postizbornog finansijskog izvještaja – Opći izbori 2014. godine, obaveze Stranke pravde i povjerenja prema dobavljaču „Direct media“ d.o.o. Sarajevo na dan 31. 12. 2014. godine iznosile su 71.367,06 KM. Uvidom u izvode s transakcijskog računa stranke nije utvrđeno da je stranka u toku 2015. godine izmirila obaveze prema ovom pravnom licu, što upućuje da stranka ima obaveze prema dobavljaču „Direct media“ d.o.o. Sarajevo na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 71.367,06 KM.

10. NARODNI DEMOKRATSKI POKRET (Kod 1718)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Narodni demokratski pokret se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	2.058,00	0,75
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	13.150,00	4,82
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	257.903,00	94,43
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	273.111,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	273.111,00	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Narodni demokratski pokret prekršio odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Narodni demokratski pokret nije u poslovnim knjigama evidentirao sve rashode i obaveze, troškove zakupa evidentirao je u momentu plaćanja obaveza, a ne u momentu nastanka troškova, nije pravilno vodio blagajničko poslovanje i nije izvršio usklađivanje obaveza prema dobavljačima, čime je prekršio računovodstvene propise i odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Stranka nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Uvidom u blagajničke izvještaje i dokumentaciju utvrđeno je da Narodni demokratski pokret nije pravilno vodio evidencije o blagajničkom poslovanju.

Narodni demokratski pokret je blagajničke izvještaje sačinjavao dnevno, ali dokumentacija na osnovu koje su vršene isplate gotovog novca iz blagajne nije odobrena potpisom odgovornog lica prije isplate, što je suprotno principima blagajničkog poslovanja.

Služba za reviziju je utvrdila da na nalogima za isplatu nisu navedena imena lica kojima je izvršena isplata sredstava i da ne sadrže potpise blagajnika, lica koje odobrilo isplatu niti likvidatora. Također je utvrđeno da dnevници blagajne nisu potpisani od strane blagajnika niti sadrže potpis lica koje je kontrolisalo.

- (2) Narodni demokratski pokret nije u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) godišnjeg finansijskog izvještaja pravilno iskazao prihode iz budžeta, čime je prekršio odredbe člana 19. Pravilnika.

Kontrolom izvoda s transakcijskog računa broj: 5620998116129204 kod NLB Razvojne banke, utvrđeno je da su stranci uplaćena sredstva iz budžeta Općine Trebinje u iznosu od 2.592,57 KM i Općine Ljubinje u iznosu od 173,33 KM. Stranka je, međutim, na obrascu 3-f iskazala da je primila sredstva iz budžeta Općine Trebinje u iznosu od 2.766,00 KM.

U skladu s članom 19. Pravilnika stranka je imala obavezu da u obrascu 3-f za svaki nivo vlasti iz čijeg je budžeta primila sredstva navede organizacioni dio, naziv nivoa vlasti i ukupan iznos prihoda koji je primila u toku izvještajnog perioda.

- (3) Narodni demokratski pokret nije u poslovnim knjigama evidentirao nenovčane donacije fizičkih lica po osnovu korištenja poslovnih prostora bez naknade u ukupnom iznosu od 4.150,00 KM. Stranka, također, nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala troškove zakupa poslovnih prostora, čime je ukupne prihode i rashode na dan 31. 12. 2015. godine iskazala u manjem iznosu u odnosu na ostvarene, što je suprotno računovodstvenim propisima.

Uvidom u izjave fizičkih lica o korištenju poslovnih prostora bez naknade utvrđeno je da u poslovnim knjigama nisu evidentirani troškovi zakupa poslovnih prostora u Prijedoru, Laktašima, Rudom, Tesliću, Šipovu i Srbcu u ukupnom iznosu od 4.150,00 KM.

- (4) Služba za reviziju je utvrdila da je stranka troškove zakupa evidentirala u momentu plaćanja obaveza, što za rezultat ima pogrešno iskazane troškove u obrascima 4 (rashodi političke stranke) i 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja, čime su prekršene odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.

Kontrolom ugovora o zakupu poslovnih prostora, poslovnih knjiga i podataka o troškovima zakupa iskazanim na obrascima 4.1. godišnjeg finansijskog izvještaja, utvrđeno je da su troškovi zakupa manje evidentirani u poslovnim knjigama i iskazani u finansijskom izvještaju

kod sljedećih organizacionih dijelova stranke: Gradiška u iznosu od 200,00 KM, Šekovići u iznosu od 600,00 KM, Šamac u iznosu od 200,00 KM, Prnjavor u iznosu od 500,00 KM, Rogatica u iznosu od 320,00 KM, Sokolac u iznosu od 140,00 KM, Mrkonjić Grad u iznosu od 150,00 KM, Nevesinje u iznosu od 150,00 KM, Modriča u iznosu od 180,00 KM, Trebinje u iznosu od 150,00 KM, Kostajnica u iznosu od 240,00 KM, Bratunac u iznosu od 2.100,00 KM, Osmaci u iznosu od 200,00 KM, Istočno Novo Sarajevo u iznosu od 1.160,00 KM, Bileća u iznosu od 200,00 KM i Višegrad u iznosu od 300,00 KM, odnosno ukupno 6.550,00 KM.

- (5) Kontrolom podataka iz poslovnih knjiga utvrđeno je da Narodni demokratski pokret na obrascu 5 (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja i Bilansu stanja na dan 31. 12. 2015. godine nije iskazao neizmirene obaveze prema dobavljačima, čime je prekršio odredbe člana 24. Pravilnika.
- Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Srbac utvrđeno je da stranka nije evidentirala u poslovnim knjigama niti je na obrascu 5 iskazala obaveze po osnovu zakupa prema Općini Srbac. Uvidom u akt Općine Srbac, broj: 02-03-13/16 od 13. 6. 2016. godine, utvrđeno je da stranka ima obaveze po osnovu zakupa prema Općini Srbac na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 2.832,00 KM.
 - Narodni demokratski pokret je na obrascu 5.2 (ostala dugovanja) finansijskog izvještaja iskazao obaveze prema Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske u iznosu od 1.800,00 KM. Uvidom u izvod otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine utvrđeno je da obaveze stranke prema Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske na dan 31. 12. 2015. godine iznose 2.239,05 KM, odnosno stranka je manje iskazala obaveze u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju za 439,05 KM.
 - Stranka je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala neizmirene obaveze prema pravnom licu „Auto-komerc“ d.o.o. Banja Luka u iznosu od 294,00. Uvidom u Izvod otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine, utvrđeno je da „Auto-komerc“ d.o.o. Banja Luka potražuje od Narodnog demokratskog pokreta sredstva u iznosu od 9.293,61 KM.

11. POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA „NAŠA STRANKA” (Kod 877)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Politička organizacija građana „Naša stranka“ se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	1.251,73	0,31
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	2.304,00	0,56
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	406.366,75	99,13
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	3,47	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	409.925,95	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	409.925,95	100,00

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Politička organizacija građana „Naša stranka“ prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Revizijom finansijskog izvještaja utvrđeno je da Naša stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala sve rashode i obaveze, nije pravilno vodila blagajničko poslovanje i nije izvršila usklađivanje obaveza sa dobavljačima, čime je prekršila računovodstvene propise i odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) istog zakona.

- (1) Kontrolom blagajničkog poslovanja utvrđeno je da nalozi isplate iz blagajne nisu potpisani od strane primaoca sredstava te da blagajnički izvještaji nisu sačinjavani na dnevnom nivou. Služba za reviziju je utvrdila da dokumentacija na osnovu koje su vršene isplate gotovog novca iz blagajne nije odobrena potpisom odgovornog lica prije isplate, da su nalozi isplate/uplate i blagajnički izvještaji sačinjavani naknadno, u knjigovodstvu stranke, te da sve poslovne promjene nisu evidentirane na pravilan način, što je suprotno principima blagajničkog poslovanja.

Uvidom u blagajnički nalog isplate, broj: I-BL-000009-/15-09-19/2015 od 30. 9. 2015. godine, utvrđeno je da su iz blagajne stranke isplaćena sredstva na ime troškova goriva i putarine u iznosu od 353,00 KM. Stranka je, međutim, u Blagajničkom izvještaju BL-000009 od 30. 9. 2015. godine evidentirala isplatu po računima u iznosu od 233,00 KM, te je naknadno dostavila nalog isplate s istim brojem i datumom (I-BL-000009-/15-09-19/2015 od 30. 9. 2015. godine) na iznos od 233,00 KM uz obrazloženje da je račun u iznosu od 120,00 KM greškom dostavljen u računovodstvo.

U daljnjem postupku je utvrđeno da je stranka u poslovnim knjigama evidentirala isplatu iz blagajne po računima za gorivo i putarinu u iznosu od 233,00 KM. Uvidom u račune koji su u toku obavljanja revizije preuzeti iz blagajne stranke utvrđeno je da se u dokumentaciji stranke nalazi i račun za gorivo dobavljača „Suša commerce“ d.o.o. Visoko na iznos od 120,00 KM, koji stranka nije proknjižila u poslovnim knjigama.

- (2) Služba za reviziju je utvrdila da Naša stranka nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove telefonskih usluga, interneta i električne energije za decembar 2015. godine, čime je ukupne rashode i obaveze na dan 31. 12. 2015. godine iskazala u manjem iznosu u odnosu na stvarne, čime je prekršila odredbe člana 21., 22. i 24. Pravilnika.
- Naša stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala troškove telefonskih usluga i interneta za decembar 2015. godine za Centralu stranke i odbore u Tuzli, Zenici, Bihaću i Gračanicu u ukupnom iznosu od 663,50 KM. Stranka je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove telefonskih usluga i interneta, odnosno ukupne rashode i obaveze prema dobavljaču BH Telecom u manjem iznosu za 663,50 KM.
 - Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da stranka nije evidentirala troškove električne energije Centrale stranke za decembar 2015. godine, čime su ukupni rashodi i obaveze iskazani u manjem iznosu. S druge strane, stranka je kao trošak tekućeg perioda iskazala troškove električne energije Centrale stranke za decembar 2014. godine u iznosu od 571,14 KM, što nije u skladu s računovodstvenim propisima.
- (3) U finansijskom izvještaju politička stranka je iskazala obaveze na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 38.375,48 KM, ali nije navela tačne datume njihovog nastanka, čime je prekršila odredbe člana 24. stav (1) tačka b) Pravilnika.
- Stranka je u obrascu 5 (obaveze političke stranke) za sve obaveze nastale prije 1. 1. 2015. godine navela da su iz početnog stanja na dan 1. 1. 2015. godine, što nije u skladu s odredbom člana 24. stav (1) tačka b) Pravilnika.
- Također, u postupku revizije finansijskih izvještaja Služba za reviziju nije mogla potvrditi saldo obaveza prema dobavljaču „MediaPRaxis“ Beograd na dan 31. 12. 2015. godine koje stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazuje u iznosu od 5.554,55 KM.
- Prema podacima iz računa za izvršene usluge PR i media savjetovanja broj: 04/012 od 23. 3. 2012. godine, utvrđeno je da su obaveze stranke prema ovom pravnom licu u iznosu od 5.554,55 KM starije od tri godine, te da stranka nije izvršila usklađivanje obaveza.

12. STRANKA DEVIZNIH ŠTEDIŠA REPUBLIKE SRPSKE (Kod 516)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka deviznih štediša Republike Srpske nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka deviznih štediša Republike Srpske prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Prema podacima iz službenih evidencija, Stranka deviznih štediša Republike Srpske je godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 16. 2. 2017. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka, čime je prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka. U skladu s odredbama člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka, rok za dostavu godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu bio je 31. 3. 2016. godine.

Stranka deviznih štediša Republike Srpske u finansijskom izvještaju za 2015. godinu nije iskazala prihode, rashode i promet na transakcijskom računu, niti bilo koji drugi podatak koji ukazuje na finansijske aktivnosti političke stranke.

Uvidom u Izvještaj o računima pravnih lica iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa u Bosni i Hercegovini koji vodi Centralna banka Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da su transakcijski računi Stranke deviznih štediša Republike Srpske ugašeni tokom 2006., odnosno 2008. godine.

13. SRPSKA NAPREDNA STRANKA – IZVORNA (Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Srpska napredna stranka – izvorna nije ostvarila prihode, niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Srpske napredne stranke – izvorne nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Prilog br. 2 – Nalazi revizije iz izvještaja o pregledu godišnjih finansijskih izvještaj političkih stranaka za 2015. godinu

1. BOSS – BOSANSKA STRANKA – MIRNES AJANOVIĆ (Kod 036)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	6,88	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	159.893,95	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	159.900,83	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	159.900,83	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović prekršila odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Finansijska sredstva, koja je ostvarila iz budžeta, politička stranka nije koristila u skladu s utvrđenim Programom utroška sredstava za 2015. godinu, vršila je nabavku materijala i usluga po cijenama koje su neobičajeno visoke za tržišne uslove, za pružanje iste vrste usluga zaključivala je ugovore i isplaćivala naknade koje se u iznosima drastično razlikuju i vršila je isplate sredstva na osnovu računa čija je vjerodostojnost upitna.

(1) Programom utroška sredstva za 2015. godinu BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović je planirala troškove zakupnine poslovnih prostora u iznosu od 2.100,00 KM.

- Uvidom u poslovne knjige i finansijsku dokumentaciju stranke utvrđeno je da je pored zakupnine poslovnog prostora u Tuzli koja je isplaćena u iznosu od 2.834,32 KM, isplaćen iznos od 9.600,00 KM, koji nije obuhvaćen programom utroška sredstava. Sredstva su isplaćena na osnovu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu u ulici Muhameda Hadžijahića broj 10, površine 31 m², uz mjesečnu zakupninu 800,00 KM, koji je politička stranka zaključila s fizičkim licem Almirom Muharemovićem.
- BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović je pravnom licu A.D.E.-5 d.o.o. Sarajevo, koje je registrovano kao trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama isplatila iznos od 2.600,00 KM, po računu broj: 03-A/15 od 29. 6. 2015. godine kojim su političkoj stranci fakturisane izvedene molersko-farbarske usluge poslovnog

prostora u ulici Muhameda Hadžijahića, čija je površina 31 m². Ovakva vrsta usluge je neprimjerena trgovinskoj djelatnosti i neuobičajeno visoka za tržišne uslove.

- BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović je pravnom licu RINFUZ-PAK Tuzla, čija je registrovana djelatnost trgovina, isplatila iznos od 2.488,00 KM, po račun broj: 353/2015-01318 od 8. 5. 2015. godine, na kome je navedeno da su izvršeni farbarsko-molerski poslovi poslovnog prostora stranke u Tuzli. Poslovni prostor čini kancelarijske prostorije površine 98,76 m² i tavanačke prostorije 97,96 m².
- (2) Politička stranka je sa četiri fizička lica zaključila ugovore za zakupu putničkih motornih vozila i isplatila naknade koje se u iznosima drastično razlikuju, iako su predmet zakupa vozila istih ili sličnih karakteristika.
- Sa zakupodavcima vozila iz Tuzle, Muamerom Delićem i Medinom Pilavdžić, ugovorena je zakupnina u iznosu 400,00 KM mjesečno, pa je godišnju zakupninu stranka isplatila u iznosu od 9.200,00 KM.
 - Sa zakupodavcima vozila iz Sarajeva, Harisom Plehom i Rasimom Smajićem, ugovorena je mjesečna zakupnina u iznosu po 1.500,00 KM, pa je stranka svakom od njih isplatila iznos od 18.000,00 KM, odnosno 36.000,00 KM ukupno za oba zakupodavca.
 - Politička stranka je platila popravke tri motorna vozila, iako je u ugovorima o zakupu navedeno samo redovno održavanje. Za popravke i zamjenu dijelova na vozilima stranka je isplatila sredstva po računima: Nipex d.o.o. Tuzla, račun broj: I01-001-97/15-s od 16. 1. 2015. godine na iznos od 2.728,36 KM, Starline d.o.o. Sarajevo, račun broj: I01-001-512/15-s od 27. 8. 2015. godine iznos 1.115,67 KM i Porsche Sarajevo, račun broj: 12033501473 od 21. 9. 2015. godine iznos od 737,36 KM.
- (3) BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović je za servisiranje mobilnog telefona Trgovačkoj radnji Aldymobile Živinice isplatila iznos od 960,00 KM, što značajno premašuje cijenu aparata. Stranka je po računu broj: 03-MP/15 od 23. 9. 2015. godine isplatila 1.100,00 KM, za servisiranje aparata Samsung galaxy S5 u iznos od 600,00 KM i servisiranje laptopa iznos od 500,00 KM. Po računu broj: 07-MP/15 od 21. 12. 2015. godine za servis aparata Samsung galaxy S5 stranka je isplatila iznos od 360,00 KM.
- (4) Politička stranka je za obavljanje administrativno-tehničkih poslova i rada na terenu s članovima stranke, zaključila ugovore o djelu, kojima su naknade za iste poslove ugovorene u drastično različitim iznosima. Tokom 2015. godine po osnovu ugovora o djelu BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović je isplatila iznos od 40.109,33 KM, i to: za obavljanje administrativno-tehničkih poslova i rad na terenu s članovima stranke kod Regionalnog odbora Sarajevo-Goražde 23.021,68 KM, kod Glavnog odbora stranke u Tuzli 9.010,65 KM i knjigovodstvene usluge 8.078,00 KM.
- Stranka je Haračić Namiru iz Bugojna i Dedić Muameru iz Tuzle za obavljanje administrativno-tehničkih poslova i rad na terenu s članovima stranke isplaćivala mjesečne naknade u bruto iznosu od 224,42 KM.
 - Naknade po osnovu ugovora o djelu za obavljanje administrativno-tehničkih poslova i rad na terenu s članovima stranke, zaključenih sa: Ganibegović Riadom, Durić Arminom, Tinjak Fahrudinom, Bjelak Nerminom stranka je isplatila u mjesečnim bruto iznosima od 1.234,29 KM, odnosno neto iznosima po 1.100,00 KM.
 - Naknada Hodžić Hasanu za iste poslove je isplaćena u bruto iznosu od 785,46 KM, odnosno neto iznosu od 700,00 KM.

- (5) BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović je programom utroška sredstava predvidjela advokatske usluge u iznosu od 2.000,00 KM, a ostvarila je i isplatila advokatske usluge Mirnesa Ajanovića, predsjednika stranke u iznosu od 5.100,00 KM i sudske troškove od 880,00 KM. Pregledom poslovne dokumentacije stranke nije utvrđeno kakvu je korist ostvarila BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović od vođenja pravnih sporova za koje je plaćala 840,00 KM po svakom ročištu kod Općinskog suda u Tuzli i Općinskog suda u Sarajevu.
- (6) Uvidom u dokumentaciju BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović utvrđeno je da je politička stranka izvršila isplate sredstava za nabavku promotivnog i kancelarijskog materijala u neuobičajeno velikim količinama i usluge, koje su stranci fakturisala fizička i pravna lica koja nisu registrovana za tu vrstu djelatnosti.
- Politička stranka je fizičkom licu, Fotokopirnici Lider - Graf čija je vlasnica Damadžić Senija iz Tuzle, isplatila 10.000,00 KM i to: 3.400,00 KM po računu, broj: 1019/15 od 19. 11. 2015. godine kojim je fakturisano 340 rokovnika po cijeni od 10,00 KM i 6.600,00 KM po računu broj: 1025/15 od 5. 12. 2015. godine, kojim je fakturisano 3.000 kalendara.
 - Pravnom licu RINFUZ-PAK d.o.o. Tuzla, čija je djelatnost trgovina knjigama, novinama, papirnom robom i pisaćim priborom, BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović je isplatila iznos od 23.240,50 KM po računima na kojima je evidentirana isporuka: promotivnog materijala (nekoliko stotina rokovnika), pisaćeg pribora (1.300 olovaka), fotokopir-papira (175 paketa), desetine tonera, filmova i drugog kancelarijskog materijala, 1.000 osvježivača za auto, kancelarijskog namještaja, te usluge štampe i usluge krećenja poslovnog prostora u Tuzli, i to sve po znatno višim cijenama u odnosu na tržišne uslove.

2. STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI (Kod 882)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Stranka demokratske aktivnosti se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	36.036,10	12,20
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	259.290,82	87,80
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	6,73	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	295.333,65	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	295.333,65	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka demokratske aktivnosti prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 8. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Programom utroška sredstava za 2015. godinu Stranka demokratske aktivnosti je predvidjela izdatke za obaveze iz prethodnog perioda u iznosu od 5.700,00 KM.

Uvidom u poslovne knjige i finansijsku dokumentaciju stranke utvrđene su isplate sredstva od strane Kantonalnog odbora A-SDA Unsko-sanskog kantona Kemal Isakoviću na ime zakupnine iz prethodnog perioda za poslovni prostor u Bihaću, u iznosu od 18.600,00 KM, iako u poslovnim knjigama stranke i finansijskim izvještajima takva obaveza nije bila iskazana niti je predviđena programom utroška sredstava.

Kantonalni odbor A-SDA Unsko-sanskog kantona je pored mjesečne zakupnine za 2015. godinu u iznosu od 1.000,00 KM, u skladu s ugovorom o zakupu, Kemal Isakoviću dodatno isplaćivao mjesečne iznose od 1.500,00 KM, navodeći da je to zakupnina za 2013. i 2014. godinu.

Politička stranka je u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH, ukupne isplate u iznosu od 30.600,00 KM evidentirala kao zakupninu poslovnog prostora za 2015. godinu, bez obzira na činjenicu da zakupnina poslovnog prostora, površine 73 m² u 2015. godini iznosi 12.000,00 KM.

U finansijskim izvještajima za 2013. i 2014. godinu Stranka demokratske aktivnosti je iskazala troškove zakupnine poslovnog prostora Kantonalnog odbora A-SDA Unsko-sanskog kantona, u 2013. godini 8.990,00 KM i 12.950,00 KM u 2014. godini, ali obavezu prema Kemal Isakoviću, za neplaćenu zakupninu, nije iskazana niti u jednom od spomenutih izvještaja.

- b) Politička stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije evidentirala nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora Općine Bosanska Krupa.

Općina Bosanska Krupa je u aktu, broj: 07-14-4501/16. od 16. 6. 2016. godine navela da je Općinskom odboru Stranke demokratske aktivnosti dodijelila dvije kancelarije na korištenje bez naknade.

Politička stranka je korištenjem poslovnih prostorija bez plaćanja zakupnine ostvarila nenovčanu donaciju, koju je u skladu s članom 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka bila obavezna evidentirati u poslovnim knjigama i prijaviti u godišnjem finansijskom izvještaju koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

- c) Stranka demokratske aktivnosti je ostvarila priloge fizičkih lica u iznosu od 36.036,10 KM. Na transakcijski račun centrale stranke uplaćeni su prilozi u iznosu od 21.182,26 KM, dok je dio priloga, u iznosu od 14.853,84 KM, suprotno odredbi člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka, uplaćen na transakcijske račune nižih organizacionih dijelova stranke.

- d) Stranka demokratske aktivnosti je, suprotno odredbi člana 8. stav (1) tačka g) Zakona o finansiranju političkih stranaka, ostvarila zabranjenu donaciju od udruženja građana koje je finansirano javnim sredstvima.

Prema podacima koje je, aktom broj: 05-02-1665/16 od 10. 6. 2016. godine dostavila Općina Ključ, poslovni prostor zgrade Doma kulture Općina je dodijelila na korištenje Udruženju građana „Ključki biseri“ iz Ključa. Ovo udruženje građana je Općinskom odboru Stranke demokratske aktivnosti u Ključu dio prostora, površine 18,60 m², dodijelilo na korištenje bez naknade.

- e) Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije utvrđeno je da Stranka demokratske aktivnosti nije, u skladu s računovodstvenim propisima i

odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, uspostavila, potpune i tačne evidencije o prihodima i rashodima, obavezama stranke na dan 31. 12. 2015. godine i stanju novčanih sredstava, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Finansijski izvještaj, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH, stranka nije popunila u skladu s članom 12. stav (3) ovog zakona i Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

(1) Politička stranka je u finansijskom izvještaju prijavila dva transakcijska računa, koja su ugašena, te po istima iskazala stanje sredstva na dan 31. 12. 2015. godine.

- Transakcijski račun kod NLB Banke dd Tuzla, broj: 1325002009063032 ugašen je 14. 1. 2014. godine, a stranka je po istom iskazala stanje sredstva na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 868,19 KM.
- Transakcijski račun kod Sparkasse Bank d.d. BiH, broj:1995100057676259 ugašen je 14. 10. 2015. godine, a stranka je po istom iskazala stanje sredstva na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 785,00 KM.

Pogrešnim iskazivanjem novčanih sredstava, odnosno stanja na nepostojećim transakcijskim računima, stranka je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

(2) Promet gotovine putem blagajne tri organizaciona dijela stranke, Centrale u Cazinu, Centrale u Tuzli i Općinskog odbora u Cazinu, nije vršen na propisani način niti u skladu s načelima blagajničkog poslovanja.

- Polog gotovinskih novčanih sredstava u blagajnu Centrale stranke u Tuzli, Stranka demokratske aktivnosti je evidentirala kao prenos gotovine iz blagajne Centrale stranke u Cazinu i blagajne Općinskog odbora u Cazinu, iako su teritorijalno veoma udaljeni. U poslovnim knjigama i blagajničkim evidencijama stranka je evidentirala prenos gotovine 25. 9. 2015. godine u iznosu od 3.800,00 KM iz blagajne Centrale stranke u Cazinu u blagajnu Centrale stranke u Tuzli i prenos gotovine 23. 11. 2015. godine iz blagajne Općinskog odbora Cazin u blagajnu Centrale stranke Tuzla u iznosu od 1.000,00 KM.
- Polog gotovinskih novčanih sredstava u blagajnu Centrale u Cazinu, Stranka demokratske aktivnosti je evidentirala kao prenos gotovine iz blagajne Općinskog odbora u Cazinu u iznosu od 13.300,00 KM.

U skladu s principima blagajničkog poslovanja i računovodstvenim propisima prenos gotovine u blagajnu se vrši podizanjem sredstva sa transakcijskog računa i to istog organizacionog dijela, što se u poslovnim knjigama evidentira kroz promet prelaznog računa novčanih sredstava, promet transakcijskog računa i promet blagajne.

(3) Isplata sredstva na ime toplih obroka svih zaposlenika u iznosu od 13.925,00 KM i prevoza na posao u iznosu 3.000,00 KM, evidentirana je kroz isplate iz blagajne Centrale u Cazinu zaključno s devetim mjesecom, a od desetog mjeseca kroz isplate iz blagajne Centrale u Tuzli, iako su zaposlenici u teritorijalno udaljenim organizacionim dijelovima stranke.

(4) Stranka demokratske aktivnosti nije uspostavila tačne evidencije o troškovima zakupnine. Politička stranka je isplatila i u finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupnine za 2015. godinu u iznosu većem za 23.674,71 KM, u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa. Istovremeno kod četiri organizaciona dijela je iskazala zakupninu u manjem iznosu za 2.094,80 KM.

- Kod Kantonalnog odbora A-SDA Unsko-sanskog kantona stranka je iskazala trošak zakupnine poslovnog prostora u iznosu od 30.600,00 KM, dok je prema zaključenom ugovoru o zakupu spomenuti trošak iznosio 12.000,00 KM.
 - Kod Centrale stranke u Tuzli iskazani su troškovi zakupnine u iznosu od 20.809,11 KM, dok isti u skladu sa zaključenim ugovorima o zakupu iznosili 17.327,60 KM.
 - Kod OO A-SDA Kakanj troškovi zakupnine su iskazani u većem iznosu za 540,00 KM i OO A-SDA Velika Kladuša u iznosu većem za 1.053,00 KM.
 - Trošak zakupnine za općinski prostor, koji je stranci uz naknadu dodijelila Općina Zenica i općinski prostor Općine Živinice, koji uz naknadu koristi parlamentarna grupa A SDA, stranka nije iskazala finansijskom izvještaju. Spomenuti troškovi iznose 1.363,00 KM.
- (5) Kod Centrale A-SDA Tuzla nisu pravilno klasifikovani troškovi usluga u iznosu od 19.997,76 KM.
- Računovodstvene usluge pravnog lica „Finkom“ d.o.o. Tuzla u iznosu od 14.040,00 KM stranka je iskazala kao stručne usluge, bez navođenja u koju svrhu su iste obavljene.
 - Usluge lica ovlaštenog za podnošenje finansijskih izvještaja, u iznosu od 2.777,76 KM stranka je prijavila kao naknadu po ugovoru o djelu za stručne usluge, ne navodeći da je to usluga sastavljanja finansijskog izvještaja koji se podnosi Centralnoj izbornoj komisiji BiH i komunikacija sa Službom za reviziju.
 - Politička stranka je kod ovog organizacionog dijela prijavila troškove usluga istraživanja i razvoja u iznosu od 3.180,00 KM. Na osnovu računa Udruženja za poslovnu izvrsnost Tuzla, broj: 0615 od 14. 3. 2015. godine, kojim je političkoj stranci fakturisana kotizacija za obuku pet kantona: Srednjobosanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Unsko-sanskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona, a imajući u vidu činjenicu da je politička stranka u okviru svoje organizacione strukture navela samo dva kantonalna odbora stranke, Kantonalni odbor A-SDA Unsko-sanskog kantona i Kantonalni odbor A-SDA Zeničko-dobojskog kantona, nije moguće utvrditi ko je korisnik usluge, politička stranka ili navedeni kantoni, kao organi izvršne vlasti u Federaciji BiH. Nakon što je stranci dostavljen preliminarini izvještaj revizije sa navedenim nalazom, stranka je dostavila Izvještaj o provedenoj obuci gradskih i općinskih organizacija A SDA u pet kantona navedenih na računu Udruženja za poslovnu izvrsnost Tuzla.
- (6) Stranka demokratske aktivnosti nije u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala stvarne obaveze prema dobavljačima. Politička stranka je iskazala obaveze u iznosu od 8.173,02 KM, kao dugovanje prema dobavljačima koje je umanjeno za preplaćeni iznos obaveza. Na osnovu podataka iz izvještaja stranke, obaveze prema dobavljačima na dan 31. 12. 2015. godine iznosile su 11.438,73 KM i veće su za 3.265,71 KM od onih koje je stranka iskazala.
- U poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju politička stranka je kod 19 dobavljača iskazala preplate, u ukupnom iznosu od 3.265,71 KM, na način što je ispred navedenog iznosa obaveze stavila znak minus, što je neprimjereno računovodstvenim načelima i principima knjigovodstva dobavljača.
- Pogrešnim iskazivanjem obaveza, stranka je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.
- Uvidom u strukturu dobavljača, kod kojih je stranka iskazala preplate, a među kojima su: BH Telecom, JP Elektro distribucija, JP Vodovod i JP Grijanje, utvrđeno je da nisu u pitanju preplaćene obaveze niti uplaćeni avansi, već su to knjigovodstveni propusti, odnosno politička stranka nije evidentirala sve račune za usluge koje su stranci pružene od strane 19 dobavljača.

- Da je stranka pravila knjigovodstvene propuste, ukazuje i činjenica da je u finansijskom izvještaju kod OO A-SDA Cazin iskazan trošak ostalih usluga u negativnom iznosu (minusu) od 1.542,87 KM, što bi značilo da je usluga ne samo izvršena besplatno, već je stranci i plaćeno što je primila uslugu.

3. SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BiH – FAHRUDIN RADONČIĆ (Kod 1182)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Savez za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	42.252,42	2,54
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	9.120,00	0,55
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	50.094,00	3,02
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	16.022,88	0,96
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.496.806,60	90,13
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	46.533,88	2,80
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.660.829,78	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.660.829,78	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Savez za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić prekršio odredbe člana 4. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Na osnovu poslovnih knjiga i finansijske dokumentacije političke stranke, te revizijskih dokaza pribavljenih iz eksternih izvora, utvrđeno je da značajan dio novčanih sredstva stranka nije koristila isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom.
- Uvidom u poslovne knjige stranke i blagajničku dokumentaciju utvrđene su gotovinske isplate sredstava iz blagajne Centrale stranke, u iznosu 37.028,80 KM za nefakturisanu zakupninu, kako stranka navodi u svojim poslovnim knjigama.

Na nalogima blagajne, stranka je navela da su isplate izvršene za zakup prostora u Janji u iznosu od 2.200,00 KM, Modriči u iznosu od 1.500,00 KM, Tomislavgradu u iznosu 3.000,00 KM, Novom Gradu u iznosu od 3.000,00 KM, Hadžićima u iznosu od 2.400,00 KM, Goraždu u iznosu od 3.614,00 KM, Teočaku u iznosu od 600,00 KM, Sapni u iznosu od 150,00 KM, Jablanici u iznosu od 1.200,00 KM, Jajcu u iznosu od 1.509,80 KM, Donjem Vakufu u iznosu od 3.385,00 KM, Zvorniku u iznosu od 3.600,00 KM, Starom Gradu Sarajevo u iznosu od 7.020,00 KM i Stocu u iznosu 3.850,00 KM, bez navođenja zakupodavaca ili osoba kojima su sredstva isplaćena.

Nakon preliminarog izvještaja o pregledu godišnjeg finansijskih izvještaja za 2015. godinu, u kojem je ukazano na ove propuste, politička stranka se očitovala na nalaze revizije, navodeći

da je u pitanju isplata na ime duga po osnovu neplaćenih zakupnina iz prethodnih godina, koje je stranka u junu 2015. godine, tokom revizije finansijskog izvještaja za 2013. godinu, bez knjigovodstvenih isprava unijela u svoje računovodstvene evidencije sa danom 31. 12. 2013. godine, kao trošak zakupnine u 2013. godini i razgraničene rashode – nefakturisanu zakupninu, „da ne bi prekršila neku od zakonskih odredbi“, kako je navedeno u očitovanju na preliminarni izvještaj revizije.

Nakon spomenutog očitovanja politička stranka je 10. 8. 2017. godine dostavila kopije potvrda, na kojima je upisala ime i prezime lica koja su primila sredstva i grad njihovog prebivališta. Uvidom u službene evidencije Centralne izborne komisije BiH, utvrđeno je da su na potvrdama kod tri lica navedeni netačni podaci o prebivalištu, a za osobu kojoj su isplaćena sredstva u iznosu od 7.020,00 KM na ime zakupnine za „SBB Stari Grad“, na osnovu potvrde nije moguće utvrditi identitet.

Fizička lica koja je stranka navela u blagajničkoj dokumentaciji, da su gotovinski primila novčana sredstva u prethodno navedenim iznosima, Centralnoj izbornoj komisiji BiH su dostavila pisane izjave u kojima navode da im Savez za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić u 2015. godini nije isplatio sredstva na ime zakupnine poslovnih prostora.

Takoder, bitno je istaći i to da su organizacioni dijelovi Saveza za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić u općinama Jablanica, Hadžići i Donji Vakuf u 2013. godini koristili poslovne prostore, koje su im spomenute općine dodijelile bez plaćanja zakupnine.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da sredstva u iznosu od 37.028,80 KM Savez za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić nije isplatio osobama čija su imena navedena na blagajničkim nalogima, da sredstva nisu isplaćena na ime zakupnine, što nedvosmisleno ukazuje na činjenicu da sredstva stranka nije utrošila za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom.

- (2) Politička stranka je za dnevnice i putne troškove isplatila sredstva iz blagajne u iznosu od 31.088,26 KM, te je iste u poslovnim knjigama prijavila kao dnevnice i putne troškove u zemlji.

Međutim, na putnim nalogima pretežno su navedena putovanja u Crnu Goru, Hrvatsku i Austriju, odnosno gradove Tivat, Zagreb i Beč. Na nalogima nisu navedene osobe koje je stranka slala na službena putovanja, iako su programom utroška sredstava predviđeni putni troškovi i dnevnice samo za osobe zaposlene u stranci. Takoder, putni nalozi nisu potpisani od strane osoba koje su primile sredstva za službeni put i obavile putovanja, niti isti sadrže izvještaj sa službenog puta, što ukazuje na činjenicu da sredstva nisu isplaćena u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih programom i statutom stranke.

- b) Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije utvrđeno je da politička stranka u značajnim aspektima nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima, značajne gotovinske transakcije su provedene i evidentirane na osnovu nevjerodostojne i nepotpune dokumentacije, evidencije o značajnom dijelu rashoda nisu uspostavljene ili su iste neblagovremene i finansijski izvještaj nije popunjen u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- (1) Uvidom u blagajničku dokumentaciju Centrale političke stranke utvrđeno je da je kroz naloge blagajne evidentirano četrnaest gotovinskih isplata, u ukupnom iznosu od 37.028,80 KM, bez vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Na blagajničkim nalogima, koji su sačinjeni prilikom isplata gotovine, stranka nije navela osobe kojima su sredstva isplaćena, niti je uz naloge priložila knjigovodstvene isprave kao osnov za isplatu sredstava. Međutim, stranka je nakon

preliminarnog izvještaja revizije, u kojem je ukazano na ove propuste, dostavila kopije potvrda, na kojima je navela imena i prezimena lica koja su preuzela sredstva i gradove njihovih prebivališta. Provedenim revizijskim procedurama, odnosno nakon pribavljenih izjava od strane fizičkih lica, koja je stranka navela u blagajničkoj dokumentaciji, utvrđeno da novčana sredstva iz blagajne stranke nisu isplaćena tim licima.

Blagajničke evidencije, kao i stanje blagajne na dan 31. 12. 2015. godine kod Centrale stranke i 10 organizacionih dijelova stranke, iskazane su u iznosima za koje ne postoje novčani apoeni.

- (2) Politička stranka nije iskazala trošak zakupnine svog Organizacionog dijela u Gradačcu, iako je nakon Preliminarnog izvještaja revizije u korigovanom finansijskom izvještaju prijavila nenovčanu donaciju Općine Gradačac, u iznosu od 3.600,00 KM. Neprijavlivanjem ovog troška stranka je prekršila odredbe člana 22. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- (3) Stranka nije uspostavila evidencije o utrošku sredstva u iznosu od 59.895,40 KM koja su isplaćena na privatne račune sekretara i odgovornih lica nižih organizacionih dijelova stranke, a namijenjena su za finansiranje stranačkih aktivnosti.

Od ukupno isplaćenih akontacija u iznosu od 103.704,16 KM, za finansiranje stranačkih aktivnosti, od kojih je 73.804,16 KM isplaćeno 2014. godine i 29.900,00 KM 2015. godine, stranka je 2015. godine uspostavila evidencije o utrošenim sredstvima od 43.844,76 KM. Iako se, u skladu s odlukama o isplati akontacija, utrošak sredstva pravda svakog mjeseca, i to do 5 u mjesecu za prethodni mjesec, uz podnošenje izvještaja i računa za nastale troškove, politička stranka nije uspostavila evidencije o utrošku sredstava u iznosu od 59.895,40 KM, niti je u finansijskom izvještaju prijavila troškove u tom iznosu.

U nedostatku dokaza o utrošku sredstava, ista su u poslovnim knjigama iskazana kao potraživanja u iznosu od 59.859,40 KM, čiji je iznos upitan obzirom da popisna komisija, sastavljena od dva člana, nije pravilno izvršila popis. Osim nedovoljnog broja članova komisije, prilikom popisa nije usaglašeno knjigovodstveno stanje potraživanja po osnovu akontacija, sa stvarnim stanjem novca koji se na dan 31. 12. 2015. godine nalazio kod sekretara i drugih odgovornih lica u nižim organizacionim dijelovima stranke, što potvrđuje činjenica da je politička stranka nakon preliminarnog izvještaja revizije, u kojem je naveden propust u evidencijama utroška sredstava, dana 9. 8. 2017. godine zatražila od odgovornih lica u organizacionim dijelovima stranke da potvrde da su na dan 31. 12. 2015. godine imali neutrošena sredstva u iznosu koji im je Centrala stranke navela iz knjigovodstvenih evidencija. Politička stranka u svom aktu broj: 284-3/17, koji je Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavljen 10. 8. 2017. godine, s dijelom prethodno spomenutih potvrda, navodi da je veći broj sekretara na godišnjem odmoru, te zbog kratkog roka za dostavu dokumentacije, preostale potvrde će biti naknadno dostavljene, što potvrđuje činjenicu da Savez za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić nije uspostavio tačne evidencije o dijelu troškova, niti novčanim sredstvima, koja je centrala stranke isplatila čelnicima stranke na privatne račune.

- c) Bez kvalifikovanja mišljenja skrećemo pažnju na starosnu strukturu obaveza, kao i obaveze stranke prema vlasnički povezanim pravnim licima: Grafičko-izdavačkoj kući „OKO“ d.d. Sarajevo, Avazu roto press d.o.o. Sarajevo, Avazu d.o.o. Sarajevo i Alfi d.o.o. Sarajevo.

- (1) Politička stranka je u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju prijavila obaveze u iznosu od 1.093.916,64 KM.

U strukturi obaveza novčane pozajmice, u iznosu od 490.000,00 KM nastale su u periodu od 2010. do 2014. godine.

Obaveze prema dobavljačima iznose 533.245,12 KM, od kojih je 97,55% nastalo prije izvještajne 2015. godine, također, u periodu od 2010. do 2014. godine.

- (2) Obaveze Saveza za bolju budućnost BiH – Fahrudin Radončić prema vlasnički povezanim pravnim licima iznose 855.806,84 KM i to obaveze po osnovu novčanih pozajmica u iznosu od 480.000,00 KM, dok obaveze prema tim licima kao dobavljačima iznose 375.806,84 KM.
- Uvidom u starosnu strukturu obaveza prema dobavljačima utvrđeno je da su prema vlasnički povezanim dobavljačima obaveze nastale prije izvještajne 2015. godine, u iznosu od 337.666,40 KM i to: obaveze prema Grafičko-izdavačkoj kući „OKO“ d.d. Sarajevo 209.464,52 KM, prema Avazu roto press d.o.o. Sarajevo 60.026,89 KM, prema Avazu d.o.o. Sarajevo 56.006,28 KM i prema Alfi d.o.o. Sarajevo 12.168,71 KM.
 - Obaveze prema pravnom licu „OKO“ Grafičko-izdavačka kuća u iznosu od 209.464,52 KM, nastale su: 2010. godine 46.105,48 KM, 2011. godine 6.861,97 KM, 2012. godine 40.771,43 KM, 2013. godine 7.033,63 KM i 2014. godine 108.692,01 KM.
Obaveze prema pravnom licu Avaz roto press d.o.o. Sarajevo nastale su 2013. godine u iznosu od 13.763,73 KM i 2014. godine u iznosu od 46.263,16 KM.
Obaveze prema Avazu d.o.o. Sarajevo u iznosu od 56.006,28 KM i Alfi d.o.o. Sarajevo u iznosu od 12.168,71 KM nastale 2014. godine.

4. PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA (Kod 440)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Partija demokratskog progresa se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	30.815,61	5,29
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	24.535,84	4,21
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	2.850,00	0,49
4.	Prihodi od imovine (3-c)	2,41	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	21.945,73	3,77
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	501.679,53	86,12
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	707,25	0,12
I	Ukupni prihodi (1-9)	582.536,37	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	582.536,37	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Partija demokratskog progresa prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 8. stav (1) i stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Partija demokratskog progresa nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora u Srebrenici, čime je prekršila odredbu člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Prema podacima koje je dostavila Općini Srebrenica, stranka je koristila bez naknade poslovni prostor površine 13,68 m², koji je u vlasništvu Općine Srebrenica.

Partija demokratskog progresa je korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu Općine Srebrenica, bez plaćanja zakupnine, primila nenovčanu donaciju, koju je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- Služba za reviziju je utvrdila da prilog fizičkog lica u iznosu od 277,84 KM koji je stranka primila u gotovom novcu u blagajnu stranke, nije uplaćen na transakcijski račun, što je suprotno odredbi člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- b) Pregledom je utvrđeno da prilozi fizičkih lica u ukupnom iznosu od 22.535,84 KM i pravnih lica u ukupnom iznosu od 2.850,00 KM nisu uplaćeni na transakcijske račune Glavnog odbora stranke, čime su prekršene odredbe člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Partija demokratskog progresa je u 2015. godini primila priloge fizičkih lica u ukupnom iznosu od 24.535,84 KM i priloge pravnih lica u ukupnom iznosu od 2.850,00 KM.

Uvidom u izvode s transakcijskog računa Glavnog odbora stranke, utvrđeno je da je na ovaj transakcijski račun uplaćen samo prilog fizičkog lica u iznosu od 2.000,00 KM koji čini prihode Glavnog odbora.

- c) Na osnovu obavljenog pregleda finansijskog izvještaja utvrđeno je da je Partija demokratskog progresa primila prilog pravnog lica koje je sklopilo ugovor o javnim nabavkama usluga s organima izvršne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini čija je vrijedost veća od 10.000,00 KM, u ukupnom iznosu od 100,20 KM, čime je prekršila odredbe člana 8. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka je u obrascu 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu da plati) iskazala nenovčanu donaciju pravnog lica „Doboj-invest“ a.d. Doboj u iznosu od 100,20 KM.

Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je Partija demokratskog progresa izvršila otpis obaveza prema pravnom licu „Doboj-invest“ a.d. Doboj.

Na osnovu podataka koje su dostavio Grad Doboj utvrđeno je da je Grad Doboj tokom 2015. godine imao sklopljen Ugovor s pravnim licem „Doboj-invest“ a.d. Doboj o pružanju usluga izrade Regulacionog plana „Srednjoškolski centar-Usora“, ukupne vrijednosti od 17.116,00 KM.

S obzirom da Partija demokratskog progresa nije imala obavezu da plati svoje obaveze, ostvarila je prihode po osnovu nenovčane donacije pravnog lica „Doboj-invest“ a.d. Doboj koje je imalo sklopljen ugovor o javnom nabavkom usluga s Gradom Doboj čija je vrijednost veća od 10.000,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 8. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Uvidom u obrazac 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu da plati) godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da je Općinski odbor PDP Doboj iskazao nenovčane donacije Općine Doboj u iznosu od 237,91 KM i OJDP „Radio Doboj“ Doboj u iznosu od 45,00 KM.

Kontrolom poslovnih knjiga utvrđeno je da je Partija demokratskog progresa izvršila otpis obaveza prema Općini Doboj i „Radio Doboj“ OJDP Doboj, čime je suprotno odredbi člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka ostvarila prihode u iznosu od 282,91 KM.

- d) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Partija demokratskog progresa nije vodila potpune evidencije o prihodima, rashodima i obavezama, što je suprotno računovodstvenim propisima i odredbama člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka nije popunila obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Stranka nije u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala prihode po osnovu nenovčane donacije i troškove zakupa poslovnog prostora, čime je prekršila odredbe čl. 13., 18., 21. i 22. Pravilnika.

- (2) Kontrolom dodatne finansijske dokumentacije utvrđeno je da je Partija demokratskog progresa u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnih prostora u manjem iznosu u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa za sljedeće općinske odbore: Srbac u iznosu od 600,00 KM, Kneževo u iznosu od 270,00 KM i Nevesinje u iznosu od 432,00 KM.

S obzirom da stranka nije pravilno iskazala rashode u obrascima 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) i obrascu 4 (ukupni rashodi) godišnjeg finansijskog izvještaja, prekršila je odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.

- (3) Partija demokratskog progresa nije u obrascu 5 (obaveze političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala sve obaveze, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

- Partija demokratskog progresa je u obrascu 5 iskazala obaveze prema Općini Šamac u iznosu od 1.500,00 KM. Uvidom u podatke koje je dostavila Općina Šamac, odnosno Sporazum o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora, broj: 01-122-115/15 od 21. 4. 2015. godine, utvrđeno je da je ugovor o zakupu poslovnog prostora raskinut sa 30. 4. 2015. godine i da obaveze Partije demokratskog progresa po osnovu zakupa na dan 20. 4. 2015. godine iznose 2.267,00 KM.
- U godišnjem finansijskom izvještaju Partija demokratskog progresa je iskazala obaveze prema Općini Kneževo u iznosu od 1.220,00 KM, dok prema podacima koje je dostavila Općina Kneževo, obaveze stranke na dan 31. 12. 2015. godine iznose 1.440,00 KM.
- Prema podacima koje je dostavila Općina Nevesinje, Partija demokratskog progresa nije izvršila plaćanje zakupnine za 2015. godinu u iznosu od 432,00 KM. Imajući u vidu obaveze koje stranka iskazuje prema Općini Nevesinje po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 432,00 KM, ukupne obaveze stranke prema ovoj općini na dan 31. 12. 2015. godine iznose 864,00 KM.

Stranka je, međutim, u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala obaveze u iznosu od 432,00 KM.

5. NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK (Kod 502)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Narodna stranka Radom za boljitak se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	17.910,00	5,79
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	863,24	0,28
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	2.760,00	0,89
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	288.052,84	93,04
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	309.586,08	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	309.586,08	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Narodna stranka Radom za boljitak prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (3), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Stranka nije u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju evidentirala nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
 - Općinski odbor Narodne stranke Radom za boljitak Zavidovići koristio je poslovni prostor u vlasništvu Općine Zavidovići, površine 22,87 m², bez naknade.
 - Općinski odbor Narodne stranke Radom za boljitak Jablanica koristio je poslovni prostor u vlasništvu Općine Jablanica, površine 13,75 m², bez naknade.
 - Općinski odbor Narodne stranke Radom za boljitak Hadžići je na osnovu Odluke o dodijeli na korištenje poslovnih prostorija, koristio poslovni prostor Općine Hadžići, bez naknade.
- b) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je Narodna stranka Radom za boljitak primila donaciju od fizičkog lica, koja prelazi zakonom propisani limit, čime je prekršila odredbe člana 6. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Kontrolom izvoda s transakcijskog računa stranke, utvrđeno je da je fizičko lice Ivanković Lijanović Mladen uplatio donaciju stranci dana 27. 5. 2015. godine u iznosu od 15.000,00 KM, i ista prelazi zakonom propisani limit za 5.000,00 KM.
- c) Na osnovu obavljenog pregleda utvrđeno je da Narodna stranka Radom za boljitak nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim prihodima, rashodima i obavezama i nije finansijski izvještaj podnijela u formi koju je propisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o

finansiranju političkih stranaka i odredbe Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

- Stranka u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH, nije iskazala nenovčane donacije po osnovu korištenja poslovnih prostora bez naknade u vlasništvu Općine Zavidovići, Općine Jablanica i Općine Hadžići, niti je iskazala troškove zakupa poslovnih prostora, čime je prekršila odredbe člana 13., člana 18., člana 21. i člana 22. Pravilnika.
- Općinski odbor Stranke Radom za boljitak Tuzla, koristio je poslovni prostor Grada Tuzla površine 68,87 m² uz ugovorenu cijenu mjesečnog zakupa od 80,34 KM, odnosno 964,08 KM godišnje. Stranka je troškove zakupa iskazala u iznosu od 883,74 KM, što je za 80,34 KM manje u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa.
- Dana, 20. 7. 2016. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je stranci uputila Zahtjev za dostavljanje dodatne dokumentacije za 2015. godinu, kojim je od stranke pored ostalog zatraženo da dostavi izvode otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine za sljedeće dobavljače: Holiday Inn, KJP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo, Hotel Mujić d.o.o, Laktat d.o.o Posušje, Cab Club Zagreb i Vemos Company d.d.
S obzirom da stranka nije postupila u skladu sa zahtjevom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, odnosno nije dostavila izvode otvorenih stavki za navedene dobavljače, prekršila je odredbe člana 12. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka, što ukazuje da stranka nije vršila usklađivanje svojih obaveza na dan 31. 12. 2015. godine, što je bila dužna po osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije BiH.

6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 008)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	395.979,50	13,61
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	53.824,00	1,85
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	11.460,00	0,39
4.	Prihodi od imovine (3-c)	610.525,59	20,98
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.838.002,50	63,15
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	570,00	0,02
I	Ukupni prihodi (1-9)	2.910.361,59	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	2.910.361,59	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 8. stav (1) i stav (5), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- Na osnovu akta Općine Bosanska Krupa, broj: 07-14-4501/16 od 16. 6. 2016. godine, utvrđeno je da je Općinski odbor SDP BiH Bosanska Krupa koristio, bez naknade, prostorije u vlasništvu Općine Bosanska Krupa.
 - Uvidom u Ugovor o davanju na korištenje poslovne prostorije od 2. 10. 2013. godine, utvrđeno je da je u izvještajnom periodu Općinski odbor SDP BiH Gradačac koristio, bez naknade, prostorije u vlasništvu Općine Gradačac, površine 56,64 m².
 - Prema podacima koje je dostavila Općina Ilijaš, utvrđeno je da je Općinski odbor SDP Ilijaš koristio, bez naknade, kancelarijski prostor nad kojim pravo raspolaganja ima Općina Ilijaš, površine 33,8 m².
 - Uvidom u Odluku o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade, broj: 02-02-535-3/13-VI od 28. 3. 2013. godine, utvrđeno je da je Općinski odbor SDP BiH Jablanica koristio poslovni prostor u vlasništvu Općine Jablanica, površine 21,15 m², bez naknade.
 - Prema podacima koje je na zahtjev Centralne izborne komisije BiH dostavila Općina Novo Sarajevo, aktom broj: 03-14-2489/2016 od 22. 6. 2016. godine, SDP BiH je koristila prostor površine 102,20 m² u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, bez plaćanja naknade.
 - Općinski odbor SDP BiH Ključ je na osnovu Ugovora o korištenju prostora II diletacije Doma kulture s Udruženjem građana „Ključki biseri“ iz Ključa, koristio prostorije Doma kulture, površine 25 m². Prema podacima koje je dostavila Općina Ključ, prostorije koje koriste političke stranke su u vlasništvu ove općine, te su dodijeljene Udruženju građana „Ključki biseri“ iz Ključa.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je korištenjem poslovnih prostora u vlasništvu općina, bez plaćanja zakupnine, primila nenovčane donacije, koje je u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je, suprotno odredbi člana 8. stav (1) tačka g) Zakona o finansiranju političkih stranka, ostvarila zabranjenu donaciju od udruženja građana koje je finansirano javnim sredstvima.

Uvidom u podatke koje je dostavila Općina Ključ, aktom broj: 05-02-1665/16 od 10. 6. 2016. godine, utvrđeno je da je Općina Ključ poslovni prostor zgrade Doma kulture dodijelila na korištenje Udruženju građana „Ključki biseri“ iz Ključa. Udruženje građana „Ključki biseri“ iz Ključa je Općinskom odboru SDP BiH Ključ dodijelilo dio prostora, površine 25,00 m², na korištenje bez naknade.

Na osnovu prikupljene dokumentacije utvrđeno je da se Udruženje građana „Ključki biseri“ iz Ključa u toku 2015. godine finansiralo javnim sredstvima.

c) Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izdavanjem imovine u Gračanici i Doboju za koje nije dokazala da posjeduje pravo vlasništva u 2015. godini, ostvarila prihod u iznosu od 1.700,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 8. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranka.

- SDP BiH je izdavanjem poslovnih prostora u Gračanici, za koji ne posjeduje relevantne dokaze o vlasništvu, ostvarila prihode u iznosu od 1.200,00 KM.
- Socijaldemokratska partija BiH je u obrascu 3-c (prihod od imovine) iskazala prihod Općinskog odbora SDP BiH Doboj od izdavanja poslovnog prostora u iznosu od 500,00 KM. Služba za reviziju je utvrdila da je Općinski odbor SDP BiH Doboj ostvario prihod od izdavanja poslovnog prostora koji nije u njegovom vlasništvu i koji koristi na osnovu ugovora o zakupu sklopljenim s Gradom Doboj.

d) Kontrolom finansijskog izvještaja i uvidom u poslovne knjige stranke utvrđeno je da stranka nije evidentirala sve prihode i rashode u svojim poslovnim knjigama, te da nije u finansijskom izvještaju iskazala sve prihode, odnosno godišnji finansijski izvještaj nije popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

(1) Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je dostavila obrazac 3 (izvori finansiranja) za stranku i posebno organizacioni dio u Brčko distriktu BiH, čime je prekršila odredbe člana 7. stav (2) i člana 13. Pravilnika.

Na obrascu 3 stranka je iskazala ukupne prihode u iznosu od 2.883.605,16 KM, dok je na istom obrascu Općinskog odbora SDP BiH Brčko distrikt BiH iskazala prihode u iznosu od 26.756,43 KM, tako da ukupni prihodi stranke iznose 2.910.361,59 KM.

(2) Stranka u poslovnim knjigama nije pravilno evidentirala prihode iz budžeta i nije pravilno popunila obrasce 3 (izvori finansiranja) i 3-f (prihodi iz budžeta) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 19. Pravilnika.

- Stranka nije u poslovnim knjigama i na obrascu 3-f iskazala prihode iz budžeta Općine Brod u iznosu od 1.096,0 KM.

Prema podacima koje je dostavila Općina Brod, sredstva iz budžeta Općine Brod u iznosu od 1.096,00 KM su uplaćena na transakcijski račun Općinskog odbora SDP BiH Brod broj: 5520270001461888 – Hypo Alpe Adria bank.

Stranka nije na obrascu 2 finansijskog izvještaja iskazala promet ulaza, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

- Na obrascu 3-f finansijskog izvještaja stranka je iskazala prihode iz budžeta Općine Čelić u iznosu od 600,00 KM, odnosno manje od ostvarenih za 847,06 KM.

Uvidom u podatke koje je dostavila Općina Čelić, aktom broj: 04-49-899/15 od 10. 1. 2017. godine, utvrđeno je da su sredstva uplaćena Općinskom odboru SDP BiH Čelić u iznosu od 1.447,06 KM na transakcijski račun broj: 1322200309625403.

Stranka nije na obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa stranke) iskazala podatke o početnom stanju, prometu i stanju na dan 31. 12. 2015. godine na transakcijskom računu broj: 1322200309625403, čime su prekršene odredbe člana 11. Pravilnika.

- (3) Kontrolom podataka s pojedinačnih obrazaca 4.1 utvrđeno je da su ukupni režijsko-administrativni i ostali troškovi iznosili 3.313.520,08 KM, dok je stranka na zbirnom obrascu 4 (ukupni rashodi stranke) iskazala režijsko-administrativne i ostale troškove u iznosu od 3.283.093,86 KM.

7. SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (Kod 515)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Savez nezavisnih socijaldemokrata se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	311.455,47	17,32
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	300,00	0,02
4.	Prihodi od imovine (3-c)	1.200,99	0,07
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.485.061,16	82,60
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.798.017,62	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.798.017,62	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Savez nezavisnih socijaldemokrata prekršio odredbe člana 5. stav (4), člana 8. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

- a) Savez nezavisnih socijaldemokrata nije u poslovnim knjigama evidentirao nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora, čime je prekršio odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- Općinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Srebrenici je na osnovu Odluke načelnika općine bez plaćanja zakupnine, koristio poslovni prostor površine 14,38 m².
- Općinski odbor Savez nezavisnih socijaldemokrata Pale je koristio poslovni prostor u vlasništvu „Udruženja izbjeglih i raseljenih lica“ Pale, bez naknade.

Savez nezavisnih socijaldemokrata je korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu Općine Srebrenica i „Udruženja izbjeglih i raseljenih lica“ Pale bez plaćanja zakupnine ostvario nenovčane donacije, koje je u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima

političkih stranaka i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imao obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Na osnovu obavljenog pregleda finansijskih izvještaja utvrđeno je da je Savez nezavisnih socijaldemokrata primio prilog pravnog lica koje je sklopilo ugovore o javnim nabavkama radova s organima izvršne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini čija je vrijednost veća od 10.000,00 KM, čime je prekršio odredbe člana 8. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Savez nezavisnih socijaldemokrata je, dana 18. 5. 2015. godine, primio prilog pravnog lica "EHTA - R" d.o.o. Derventa u iznosu od 300,00 KM.

Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, pravno lice "EHTA - R" d.o.o. Derventa je tokom 2015. godine imalo dva sklopljena ugovora o javnoj nabavci, čije su pojedinačne vrijednosti veće od 10.000,00 KM, i to za nabavku usluga izvođenja radova individualnih stambenih jedinica u Općini Brod ukupne vrijednosti 77.325,55 KM i u Općini Prnjavor ukupne vrijednosti 36.486,99 KM.

- c) Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i dodatne dokumentacije utvrđeno je da Savez nezavisnih socijaldemokrata nije uspostavio potpune i tačne evidencije o svojim prihodima, rashodima i obavezama, niti je godišnji finansijski izvještaj popunio u skladu s odredbama Pravilnika, čime su prekršene odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Politička stranka u poslovnim knjigama nije uspostavila tačne evidencije o prihodima i rashodima i nije pravilno iskazala prihode na obrascu 3-e (nenovčane donacije) i 3. (izvori finansiranja) i rashode u obrascima 4. (ukupni rashodi političke stranke) i 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 13., 18., 21. i 22. Pravilnika.

- Stranka u godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala nenovčane donacije po osnovu korištenja poslovnih prostora bez naknade u vlasništvu Općine Srebrenica i Udruženja izbjeglih i raseljenih lica Pale, čime je prekršila odredbe člana 13., člana 18., člana 21. i člana 22. Pravilnika.

- Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Nevesinje, utvrđeno je da je Savez nezavisnih socijaldemokrata u toku 2015. godine koristio prostorije u vlasništvu Općine Nevesinje, površine 10 m², uz godišnju zakupninu od 360,00 KM. Stranka u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u Općini Nevesinje u iznosu od 360,00 KM.

- (2) Na obrascu 5. (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja stranka nije iskazala sve svoje obaveze, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Nevesinje utvrđeno je da stranka nije evidentirala u poslovnim knjigama niti je iskazala na obrascu 5. obaveze po osnovu zakupa poslovnog prostora prema Općini Nevesinje u ukupnom iznosu od 360,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

- d) Savez nezavisnih socijaldemokrata je učestvovao na Prvim izborima za načelnika Općine Stanari i za odbornike Skupštine općine Stanari koji su održani 1. 2. 2015. godine.

U skladu s odredbama člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, stranka je mogla da potroši sredstva u iznosu od 4.765,80 KM.

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Savez nezavisnih socijaldemokrata je u svrhu predizborne kampanje za Prve izbore u Općini Stanari utrošio sredstva u iznosu od 11.510,88 KM, nime je prekoračio dozvoljeni limit na troškove kampanje za 6.745,08 KM.

8. STRANKA PENZIONERA – UMIROVLJENIKA BiH (Kod 513)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka penzionera – umirovljenika BiH se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	84.127,96	60,91
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	300,00	0,22
4.	Prihodi od imovine (3-c)	32,70	0,02
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	2.461,20	1,78
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	51.204,16	37,07
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	138.126,02	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	138.126,02	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka penzionera – umirovljenika BiH prekršila odredbe člana 6. stav (2), člana 8. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Općinska organizacije Stranke penzionera – umirovljenika BiH Jablanica je dana 15. 1. 2015. godine primila prilog Udruženja penzionera/umirovljenika Jablanica u iznosu od 300,00 KM, koji je u finansijskom izvještaju iskazala na obrascu 3-b (prilozi pravnih lica).

Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Jablanica utvrđeno je da se Udruženje penzionera/umirovljenika Jablanica tokom 2015. godine finansiralo sredstvima iz budžeta Općine Jablanica.

S obzirom da je Stranka penzionera-umirovljenika BiH primila prilog udruženja koje se finansiralo javnim sredstvima, u ukupnom iznosu od 300,00 KM, prekršila je odredbe člana 8. stav (1) tačka g) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

S obzirom da je prilog Udruženja penzionera/umirovljenika Općine Jablanica uplaćen na transakcijski račun Općinske organizacije SP-U BiH Jablanica, stranka je prekršila odredbu člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- b) Stranka penzionera – umirovljenika BiH nije vodila evidencije o prihodima, rashodima i obavezama, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u Završni račun za 2015. godinu utvrđeno je da je stranka Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo podnijela izvještaj na nivou političke stranke. Pregledom dodatne finansijske dokumentacije, utvrđeno je da stranka nije vodila poslovne knjige za općinske odbore, što je u suprotnosti sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da Stranka penzionera – umirovljenika BiH nije popunila obrasce finansijskog izvještaja u skladu s Pravilnikom, čime su prekršene odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Kontrolom izvoda s transakcijskog računa Glavnog odbora SP-U BiH utvrđeno je da stranka nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) pravilno iskazala promet ostvaren tokom 2015. godine. Stranka je u obrascu 2 navela sljedeće podatke: promet ulaza u iznosu od 106.259,73 KM i promet izlaza u iznosu od 101.325,10 KM. Uvidom u izvode i poslovne knjige utvrđeno je da je promet ulaza iznosio 106.623,98KM, a promet izlaza 101.689,35 KM.

- Stranka nije pravilno iskazala ni podatke o početnom stanju i ukupnom prometu ulaza na transakcijskom računu Općinske organizacije SP-U BiH Jablanica broj: 1011510000048220. U finansijskom izvještaju stranka je iskazala početno stanje u iznosu od 300,00 KM i promet ulaza u iznosu od 288,80 KM. Prema podacima iz izvoda s transakcijskog računa, stranka na dan 1. 1. 2015. godine nije imala novčanih sredstava na ovom računu, dok je ukupan promet ulaza u 2015. godini iznosi od 588,80 KM.

- (2) Uvidom u naloge isplate OO SP-U BiH Donji Vakuf utvrđeno je da nije izvršen obračun i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad isplaćene predsjedniku i sekretaru ovog organizacionog dijela stranke u ukupnom iznosu od 2.900,00 KM, te da stranka nije u Završnom računu za 2015. godinu i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove i obaveze po ovom osnovu.

Također, uvidom u obrazac 4.1 Općinske organizacije SP-U BiH Jablanica utvrđeno je da stranka nije iskazala troškove poreza i doprinosa na naknade za rad i prisustvo sjednicama u ukupnom iznosu od 330,00 KM, što ukazuje da stranka nije obračunala niti platila porez i doprinose na naknade.

- (3) Stranka u obrascima 4.1 (Režijsko-administrativni i ostali troškovi) i 4 (rashodi političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja nije adekvatno iskazala troškove zakupa, čime je prekršila odredbe člana 21. i člana 22. Pravilnika.

Uvidom u dodatnu dokumentaciju utvrđeno je da je stranka troškove zakupa poslovnih prostora koje su koristile općinske organizacije Bihać i Maglaj iskazala u manjem iznosu u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa za 208,56 KM, odnosno 300,00 KM.

- (4) Uvidom u obrazac 5.2 (Ostale obaveze) finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije pravilno iskazala obaveze prema Gradu Bihać, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika. Prema podacima koje je dostavio Grad Bihać, obaveze stranke na dan 31. 12. 2015. godine iznose 441,89 KM. Stranka je, međutim, iskazala obaveze u iznosu od 291,90 KM.

S obzirom da stranka nije evidentirala sve rashode, tako ni obaveze nisu iskazane u finansijskom izvještaju na dan 31. 12. 2015. godine.

9. PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA (Kod 279)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Partija ujedinenih penzionera se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	570,00	1,30
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	1.197,00	2,72
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	3.930,00	8,96
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.619,28	3,70
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	36.544,09	83,32
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	43.860,37	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	43.860,37	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Partija ujedinenih penzionera prekršila odredbe člana 8. stav (1) i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Partija ujedinenih penzionera je primila priloge udruženja koja su se finansirala javnim sredstvima, u ukupnom iznosu od 3.930,00 KM, čime su prekršene odredbe člana 8. stav (1) tačka g) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Partija ujedinenih penzionera je tokom 2015. godine primila donacije Udruženja penzionera Trebinje u iznosu od 1.800,00 KM i Udruženja penzionera Gradiška u iznosu od 2.130,00 KM, koje su u finansijskom izvještaju iskazane na obrascu 3-b (prilozi pravnih lica).

Na osnovu prikupljene dokumentacije, utvrđeno je da su se udruženja penzionera Trebinje i Gradiška finansirala javnim sredstvima.

- b) Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i dodatne dokumentacije utvrđeno je da Partija ujedinenih penzionera godišnji finansijski izvještaj nije popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime su prekršene odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Partija ujedinenih penzionera je na obrascima 3-a (prilozi fizičkih lica) općinskih odbora Kostajnica, Višegrad i Bratunac iskazala primljene članarine od četiri člana u ukupnom iznosu od 570,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 14. Pravilnika.

- (2) Partija ujedinjenih penzionera nije u godišnjem finansijskom izvještaju pravilno iskazala prihode iz budžeta, čime je prekršila odredbe člana 13. i 19. Pravilnika.

Partija ujedinjenih penzionera je na obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) Glavnog odbora PUP iskazala uplate iz Trezora RS u iznosu od 260,80 KM.

Kontrolom prometa na izvoda s transakcijskog računa broj: 5510010000356892 kod Unicredit banke utvrđene su uplate iz Trezora Republike Srpske za odbornika stranke u iznosu od 260,80 KM.

Navedena uplata predstavlja donaciju fizičkog lica i kao takva trebala je da u finansijskom izvještaju bude iskazana na obrascu 3-a (prilozi fizičkih lica) a ne na obrascu 3-f.

10. SOCIJALISTIČKA PARTIJA (Kod 074)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Socijalistička partija se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	16.990,05	3,89
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	25.740,38	5,89
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	17.990,00	4,12
4.	Prihodi od imovine (3-c)	844,22	0,19
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	24.261,65	5,55
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	351.221,55	80,36
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	437.047,85	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	437.047,85	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Socijalistička partija prekršila odredbe člana 8. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Služba za reviziju je utvrdila da je Socijalistička partija primila priloge u ukupnom iznosu od 6.876,65 KM od pravnih lica koja su sklopila ugovore o javnim nabavkama radova s organima izvršne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini čija je vrijednost veća od 10.000,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 8. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- (1) Općinski odbor SP Modriča je primio prilog pravnog lica „Drvoprerada-Đurić“ d.o.o. Derventa u iznosu od 2.000,00 KM.

Na osnovu podataka koje je dostavio Grad Doboj utvrđeno je da je pravno lice „Drvoprerada-Đurić“ d.o.o. Derventa tokom 2015. godine imalo sklopljen Ugovor o izvođenju radova na završetku odbrambenog nasipa u Barama s Gradom Doboj.

- (2) Stranka je na obrascu 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička partija nije imala obavezu da plati) iskazala nenovčanu donaciju pravnog lica „Valek-Komerc“ d.o.o Banja Luka u vidu besplatnog reklamnog materijala u iznosu od 2.626,65 KM.

Uvidom u podatke koje je dostavio Grad Prijedor utvrđeno je da je pravno lice „Valek-Komerc“ d.o.o Banja Luka tokom 2015. godine imalo sklopljen Ugovor o izvođenju radova s Gradom Prijedor.

- (3) Općinski odbor SP Brčko primio je prilog pravnog lica „Ekvator“ d.o.o. Banja Luka u iznosu od 2.250,00 KM.

Služba za reviziju je utvrdila da je pravno lice „Ekvator“ d.o.o. Banja Luka tokom 2015. godine imalo sklopljen ugovor s Ministarstvom finansija RS – Porezna uprava RS.

- b) Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i dodatne dokumentacije, utvrđeno je da Socijalistička partija nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim rashodima i obavezama, nije dostavila kompletnu traženu dodatnu dokumentaciju niti je godišnji finansijski izvještaj popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime su prekršene odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Politička stranka u poslovnim knjigama nije uspostavila tačne i pravovremene evidencije o rashodima, odnosno troškove je evidentirala u momentu plaćanja obaveza, što za rezultat ima pogrešno iskazane troškove i obaveze u poslovnim knjigama i obrascima finansijskog izvještaja, čime su prekršene odredbe člana 21. i člana 22. Pravilnika.

- Stranka je na obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) Gradskog odbora SP Doboj iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u iznosu od 800,00 KM, što je za 3.400,00 KM manje u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa.

Gradski odbor SP Doboj je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa fizičkim licem, koristio poslovni prostor uz ugovorenu cijenu mjesečnog zakupa od 350,00 KM, odnosno godišnji zakup za 2015. godinu u iznosu od 4.200,00 KM.

Također, uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je stranka troškove zakupa poslovnog prostora u Doboju evidentirala u iznosu od 978,26 KM, odnosno u manjem iznosu za 3.221,74 KM, čime je i ukupne rashode iskazala manje za navedeni iznos.

- Uvidom u ugovore o zakupu poslovnih prostorija i obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka u finansijskom izvještaju nije iskazala troškove zakupa za prostorije koje su koristili sljedeći odbori: Brod u iznosu od 845,00 KM, Šamac u iznosu od 600,00 KM, Teslić u iznosu od 465,48 KM i Nevesinje u iznosu od 432,00 KM.

Stranka, također, nije u obrascu 5 iskazala obaveze prema zakupodavcima na dan 31. 12. 2015. godine, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

- (2) Poslovne knjige Socijalističke partije nisu vođene u skladu sa akrealnom osnovom po kojoj se prihodi i rashodi priznaju u momentu nastanka, a ne u momentu plaćanja, odnosno naplate, što za rezultat ima pogrešno iskazane rashode stranke u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju.

Uvidom u račune dobavljača „Studio Dizajn“ d.o.o Banja Luka i Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje a.d. Banja Luka, utvrđeno je da je Glavni odbor stranke troškove nastale po osnovu kampanje za Opće izbore 2014. godine u ukupnom iznosu od 15.496,65

KM evidentirao u poslovnim knjigama i iskazao u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu kao troškove tekućeg perioda.

11. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (Kod 090)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka demokratske akcije se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	95.542,93	2,36
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	532.949,73	13,16
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	25.150,00	0,62
4.	Prihodi od imovine (3-c)	61.736,60	1,52
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	22.377,69	0,55
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	3.285.974,87	81,15
8.	Prihodi od propagande (3-g)		0,00
9.	Ostali prihodi	25.631,54	0,63
I	Ukupni prihodi (1-9)	4.049.363,36	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	4.049.363,36	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka demokratske akcije prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

- a) Stranka demokratske akcije nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- Na osnovu akta Općine Bosanska Krupa, broj: 07-14-4501/16 od 16. 6. 2016. godine, utvrđeno je da je Stranka demokratske akcije koristila, bez naknade, prostorije u vlasništvu Općine Bosanska Krupa, površine 42,40 m².
- Uvidom u Ugovor o davanju na korištenje poslovne prostorije broj: 08/2-31-2558/13 od 20. 9. 2013. godine, utvrđeno je da je u izvještajnom periodu Općinski odbor Stranke demokratske akcije Gradačac koristio, bez naknade, prostorije u vlasništvu Općine Gradačac, površine 56,64 m².
- Prema podacima koje je dostavila Općina Hadžići, Stranka demokratske akcije je tokom 2015. godine koristila prostorije ove općine, bez naknade.
- Općinski odbor SDA Fojnica je na osnovu Odluke o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija broj: 01-05-658-2/02 od 31. 12. 2002. godine, koristio bez naknade poslovnu prostoriju Općine Fojnica, površine 26,78 m².

- Na osnovu akta Općine Jablanica, broj: 01-25-4-1858/16 od 13. 6. 2016. godine, utvrđeno je da je Stranka demokratske akcije koristila, bez naknade, poslovni prostor u vlasništvu Općine Jablanica, površine 25,35 m².
- Uvidom u Ugovor o ustupanju prostorija na korištenje od 7. 9. 2009. godine utvrđeno je da Stranka demokratske akcije koristi, bez naknade, prostorije u vlasništvu Općine Foča-Ustikolina, površine 62,89 m².
- Na osnovu akta Općine Ilijaš, broj: 04/1-14-1535/16 od 20. 6. 2016. godine, utvrđeno je da je Stranka demokratske akcije u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine koristila, bez naknade, prostor nad kojim pravo raspolaganja ima Općina Ilijaš, površine 37,96 m².
- Prema podacima koje je na zahtjev Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dostavila Općina Novo Sarajevo, aktom broj: 03-14-2489/2016 od 22. 6. 2016. godine, Stranka demokratske akcije je koristila prostor površine 81,40 m² u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, bez plaćanja naknade.
- Na osnovu podataka koje je dostavila Stranka demokratske akcije utvrđeno je da Općinski odbor SDA Stari Grad koristi prostorije u zgradi Općine Stari Grad bez naknade.

Stranka demokratske akcije je korištenjem poslovnih prostora u vlasništvu općina, bez plaćanja zakupnine, primila nenovčane donacije, koje je u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Stranka demokratske akcije je u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu iskazala priloge fizičkih lica u ukupnom iznosu od 532.949,73 KM i priloge pravnih lica u ukupnom iznosu od 25.150,00 KM.

Uvidom u izvode s transakcijskih računa Centrale stranke utvrđeno je da su na ove transakcijske račune uplaćeni prilozi fizičkih lica koji čine prihode Centrale Stranke demokratske akcije u ukupnom iznosu od 132.712,35 KM.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da prilozi fizičkih lica u iznosu od 400.237,38 KM i prilozi pravnih lica u iznosu od 25.150,00 KM nisu uplaćeni na transakcijske račune Centrale stranke, što je suprotno odredbi člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- c) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja i dodatne finansijske dokumentacije utvrđeno je da Stranka demokratske akcije nije pravilno evidentirala prihode, rashode i obaveze u poslovnim knjigama i nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- (1) Stranka demokratske akcije ne vodi pravilne i potpune evidencije o osnovnim sredstvima. Kontrolom prihoda od izdavanja automobila u zakup utvrđeno je da u poslovnim knjigama nije evidentirano osnovno sredstvo – automobil koji je u vlasništvu Kantonalnog odbora SDA Livno. Služba za reviziju je utvrdila da je stranka u 2014. godini isknjižila automobil iz poslovnih knjiga, koji je amortizovan i ima knjigovodstvenu vrijednost 0,00 KM, ali je bio u upotrebi u 2015. godini.

- (2) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je stranka poslovne događaje nastale u 2012. godini evidentirala u poslovnim knjigama za 2015. godinu. Uvidom u Nalog za knjiženje iz 2015. godine utvrđeno je da je stranka, dana 5. 1. 2015. godine, u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala priloge fizičkih lica u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM, nabavku poslovnog prostora u Zvorniku i promet ostvaren putem blagajne RO SDA Zvornik, što je utvrđeno u Izvještaju o reviziji za 2014. godinu.

Također, Služba za reviziju je utvrdila da je Općinski odbor SDA Velika Kladuša izvršio ulaganje u adaptaciju poslovnog prostora u vlasništvu pravnog lica „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u iznosu od 14.750,00 KM, a koji koristi po osnovu Ugovora o zakupu. Uvidom u izjave fizičkih lica koje su dostavljene 15. 8. 2017. godine, utvrđeno je da je 7 fizičkih lica finansiralo adaptaciju poslovnog prostora, odnosno da su dali nenovčane donacije stranci ranijih godina.

Stranka je prihode po osnovu nenovčanih donacija evidentirala u svojim poslovnim knjigama za 2015. godinu, te je u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu iskazala kao ostale prihode, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 18. Pravilnika.

- (3) Stranka demokratske akcije nije u obrascima godišnjeg finansijskog izvještaja pravilno iskazala prihode iz budžeta, čime je prekršila odredbe člana 13. i 19. Pravilnika.

- Stranka je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihode iz budžeta Općine Šamac u iznosu od 948,00 KM.

Uvidom u podatke koje dostavila Općina Šamac utvrđeno je da su iz budžeta ove općine Stranci demokratske akcije uplaćena sredstva u iznosu od 2.212,00 KM, od čega je 948,00 KM uplaćeno na transakcijski račun RO SDA Sjeverna Bosna broj: 3389002209401117, dok je 1.264,00 KM uplaćeno na transakcijski račun broj: 1613000035605554.

Služba za reviziju je utvrdila da stranka u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja nije iskazala navedeni transakcijski račun.

- U obrascu 3-f godišnjeg finansijskog izvještaja iskazani su prihodi iz budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 59.376,96 KM, što je za 23.344,95 KM manje u odnosu na ostvarene prihode.

Prema podacima koje je dostavio Kanton Tuzla, Kantonalnom odboru SDA Tuzla su u toku 2015. godine uplaćena sredstva u iznosu od 82.721,91 KM.

- Uvidom u podatke koje je dostavio Grad Tuzla, utvrđeno je da su iz budžeta Grada Tuzla isplaćena sredstva OO SDA Tuzla u iznosu od 87.196,21 KM. Stranka demokratske akcije je, međutim, u obrascu 3-f iskazala prihode iz budžeta Grada Tuzla u iznosu od 76.838,58 KM.
- U godišnjem finansijskom izvještaju stranka je iskazala prihode iz budžeta Općine Donji Vakuf u iznosu od 6.926,65 KM. Uvidom u podatke koje je dostavila Općina Donji Vakuf, utvrđeno je da su iz budžeta ove općine izdvojena sredstva u iznosu od 7.751,65 KM, od čega je 6.926,65 KM uplaćeno na transakcijski račun, dok su sredstva u iznosu od 825,00 KM uplaćena na ime zakupnine poslovnog prostora.

- (4) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da stranka nije pravilno iskazala troškove zakupa poslovnih prostora i obaveze po istom osnovu, čime je prekršila odredbe člana 21., 22. i 24. Pravilnika.

Uvidom u ugovore o zakupu poslovnih prostorija i obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja, utvrđeno je da je stranka u finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa u manjem iznosu

u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa za prostorije koje su koristili Gradski odbor SDA Mostar u iznosu od 18.614,40 KM i općinski odbori: Goražde u iznosu od 3.254,40 KM, Prijedor u iznosu od 3.000,00 KM, Janja u iznosu od 750,00 KM, Velika Kladuša u iznosu od 408,00 KM, Doboj Jug u iznosu od 1.050,00 KM, Doboj–Istok u iznosu od 420,00 KM, Donji Vakuf u iznosu od 1.980,00 KM i Novi Travnik u iznosu od 720,00 KM.

S obzirom da stranka nije iskazala sve troškove zakupa poslovnih prostora, tako ni obaveze stranke prema zakupodavcima na dan 31. 12. 2015. godine nisu iskazane u godišnjem finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama.

- (5) Stranka demokratske akcije nije u godišnjem finansijskom izvještaju pravilno iskazala troškove kampanje, čime je prekršila odredbe člana 21., 22. i 23. Pravilnika.

Uvidom u Glavnu knjigu OO SDA Živinice utvrđeno je da su troškovi kampanje za Prijevremene izbore za načelnika Općine Živinice iznosili 1.945,00 KM, dok je stranka u obrascu 4.2 (troškovi propagande) iskazala troškove kampanje u iznosu od 1.275,50 KM.

- (6) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da Stranka demokratske akcije nije izvršila usaglašavanje obaveza sa dobavljačima na dan 31. 12. 2015. godine kao i da u obrascu 5 (obaveze političke stranke) nije iskazala tačne podatke o obavezama na dan 31. 12. 2015. godine, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

- Uvidom u godišnji finansijski izvještaj utvrđeno je da stranka nije iskazala obaveze Centrale SDA po osnovu bruto plata, ugovora o djelu i ostale obaveze u ukupnom iznosu od 603.981,86 KM, kao ni obaveze ostalih organizacionih dijelova stranke po istom osnovu. Stranka je u obrascu 5 iskazala samo obaveze stranke po osnovu pozajmica i obaveze prema dobavljačima.
- Uvidom u Bruto bilans KO SDA Livno utvrđeno je da ovaj odbor ima obaveze prema dobavljačima „Bosna sunce osiguranje“ u iznosu od 1.100,91 KM i „Bosna Sapna“ u iznosu od 2.100,92 KM, te obaveze po osnovu bruto plata u iznosu 2.037,44 KM. Stranka je, međutim, u obrascu 5 iskazala samo obaveze KO SDA Livno prema dobavljaču „Bosna sunce osiguranje“ i to u iznosu od 3.201,83 KM.
- Uvidom u izvode otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine utvrđeno je da Centrala Stranke demokratske akcije u svojim poslovnim knjigama iskazuje obaveze prema dobavljačima „Holiday Inn“, „Centrotrans“ i „Lutrija BiH“ u većem iznosu u odnosu na potraživanja ovih dobavljača od stranke.

Prema podacima koje je dostavio „Holiday HTD“ d.o.o. u stečaju, obaveze Općinskog odbora SDA Novo Sarajevo na dan 1. 1. 2016. godine, odnosno 31. 12. 2015. godine iznose 1.000,00 KM. Centrala SDA, međutim, u svojim poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazuje obaveze prema ovom dobavljaču u iznosu od 11.849,80 KM.

Uvidom u Izvod otvorenih stavki na dan 22. 12. 2015. godine utvrđeno je da Centrala Stranke demokratske akcije ima obaveze prema dobavljaču „Centrotrans“ u iznosu od 3.639,00 KM, dok je stranka u poslovnim knjigama i obrascu 5 iskazala obaveze prema ovom pravnom licu u iznosu od 21.800,00 KM.

Centrala SDA je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala obaveze prema dobavljaču „Lutrija BiH“ u iznosu od 28.549,88 KM. Uvidom u Izvod otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine, utvrđeno je da Stranka demokratske akcije ima obaveze prema ovom dobavljaču u iznosu od 27.436,72 KM.

- Osim navedenog, utvrđeno je da stranka nije u godišnjem finansijskom izvještaju pravilno iskazala obaveze prema dobavljačima TD „Marketi“ d.d., KJKP „Skenderija“ i Općini Gradačac.
- d) Stranka demokratske akcije je učestvovala na prijevremenim izborima za načelnike općina Živinice, Kalesija i Fojnica.
Prema odredbama člana 15.10 Izbornog zakona BiH, politička stranka za potrebe izborne kampanje ne smije potrošiti više od 0,30 odnosno 0,20 KM po biraču u svakom izbornom krugu, a prema broju birača koje je objavila Centralna izborna komisija BiH.
- Stranka demokratske akcije je prema podacima Centralne izborne komisije BiH, a na osnovu broja birača, u svrhu izborne kampanje za Prijevremene izbore za načelnika Općine Živinice mogla potrošiti sredstva u iznosu od 16.088,40 KM. Prema podacima iz Glavne knjige OO SDA Živinice za potrebe kampanje utrošena su sredstva u iznosu od 1.945,00 KM.
- Stranka demokratske akcije je u svrhu izborne kampanje za Prijevremene izbore za načelnika Općine Kalesija mogla potrošiti sredstva u iznosu od 9.726,30 KM. Prema podacima iz Glavne knjige OO SDA Kalesija za potrebe izborne kampanje utrošena su sredstva u iznosu od 577,98 KM.
- Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, a na osnovu broja birača, u svrhu izborne kampanje za Prijevremene izbore za načelnika Općine Fojnica Stranka demokratske akcije je mogla potrošiti sredstva u iznosu od 3.162,00 KM. Uvidom u Glavnu knjigu i dokumentaciju koju je dostavio OO SDA Fojnica utvrđeno je da su za potrebe izborne kampanje za Prijevremene izbore za načelnika Općine Fojnica utrošena sredstva u iznosu od **4.469,94 KM, čime su prekršene odredbe člana 15.10 Izbornog zakona BiH.**

12. SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 018)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Srpska demokratska stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	311.158,25	20,71
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	14.860,00	1,14
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	3.870,00	0,26
4.	Prihodi od imovine (3-c)	17.791,58	1,18
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	25.361,91	1,69
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.120.801,47	74,44
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	8.708,65	0,58
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.502.551,86	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.502.551,86	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Srpska demokratska stranka prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 15.10 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

- a) U finansijskom izvještaju stranka nije prijavila nenovčanu donaciju koju je ostvarila korištenjem bez naknade poslovnog prostora u Općini Srebrenica.

Općina Srebrenica je, na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, dostavila akt, broj: 01-014-229/15 od 14. 6. 2016. godine, u kojem navodi da je na osnovu odluke načelnika Općine, Srpskoj demokratskoj stranci dodijeljen poslovni prostor, površine 15,4 m², na korištenje bez naknade.

U skladu s odredbom iz člana 5. stav (4) Zakona, politička stranka je bila dužna uspostaviti evidenciju o navedenom dobrovoljnom prilogu te isti prijaviti u finansijskom izvještaju.

- b) Pregledom je utvrđeno da stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije uspostavila potpune evidencije o svojim prihodima, rashodima i obavezama i godišnji finansijski izvještaj nije podnijela na način kako je propisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Stranka nije evidentirala nenovčanu donaciju po osnovu korištenja bez naknade poslovnog prostora u Srebrenici niti je iskazala trošak zakupnine za taj organizacioni dio, čime je prekršila odredbe člana 18. i člana 22. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- (2) Prihod iz budžeta stranka nije iskazala u skladu s članom 19. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka. U obrascu 3-f (*Prihodi iz budžeta*), osim što nije naveden broj i datum odluke, u skladu s kojom su stranci isplaćena sredstva, nisu navedeni ni nivoi vlasti, od kojih je Srpska demokratska stranka ostvarila prihod u iznosu od 694.889,61 KM. Uvidom u finansijsku dokumentaciju i revizijske dokaze pribavljene iz eksternih izvora, utvrđeno je da je stranka ostvarila prihod iz budžeta Republike Srpske u iznosu od 643.389,61 KM i budžeta Bosne i Hercegovine u iznosu 51.500,00 KM.

- (3) U finansijskom izvještaju stranka nije iskazala tačan iznos prihoda koji je ostvarila iz budžeta Općine Ljubinje.

Stranka je prijavila prihod u iznosu od 231,48 KM. Prema podacima Općine, pored uplate u iznosu od 231,48 KM, za Srpsku demokratsku stranku Općina je platila električnu energiju u iznosu od 475,20 KM, pa je stranka iz budžeta ove općine ostvarila prihod u iznosu od 706,68 KM. Stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije iskazala ni troškove električne energije u iznosu od 475,20 KM.

- (4) Srpska demokratska stranka u finansijskom izvještaju nije iskazala obaveze na način kako je propisala Centralna izborna komisija BiH, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

U skladu s odredbom iz člana 24. stav (1) tačka b) Pravilnika, u finansijski izvještaj, odnosno obrazac 5-2 *Ostale obaveze*, stranka je bila obavezna unijeti podatke o nazivu povjerioca, datumu nastanka svake obaveze i iznos obaveze na dan 31. 12. 2015. godine.

- Srpska demokratska stranka je u finansijskom izvještaju prijavila obaveze na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 473.551,54 KM, bez navođenja datuma nastanka obaveza. Uvidom u poslovne knjige stranke, utvrđeno je da je znatan dio njih nastao u ranijim godinama, odnosno prije izvještajne 2015. godine.
 - Stranka je na dan 31. 12. 2015. godine iskazala obaveze prema Općini Nevesinje u iznosu od 1.696,32 KM, od čega su obaveze iz godina koje su prethodile izvještajnoj u iznosu od 1.272,24 KM, obaveze prema Općini Gacko u iznosu od 840,00 KM, od čega je 480,00 KM obaveza iz ranijih godina, i obavezu prema Zajednici etažnih vlasnika – Doboj u iznosu od 6.704,32 KM, za koje je na osnovu dokaza iz eksternih izvora utvrđeno da su nepostojeće.
- c) Srpska demokratska stranka je učestvovala na prijevremenim izborima za načelnika Općine Milići i načelnika i odbornike Općine Stanari.

Prema odredbama člana 15.10 Izbornog zakona BiH, politička stranka za potrebe izborne kampanje ne smije potrošiti više od 0,30 odnosno 0,20 KM po biraču u svakom izbornom krugu, a prema broju birača koje je objavila Centralna izborna komisija BiH.

Srpska demokratska stranka je, prema podacima Centralne izborne komisije BiH, a na osnovu broja birača, u svrhu izborne kampanje za Prijevremene izbore za načelnika Općine Milići mogla potrošiti sredstva u iznosu od 2.548,20 KM, a u svrhu izborne kampanje za Prijevremene izbore za načelnika i odbornike Općine Stanari 4.765,80 KM.

Prema podacima koje je politička stranka iskazala u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju, za finansiranje izborne kampanje za načelnika Općine Milići utrošila je sredstva u iznosu od 3.389,55 KM, čime je prekoračila zakonom propisani limit za 841,35 KM.

Za finansiranje izborne kampanje za načelnika i odbornike Općine Stanari potrošila je 8.647,50 KM, te je prekoračila zakonom propisani limit za 3.881,70 KM.

13. STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1190)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	69.876,75	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	69.876,75	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	69.876,75	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine nije donijela program utroška sredstava za 2015. godinu.

Također je utvrđeno da su finansijska sredstva osigurana za rad političke stranke iz budžeta, isplaćivana gotovinom, putem blagajne, na osnovu nevjerodostojne i nepotpune dokumentacije. S obzirom da je sredstva koja je osigurala iz budžeta, politička stranka koristila bez programa utroška sredstava, prekršila je odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji propisuje da stranka finansijska sredstva iz člana 3. stav (1) ovog zakona može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom.

- b) Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala sve prihode, rashode i obaveze, nije pravilno vodila blagajničko poslovanje i nije izvršila usklađivanje obaveza sa dobavljačima, čime je prekršila računovodstvene propise i odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunila u skladu s članom 12. stav (3) ovog zakona i Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Stranka nije u skladu sa zahtjevom Centralne izborne komisije BiH dostavila dodatnu dokumentaciju, što je suprotno odredbama člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da podaci o ukupnim prihodima i rashodima Stranke dijaspore Bosne i Hercegovine iskazani u obrascima 3 (izvori finansiranja) i 4. (rashodi političke stranke) ne odgovaraju podacima iz Bilansa uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine.

Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala ukupne prihode u iznosu od 69.876,75 KM i ukupne rashode u iznosu od 62.756,71 KM, dok je u Bilansu uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine evidentirala ukupne prihode u iznosu od 70.687,00 KM i ukupne rashode u iznosu od 56.366,00 KM.

- (2) Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja nije iskazala tačne podatke o prometu ostvarenom putem transakcijskog računa broj: 1376206006329107, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

- Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine je u obrascu 2 iskazala podatke o prometu na transakcijskom računu broj: 1376206006329107 kod Moje banke Sarajevo, i to: početno stanje 0,00 KM, promet ulaza 50.563,09 KM, promet izlaza 50.200,77 KM i saldo na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 362,32 KM. Kontrolom izvoda s transakcijskog računa utvrđeno je da je početno stanje iznosilo 5,38 KM, promet ulaza 50.563,09 KM, promet izlaza 50.200,77 KM i saldo na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 367,70 KM.
- Politička stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije prijavila transakcijski račun broj: 1376206006844274 koji je prema podacima Centralne banke BiH aktivan od 25. 8. 2015. godine.

Tokom pregleda finansijskog izvještaja za 2015. godinu Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine nije dostavila izvode s ovog transakcijskog računa niti bilo koje podatke o njegovom prometu.

U skladu s odredbama člana 11. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine je bila obavezna prijaviti sve transakcijske račune i njihov promet u izvještajnom periodu.

- (3) Uvidom u dodatnu finansijsku dokumentaciju utvrđeno je da su gotovinom, putem blagajne, isplaćena sredstva u iznosu od 95.190,66 KM, te da su transakcije provedene i evidentirane na osnovu nevjerodostojne i nepotpune dokumentacije.

Promet gotovine putem blagajne Centrale Stranke dijaspore Bosne i Hercegovine nije vršen na propisani način niti u skladu s načelima blagajničkog poslovanja.

Uvidom u blagajničke izvještaje Centrale Stranke dijaspore Bosne i Hercegovine za period od 1. 1. do 31. 7. 2015. godine utvrđeno je da blagajnički izvještaji i nalozi za isplatu nisu odobreni od strane ovlaštenog lica u političkoj stranci, nisu potpisani od strane osobe koja je isplatila sredstva političke stranke niti su potpisani od strane osoba koje su primile novčana sredstva.

Također, uvidom u blagajničku dokumentaciju Centrale Stranke dijaspore Bosne i Hercegovine utvrđeno je da su na nalogima blagajne evidentirane gotovinske isplate u iznosu od 50.642,15 KM zaključno sa 30. 11. 2015. godine, u okviru kojih isplate za putne troškove u iznosu od 3.292,15 KM, a ostale isplate u iznosima od 31.450,00 KM za materijalne troškove RO SD BiH Goražde, 10.000,00 KM za materijalne troškove RO SD BiH Sarajevo i isplata od 5.900,0 KM za materijalne troškove RO SD BiH Bihać. Stranka tokom obavljanja pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja nije dostavila račune niti drugu dokumentaciju za isplaćena sredstva regionalnim odborima stranke, niti je dostavila dnevnike blagajne za regionalne odbore SD BiH Goražde, SD BiH Sarajevo i SD BiH Bihać.

Kontrolom je, također, utvrđeno da je stranka nalogom za isplatu od 29. 7. 2015. godine, bez broja, isplatila putni nalog Nagibu Hadžiću u iznosu od 616,20 KM, i to za troškove 9 dnevnica 225,00 KM i za korištenje automobila 391,00 KM. Služba za reviziju je utvrdila da je obračun ovog putnog naloga izvršen dana 31. 12. 2015. godine i to za službeno putovanje u periodu od 1. 8. do 10. 8. 2015. godine, što ukazuje da stranka nije pravilno vodila blagajničke evidencije, odnosno da je isplate iz blagajne dokumentovala naknadno.

- (4) Stranka nije pravilno popunila obrasce 3 (izvori finansiranja) i 3-f (prihodi iz budžeta) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 19. Pravilnika.

- Kontrolom poslovnih knjiga i godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine nije u obrascu 3 iskazala ostale prihode u iznosu od 810,80 KM.
- Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine je u obrascu 3-f iskazala da je primila sredstva iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona od 4.576,83 KM, dok je kontrolom izvoda s transakcijskog računa stranke broj: 1376206006329107 kod Moje banke Sarajevo, utvrđeno da je stranci uplaćeno 4.569,66 KM, što odgovara podacima iz poslovnih knjiga.

- (5) Stranka dijaspore Bosne i Hercegovine u godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala obaveze stranke, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

Prema podacima iz poslovnih knjiga, obaveze Stranke dijaspore Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2015. godine prema dobavljačima iznose od 426.53 KM.

- (6) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je Stranci dijaspore Bosne i Hercegovine uputila Zahtjev za dostavljanje dodatne dokumentacije za 2015. godinu, broj: 03-07-6-350-3/16 od 28. 7. 2016. godine, kojim je traženo da dostavi: bruto bilans stranke na dan 31. 12. 2015. godine, glavnu knjigu stranke sa kompletnom analitičkom evidencijom za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, dnevnik blagajne sa nalogima za Centralu SD BiH, RO SD BiH Sarajevo, RO SD BiH Bihać i RO SD BiH Goražde, kopiju izvoda s transakcijskih računa broj: 1376206006329107 otvoren kod Moje banke i 3386902231834606 otvoren kod Unicredit banke za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, dokumentaciju o korištenju poslovnog prostora za 2015. godinu (račun, ugovor o zakupu ili izjava) i program utroška sredstava za 2015. godinu.

S obzirom da stranka nije u skladu sa zahtjevom dostavila kompletnu dodatnu dokumentaciju, tj. nije dostavila dnevnik blagajne za RO SD BiH Sarajevo, RO SD BiH Bihać i RO SD BiH Goražde i program utroška sredstava za 2015. godinu, prekršila je odredbe člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

14. DEMOKRATSKA FRONTA (Kod 1698)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Demokratska fronta se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	24.075,76	2,44
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	103.052,45	10,45
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	371,00	0,04
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	33.434,00	3,39
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	825.443,36	83,68
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	986.376,57	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	986.376,57	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Demokratska fronta u izvještajnom periodu prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 8. stav (1), člana 11., člana 12. i člana 13. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Demokratska fronta nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bosanska Krupa, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u Odluku o dodijeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade, utvrđeno je da je Općinski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa koristio poslovni prostor Općine Bosanska Krupa, bez plaćanja zakupnine.

Demokratska fronta je korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu općine bez plaćanja zakupnine ostvarila nenovčanu donaciju, koju je u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Demokratska fronta je u obrascu 3-b (prilozi pravnih lica) i 3 (izvori finansiranja političkih stranaka) finansijskog izvještaja iskazala donaciju OO Demokratske fronte Centar u iznosu od 71,00 KM.

Uvidom u izvode sa transakcijskog računa i poslovne knjige utvrđeno je da su sredstva uplaćena za troškove infopulta Tržnica, te da je stranka ova sredstva u poslovnim knjigama evidentirala na kontu donacija od fizičkih lica.

Na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, Demokratska fronta je dostavila potvrdu o prijemu donacije broj: 280/2015 od 30. 6. 2015. godine koju je izdala svom organizacionom dijelu, OO Centar.

Demokratska fronta nije dostavila drugu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi donator političke stranke, odnosno izvor finansiranja.

Na osnovu navedenog je utvrđeno da se Demokratska fronta finansirala sredstvima iz anonimnih izvora u iznosu od 71,00 KM, što je zabranjeno odredbom člana 8. stav (1) tačka e) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- c) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da stranka nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima, nije evidentirala sve prihode, rashode i obaveze u svojim poslovnim knjigama, nije vršila usklađivanje obaveza s dobavljačima i godišnji finansijski izvještaj nije popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila računovodstvene propise i odredbe člana 11., člana 12. i člana 13. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da je stranka u poslovnim knjigama uspostavila evidencije o prihodima i rashodima na nivou političke stranke, odnosno nije uspostavila evidencije po organizacionim dijelovima. Također, stranka je i pojedinačne obrasce finansijskog izvještaja koji se podnose po organizacionim dijelovima popunila u ukupnom iznosu na nivou političke stranke, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe čl. 7. stav (2), 21, 22. i 23. Pravilnika.

- (2) Nenovčane donacije ostvarene korištenjem poslovnih prostora bez plaćanja zakupnine koje je stranka u finansijskom izvještaju iskazala u iznosu od 11.900,00 KM i nenovčane donacije Privatne ustanove Srednja škola za obrazovanje odraslih „Centar za poduku“ u iznosu od 14.000,00 KM, pravnog lica „Print design“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.334,00 KM i fizičkog lica Dubravka Barbarića u iznosu od 2.800,00 KM po osnovu neplaćenih kamata na pozajmice, stranka nije evidentirala u svojim poslovnim knjigama, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

(3) Uvidom u obrazac 1 (opći podaci o političkoj stranci) finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije navela podatke o licu ovlaštenom za podnošenje finansijskih izvještaja niti je na bilo koji način obavijestila Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine o njenom imenovanju, što je suprotno odredbama člana 13. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 9. Pravilnika.

(4) Demokratska fronta u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja nije iskazala tačne podatke o prometu ostvarenom putem transakcijskog računa broj: 1610000106750063 kod Raiffeisen banke, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

Centrala Demokratske fronte je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala promet ulaza na transakcijskom računu broj: 1610000106750063 kod Raiffeisen banke u iznosu od 1.177.636,55 KM. Kontrolom izvoda sa spomenutog transakcijskog računa, utvrđeno je da je ukupan promet ulaza iznosio 1.156.709,71 KM.

(5) Služba za reviziju je utvrdila da stranka nije pravilno popunila obrasce 3-a (prilozi fizičkih lica) i 3 (izvori finansiranja političkih stranaka) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 14. Pravilnika.

Stranka je u obrascu 3-a hronološki iskazala pojedinačne uplate fizičkih lica, kao i povrat uplaćenih sredstava što nije u skladu s članom 14. Pravilnika. Stranka je, također, uplate fizičkih lica po osnovu donacija u iznosima nižim od 100,00 KM, bez obzira na ukupan iznos priloga jednog fizičkog lica u kalendarskoj godini, iskazala kao priloge niže od 100,00 KM, što je suprotno odredbi člana 14. Pravilnika.

U skladu s odredbama člana 14. Pravilnika stranka ima obavezu da u obrascu 3-a iskaže podatke o fizičkom licu (ime i prezime fizičkog lica), broj potvrde i ukupan iznos priloga u većem iznosu od 100,00 KM, te u jednom iznosu priloge niže od 100,00 KM.

- Kontrolom izvoda s transakcijskog računa i uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je stranka u obrascu 3-a iskazala donaciju fizičkog lica Podžić Sifeta u iznosu od 3.000,00 KM i povrat uplaćenih sredstava istom fizičkom licu u iznosu 2.700,00 KM kao priloge navedenog lica, čime je ukupne priloge fizičkih lica u obrascu 3-a iskazala u većem iznosu u odnosu na ostvarene i podatke iskazane u obrascu 3. Stranka je u obrascu 3-a po ovim transakcijama trebala iskazati samo donaciju u iznosu od 300,00 KM.

- Stranka je u obrascu 3-a iskazala povrat novčane donacije političkoj stranci „Lista za Bugojno“ u iznosu od 275,00 KM. S obzirom da je Demokratska fronta u toku 2014. godine primila donaciju od političke stranke „Lista za Bugojno“ u iznosu od 275,00 KM, stranka nije trebala povrat sredstava u poslovnim knjigama evidentirati na kontu prihoda od donacija kao storno uplate. Postupajući na taj način stranka je u poslovnim knjigama za 2015. godinu pogrešno iskazala prihode od donacija fizičkih lica za 275,00 KM.

- Služba za reviziju je utvrdila i da je stranka u obrascu 3-a pogrešno iskazala priloge više fizičkih lica, među kojima su i donacije Subašić Draženke, Hodžić Farka i Imamović Emira. Stranka je u obrascu 3-a navela sljedeće priloge: prilog Subašić Draženke u iznosu od 1.999,20 KM, prilog Hodžić Farka u ukupnom iznosu od 1.160,00 KM i prilog Imamović Emira u ukupnom iznosu od 175,40 KM.

Kontrolom izvoda s transakcijskog računa utvrđeno je da je Subašić Draženka dala priloge stranci u ukupnom iznosu od 2.153,20 KM, Hodžić Farko priloge u ukupnom iznosu od 1.733,00 KM i Imamović Emir u ukupnom iznosu od 245,06 KM.

Također je utvrđeno da je Delić Midhat dao više priloga stranci u ukupnom iznosu od 581,00 KM, Delić Mujo priloge u iznosu od 372,00 KM i Džonlagić Dženana priloge u iznosu od 346,50 KM. Stranka je ove priloge fizičkih lica iskazala kao donacije niže od 100,00 KM, što nije u skladu s članom 14. Pravilnika.

Uvidom u potvrde o primljenim priložima koje je stranka dostavila na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, utvrđeno je da sadržaj potvrde nije usaglašen s odredbama člana 6. Pravilnika. Služba za reviziju je utvrdila i da je stranka izdavala potvrde za svaku pojedinačnu uplatu, pa i za povrat uplaćenih sredstava, odnosno da je izdala potvrde na veće iznose u odnosu na primljene donacije.

- (6) Stranka u godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala nenovčanu donaciju po osnovu korištenja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bosanska Krupa, bez naknade, niti je iskazala troškove zakupa, čime je prekršila odredbe člana 13., člana 18., člana 21. i člana 22. Pravilnika.
- (7) Stranka nije pravilno popunila obrasce 3-f (prihodi iz budžeta) i 3. (izvori finansiranja političkih stranaka) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 19. Pravilnika.
- Demokratska fronta u obrascu 3-f finansijskog izvještaja nije iskazala prihode iz budžeta Općine Bosanska Krupa. Na osnovu akta Općine Bosanska Krupa, broj: 07-14-1485-2/16 od 26. 1. 2017. godine, utvrđeno je da su iz budžeta ove općine stranci uplaćena sredstva u iznosu od 3.600,00 KM. Sredstva su uplaćena na transakcijski račun, broj: 1610350000000042, koji stranka nije iskazala u obrascu 2. godišnjeg finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.
 - Kontrolom izvoda s transakcijskog računa broj: 1610000106750063 i uvidom u podatke koje su dostavili kantoni, utvrđeno je da je Demokratska fronta primila sredstva iz budžeta Unsko-sanskog kantona u iznosu od 38.980,93 KM, budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 37.219,81 KM i Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 40.374,95 KM. Stranka je, međutim, u obrascu 3-f iskazala da je ostvarila prihode iz budžeta Unsko-sanskog kantona u iznosu od 29.013,67 KM, budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 62.643,87 KM i budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 24.918,15 KM.
- (8) Poslovne knjige Demokratske fronte nisu vođene u skladu sa akrealnom osnovom po kojoj se prihodi i rashodi priznaju u momentu nastanka, a ne u momentu plaćanja, odnosno naplate, što za rezultat ima pogrešno iskazane rashode stranke u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju.

Uvidom u račune dobavljača „Print design“ d.o.o. Sarajevo, „Gog“ d.o.o. Zenica, „JP RTV“ Visoko i „Običan radio“ d.o.o. Mostar, utvrđeno je da je Demokratska fronta troškove nastale po osnovu kampanje za Opće izbore 2014. godine u ukupnom iznosu od 51.136,54 KM evidentirala u poslovnim knjigama i iskazala u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu kao troškove tekućeg perioda.

- (9) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja i uvidom u podatke koje su dostavili dobavljači stranke utvrđeno je da stranka nije pravilno evidentirala obaveze u poslovnim knjigama i nije vršila usklađivanje svojih obaveza s dobavljačima u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH. Također je utvrđeno da početno stanje obaveza prema dobavljaču „Print design“ d.o.o. Sarajevo na dan 1. 1. 2015. godine ne odgovara podacima s analitičke kartice

obaveza prema dobavljaču na dan 31. 12. 2014. godine, što ukazuje da stranka nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim načelima.

Stranka je na obrascu 5 (obaveze političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala obaveze prema dobavljačima u iznosu od 119.750,40 KM, dok je u poslovnim knjigama na kontu obaveza prema dobavljačima iskazan avans – pretplata u iznosu od 173.725,75 KM.

Demokratska fronta u obrascu 5. nije iskazala obaveze po osnovu bruto plata u iznosu od 1.791,32 KM i ostalih tekućih obaveza u iznosu od 12,45 KM, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

Služba za reviziju je utvrdila da su u poslovnim knjigama na dan 31. 12. 2015. godine kod 37 dobavljača iskazane pretplate, u ukupnom iznosu od 540.387,29 KM, među kojima su: „Direct media“ d.o.o. Sarajevo s iskazanom pretplatom od 188.768,35 KM, „EuroplakatBH“ d.o.o. Sarajevo s iskazanom pretplatom od 191.404,01 KM, „Proevent“ d.o.o. Sarajevo s iskazanom pretplatom u iznosu od 70.600,00 KM, „Metromedia“ d.o.o. Sarajevo s iskazanom pretplatom od 29.250,00 KM i „Nex studio“ d.o.o. Sarajevo s iskazanom pretplatom od 2.597,40 KM.

- Uvidom u podatke koje je dostavilo pravno lice „Direct media“ d.o.o. Sarajevo utvrđeno je da Demokratska fronta na dan 31. 12. 2015. godine nema obaveze prema ovom pravnom licu. Također, je utvrđeno da su obaveze Demokratske fronte po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine prema dobavljaču „Direct media“ d.o.o. Sarajevo iznosile 188.768,35 KM, te da je stranka u toku godine 2015. godine ove obaveze i izmirila. Međutim, Demokratska fronta je u poslovnim knjigama za 2015. godinu iskazala pretplatu u iznosu od 188.768,35 KM, odnosno nije iskazala početno stanje obaveza po računima iz 2014. godine u iznosu od 188.768,35 KM.
- Uvidom u poslovne knjige Demokratske fronte za 2015. godinu utvrđeno je da je na kontu obaveza prema dobavljaču „EuroplakatBH“ d.o.o. Sarajevo, iskazana pretplata u iznosu od 191.404,01 KM. Na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, dobavljač „EuroplakatBH“ d.o.o. Sarajevo dostavio je podatke o potraživanjima od Demokratske fronte na dan 31. 12. 2015. godine i analitičku karticu potraživanja za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine. Uvidom u dostavljene podatke utvrđeno je da je Demokratska fronta u toku godine 2015. godine platila obaveze po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 191.404,01 KM, te da na dan 31. 12. 2015. godine nema obaveze prema ovom pravnom licu. Demokratska fronta nije u poslovnim knjigama za 2014. godinu evidentirala troškove niti obaveze prema pravnom licu „EuroplakatBH“ d.o.o. Sarajevo, što je i navedeno u Izvještaju o reviziji za 2014. godinu, a za rezultat ima pogrešno iskazane podatke o obavezama stranke na dan 31. 12. 2015. godine.
- Prema podacima koje je dostavio dobavljač „Proevent“ d.o.o. Sarajevo, obaveze Demokratske fronte na dan 31. 12. 2015. godine prema ovom pravnom licu iznose 1.176,00 KM. Uvidom u analitičku karticu potraživanja „Proevent“ d.o.o. Sarajevo od Demokratske fronte za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, utvrđeno je da su obaveze stranke po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine iznosile 60.606,00 KM, te da je u toku godine „Proevent“ d.o.o. Sarajevo izdao fakturu Demokratskoj fronti u iznosu od 11.170,00 KM. Prema podacima dobavljača, a što odgovara i podacima iz poslovnih knjiga Demokratske fronte, stranka je u toku 2015. godine ovom dobavljaču ukupno platila obaveze u iznosu od 70.600,00 KM. Demokratska fronta je u svojim poslovnim knjigama evidentirala samo uplatu sredstava u iznosu od 70.600,00 KM.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da stranka nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala troškove po računu dobavljača u iznosu od 11.170,00 KM, te da obaveze stranke nisu pravilno iskazane.

Napominjemo da je u Izvještaju o reviziji za 2014. godinu utvrđeno da stranka nije evidentirala troškove propagandnog materijala po računu pravnog lica „Proevent“ d.o.o. Sarajevo broj: 14446-12-14 od 9. 12. 2014. godine u iznosu od 64.350,00 KM.

- Uvidom u podatke koje je dostavilo pravno lice „Metromedia“ d.o.o. Sarajevo, utvrđeno je da Demokratska fronta na dan 31.12.2015. godine nema obaveze prema ovom pravnom licu. Također je utvrđeno da su obaveze Demokratske fronte po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine prema dobavljaču „Metromedia“ d.o.o. Sarajevo iznosile 29.250,00 KM, te da je stranka u toku 2015. godine ove obaveze izmirila.
Demokratska fronta je u poslovnim knjigama za 2015. godinu iskazala pretplatu u iznosu od 29.250,00 KM, odnosno iskazala je samo uplate koje je izvršila na račun dobavljača.
- Služba za reviziju je, također, utvrdila da stranka u poslovnim knjigama ne vodi tačne podatke o obavezama prema dobavljaču „Nex studio“ d.o.o. Sarajevo.
Demokratska fronta je u poslovnim knjigama za 2015. godinu, na kontu obaveza prema dobavljaču „Nex studio“ d.o.o. Sarajevo iskazala pretplatu u iznosu od 2.597,40 KM.
Uvidom u podatke koje je dostavio dobavljač „Nex studio“ d.o.o. Sarajevo, utvrđeno je da je Demokratska fronta u toku godine 2015. godine platila obaveze po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 2.340,00 KM, koje nisu evidentirane u poslovnim knjigama stranke.

Osim navedenog, uvidom u poslovne knjige Demokratske fronte za 2015. godinu utvrđeno je da stranka iskazuje obaveze prema dobavljaču „Print design“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 30.006,58 KM. Uvidom u analitičke kartice obaveza prema dobavljaču „Print design“ d.o.o. Sarajevo za 2014. i 2015. godinu, te nalaze iz Izvještaja o reviziji za 2014. godinu, utvrđeno je da podaci o saldu konta dobavljača na dan 1. 1. 2015. godine ne odgovaraju podacima s konta dobavljača na dan 31. 12. 2014. godine.

Naime, prema nalazima Službe za reviziju i uvidom u analitičku karticu obaveza prema dobavljaču za 2014. godinu, stranka je u toku 2014. godine uplatila avans dobavljaču u iznosu od 30.000,00 KM, što je iskazala kao pretplatu.

Uvidom u analitičku karticu obaveza prema dobavljaču za 2015. godinu utvrđeno je da je stranka račun iz 2014. godine u iznosu od 30.006,58 KM evidentirala u poslovnim knjigama za 2015. godinu. Stranka, međutim, nije na kontu obaveza prema dobavljaču iskazala pretplatu po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 30.000,00 KM, čime je i obaveze iskazala u većem iznosu.

S druge strane, stranka je u obrascu 5 godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala obaveze prema dobavljaču „Print design“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 6,58 KM.

- (10) Dana, 20. 7. 2016. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je stranci uputila Zahtjev za dostavljanje dodatne dokumentacije za 2015. godinu, kojim je od stranke zatraženo da dostavi: Bruto bilans na dan 31. 12. 2015. godine, glavnu knjigu s kompletnom analitičkom evidencijom stranke za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, dokumentaciju o korištenju poslovnih prostora u 2015. godini za sve organizacione dijelove, kopiju izvoda s transakcijskog računa broj: 1610000106750063 kod Raiffeisen banke, kopije izdatih potvrda o donacijama fizičkih lica, kopije izdatih potvrda o donacijama pravnih lica, ugovore o pozajmicama, analitičke kartice dobavljača u 2015. godini i izvode otvorenih stavki na dan

31. 12. 2015. godine za sljedeće dobavljače: „AC Star“ d.o.o. Živinice, „ABC 1968“ d.o.o. Sarajevo, „Unioninvestplastika“ d.d., Semizovac, „Procom“ d.o.o. Gračanica, „Platinum“ d.o.o. Bosanski Petrovac, „Tampeldo“ d.o.o. Velika Kladuša i „Nex studio“ d.o.o. Sarajevo.

S obzirom da stranka nije u skladu sa zahtjevom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dostavila izводе otvorenih stavki za navedene dobavljače, prekršila je odredbe člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

15. STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 866)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Stranka udruženih nezavisnih demokrata Bosne i Hercegovine finansirala se iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	150,00	2,40
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	861,60	13,80
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	5.233,10	83,80
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	6.244,70	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	6.244,70	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka udruženih nezavisnih demokrata Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 8. stav (1), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Politička stranka je u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala nenovčane donacije u iznosu od 861,60 KM, koje je ostvarila na način što su joj otpisane obaveze prema Javnoj ustanovi BKC Živinice u iznosu od 300,00 KM i Javnoj ustanovi RTV Živinice u iznosu od 561,60 KM.
- Uvidom u finansijski izvještaj, poslovne knjige i izводе s transakcijskog računa utvrđeno je da politička stranka, suprotno odredbi člana 11. Zakona, u poslovnim knjigama nije evidentirala promet gotovine putem blagajne, u iznosu od 3.970,00 KM, kako to nalažu računovodstveni propisi, niti je isti, u skladu s članom 12. stav (3) Zakona, prijavila u finansijskom izvještaju koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Stranka udruženih nezavisnih demokrata Bosne i Hercegovine je s transakcijskog računa kod UniCredit banke podigla gotovinu na ime troškova goriva u iznosu od 3.970,00 KM, a pri tome nije evidentirala njen ulaz u blagajnu stranke.

Kako nije iskazala ulaz sredstava u blagajnu, politička stranka nije iskazala ni njen izlaz, iako je sredstva isplatila predsjedniku stranke kao povrat pozajmice, koja je u iznosu od 3.970,00 KM uknjižena u poslovne knjige stranke na dan 31. 12. 2014. godine.

Time, što finansijski izvještaj nije podnijela u formi koju je propisala Centralna izborna komisija BiH, odnosno nije iskazala promet gotovine putem blagajne, politička stranka je prekršila odredbe člana 12. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

16. LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1701)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	1.666,50	1,11
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	10.924,67	7,30
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	50,00	0,03
4.	Prihodi od imovine (3-c)	13,65	0,01
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	10.493,10	7,01
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	126.524,39	84,53
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	149.672,31	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	149.672,31	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Laburistička stranka Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 6. stav (2), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da Laburistička stranka Bosne i Hercegovine nije priloge u ukupnom iznosu od 350,00 KM uplatila na transakcijski račun stranke u roku od 10 dana od dana uplate u blagajnu, što je suprotno odredbama člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u potvrde o prijemu priloga i blagajničke dnevničke, utvrđeno je da je Laburistička stranka Bosne i Hercegovine u periodu od 27. 4. do 29. 4. 2015. godine primila priloge dva fizička lica u ukupnom iznosu od 300,00 KM i prilog pravnog lica u iznosu od 50,00 KM.

Uvidom u izvode s transakcijskog računa stranke, utvrđeno je da je 25. 5. 2015. godine na ovaj transakcijski račun izvršen polog priloga iz blagajne stranke u ukupnom iznosu od 356,00 KM.

- Služba za reviziju je utvrdila da su u periodu od jula 2015. godine do 16. oktobra 2015. godine u blagajnu uplaćene članarine u ukupnom iznosu od 212,00 KM i donacije fizičkih lica u ukupnom iznosu od 836,40 KM.

Uvidom u izvode s transakcijskog računa od 30. 10. 2015. godine utvrđeno je da je stranka izvršila polog sredstava iz blagajne na transakcijski račun u iznosu od 213,00 KM, što ukazuje da nije izvršen polog članarina i priloga na transakcijski račun stranke u roku od 10 dana od dana prijema sredstava na blagajnu, odnosno da stranka nije izvršila polog priloga fizičkih lica u iznosu od 623,40 KM na transakcijski račun stranke, čime su prekršene odredbe člana 5. stav (4) i člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- b) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Laburistička stranka Bosne i Hercegovine nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka. Služba za reviziju je utvrdila da Laburistička stranka Bosne i Hercegovine nije vodila blagajničke izvještaje na dnevnom nivou, što nije u skladu s računovodstvenim propisima.

- (1) Laburistička stranka Bosne i Hercegovine nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) pravilno iskazala ukupan promet ulaza i izlaza ostvaren putem deviznog računa, čime su prekršene odredbe člana 11. Pravilnika.

Stranka je u obrascu 2 iskazala promet ulaza u iznosu od 10,23 KM i promet izlaza u iznosu od 9,99 KM, dok je prema podacima sa izvoda, ukupan promet ulaza iznosio 0,24 KM. U izvještajnom periodu stranka s ovog računa nije imala isplate.

- (2) Stranka je u obrascu 4.2 (troškovi propagande) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala troškove u iznosu od 43.426,96 KM. Uvidom u račune koje je dostavila stranka, utvrđeno je da su troškovi reprezentacije, troškovi prevoza i ostali troškovi iskazani kao troškovi propagande, te u poslovnim knjigama evidentirani kao troškovi promocije, što je suprotno računovodstvenim propisima i odredbama člana 21., 22. i 23. Pravilnika.

Stranka je u poslovnim knjigama troškove trebala evidentirati na kontima propisanim kontnim planom, odnosno po vrstama troška, dok je u obrascu 4.2 troškove propagande trebala iskazati u skladu s članom 23. Pravilnika. Stranka je u dijelu koji se odnosi na Ostale troškove propagande trebala unijeti podatke o troškovima koji se odnose na izbornu kampanju, a ne redovne troškove stranke.

17. NAPREDNA SRPSKA – NS (Kod 1694)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, politička stranka Napredna Srpska – NS se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	750,00	1,05
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	1.500,00	2,11
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	68.851,20	96,84
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	71.101,20	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	71.101,20	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je politička stranka Napredna Srpska – NS prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Napredna Srpska – NS nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora u Srebrenici i Trebinju, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Prema podacima koje je dostavila Općina Srebrenica, stranka je koristila bez naknade poslovni prostor površine 14,85 m², koji je u vlasništvu Općine Srebrenica.

Uvidom u Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj: 79/15 od 22. 4. 2015. godine, utvrđeno je da je Napredna Srpska – NS koristila prostorije pravnog lica „Travunija“ a.d. u Trebinju u periodu od 1. 5. do 30. 7. 2015. godine, bez naknade.

Stranka je korištenjem poslovnih prostora u vlasništvu pravnih lica, bez plaćanja zakupnine, primila nenovčane donacije, koje je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da Napredna Srpska – NS nije adekvatno vodila evidencije o rashodima i obavezama i nije popunila obrasce finansijskog izvještaja u skladu s Pravilnikom, čime su prekršene odredbe člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- (1) Napredna Srpska – NS nije u obrascu 1-1 (organizaciona struktura političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala podatke o svojoj organizacionoj strukturi, odnosno nije iskazala odbore Srebrenica, Teslić i Doboј, čime je prekršila odredbe člana 10. Pravilnika.

- (2) Stranka nije u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala prihode po osnovu nenovčanih donacija, te troškove zakupa poslovnih prostora, čime je prekršila čl. 13., 18., 21. i 22. Pravilnika.
- (3) Uvidom u ugovore o zakupu poslovnih prostorija i obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja, utvrđeno je da je stranka u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa u manjem iznosu u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa za prostorije koje je koristila Centrala stranke u iznosu od 200,00 KM, Općinski odbor Laktaši za 150,00 KM i Gradski odbor Brčko za 750,00 KM.

Stranka u finansijskom izvještaju nije iskazala troškove zakupa poslovnih prostora koje je koristila u Tesliću u iznosu od 96,00 KM i Doboju u iznosu od 22,08 KM, čime su prekršene odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.

S obzirom da stranka nije iskazala sve troškove zakupa poslovnih prostora, tako ni obaveze stranke prema zakupodavcima na dan 31. 12. 2015. godine nisu iskazane u godišnjem finansijskom izvještaju, što je suprotno odredbama člana 24. Pravilnika.

Prema podacima koje je dostavila Općina Teslić, dug stranke po osnovu zakupa na dan 31. 12. 2015. godine iznosi 141,94 KM.

18. LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 455)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	950,00	2,11
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	2.134,00	4,73
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	42.005,78	93,16
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	45.089,78	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	45.089,78	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Liberalno demokratska stranka BiH nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora i nije izdala potvrdu o donaciji

pravnog lica u skladu s odredbom člana 6. stav (1) Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Uvidom u Odluku o dodijeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade utvrđeno je da je Općinski odbor LDS BiH Jablanica koristio poslovni prostor Općine Jablanica površine 25,20 m², bez plaćanja zakupnine.
- Općinski odbor stranke u Ilijašu je na osnovu Odluke o načinu i visini plaćanja zakupnine, koristio poslovni prostor površine 16,53 m², također bez naknade.

Liberalno demokratska stranka BiH je korištenjem poslovnih prostora u vlasništvu općina bez plaćanja zakupnine ostvarila nenovčane donacije, koje je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

Politička stranka je primila donaciju pravnog lica „Logistics“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.500,00 KM, kome je bila obavezna da izda potvrdu o prijemu donacije. Neizdavanjem potvrde o prijemu donacije, stranka je prekršila odredbe člana 6. stav (1) Pravilnika.

- b) Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da Liberalno demokratska stranka BiH nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima, nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim prihodima, rashodima i obavezama i nije finansijski izvještaj podnijela u formi koju je propisala Centralna izborna komisija BiH, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1), stav (3) i stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Liberalno demokratska stranka BiH u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja nije iskazala tačne podatke o prometu ostvarenom putem transakcijskog računa Općinskog odbora Tešanj, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

Stranka je na obrascu 2 (pregled prometa transakcijskih računa) iskazala sljedeće podatke o prometu ostvarenom putem transakcijskog računa Općinskog odbora Tešanj broj: 1323002011320710 kod NLB banke: promet ulaza u iznosu od 16.890,92 KM, promet izlaza u iznosu od 12.711,52 KM i stanje na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 4.309,91 KM. Kontrolom prometa ostvarenog putem transakcijskog računa utvrđeno je da je promet ulaza iznosio 17.854,37KM, promet izlaza 13.674,97 KM, a stanje na dan 31. 12. 2015. godine 4.309,91 KM.

- (2) Stranka je u obrascu 3-b (prilozi pravnih lica) iskazala donacije OO LDS BiH Tešanj od OO LDS BiH Jablanica u iznosu od 300,00 KM, te donaciju Centralnom uredu LDS BiH od OO LDS Donji Vakuf u iznosu od 134,00 KM.

S obzirom da se radi o internom prenosu sredstava između organizacionih dijelova stranke, stranka je u godišnjem finansijskom izvještaju neosnovano uvećala svoje prihode za 434,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 15. Pravilnika.

- (3) Stranka u godišnjem finansijskom izvještaja nije iskazala nenovčane donacije po osnovu korištenja poslovnih prostora u vlasništvu općina Jablanica i Ilijaš, bez naknade, niti je iskazala troškove zakupa, čime je prekršila odredbe člana 13., člana 18., člana 21. i člana 22. Pravilnika.

(4) Stranka nije pravilno popunila obrasce 3-f (prihodi iz budžeta) i 3 (izvori finansiranja političkih stranaka) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 19. Pravilnika.

- Liberalno demokratska stranka BiH je u obrascu 3-f iskazala da je Centralni ured primio sredstva iz budžeta u iznosu od 5.736,57 KM, ne navodeći naziv nivoa vlasti od kojeg su ista primljena, čime je prekršila odredbe člana 19. Pravilnika.

Kontrolom poslovnih knjiga i transakcijskog računa Centralnog ureda stranke je utvrđeno da je Centralni ured primio sredstva iz budžeta Općine Ilijaš u iznosu 1.522,00 KM, Općine Travnik u iznosu od 2.756,00 KM, Općine Goražde u iznosu od 1.308,57 KM i Općine Doboj-Istok u iznosu od 150,00 KM, odnosno ukupno 5.736,57 KM, što je trebalo iskazati u obrascu 3-f.

- Stranka je u finansijskom izvještaju iskazala prihode iz budžeta Općine Gračanica u iznosu od 3.525,00 KM. Službenom provjerom podataka i kontrolom izvoda s transakcijskog računa broj: 1323002011320710 kod NLB banke utvrđeno je da su stranci iz budžeta Općine Gračanica uplaćena sredstva u iznosu od 3.180,00 KM. Stranka je u finansijskom izvještaju iskazala prihode iz budžeta ove općine u većem iznosu za 345,00 KM.

(5) Politička stranka u poslovnim knjigama nije uspostavila tačne i pravovremene evidencije o rashodima i iste nije pravilno iskazala u obrascima 4 (ukupni rashodi političke stranke) i 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 21. i člana 22. Pravilnika.

- Općinski odbor Liberalno demokratske stranke BiH Srebrenik je na osnovu Ugovora o zakupu sa JU „Centar za kulturu i informisanje“ Srebrenik, koristio poslovni prostor uz ugovorenu cijenu mjesečnog zakupa od 150,00 KM, odnosno 1.800,00 KM godišnje. Stranka je troškove zakupa iskazala u iznosu od 1.650,08 KM, čime je iskazala troškove zakupa u manjem iznosu za 149,92 KM u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa.
- Općinski odbor Liberalno demokratske stranke BiH Donji Vakuf je na osnovu Ugovora o zakupu s Općinom Donji Vakuf koristio poslovni prostor uz ugovorenu cijenu mjesečnog zakupa od 61,00 KM, odnosno 732,00 KM godišnje. Stranka je troškove zakupa iskazala u iznosu od 122,00 KM, što je za 610,00 KM manje u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa.

(6) Na obrascu 5 (obaveze političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazane su obaveze stranke u iznosu od 111.673,78 KM.

Uvidom u obrazac 5.2 utvrđeno je da je stranka zbirno iskazala obaveze prema ostalim dobavljačima u iznosu od 43.328,00 KM, bez navođenja analitike, tj. pojedinačnih obaveza, što je suprotno odredbama člana 24. Pravilnika.

Tokom obavljanja pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja stranka nije dostavila izvode otvorenih stavki za pojedine obaveze, što ukazuje da stranka nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH vršila usklađivanje svojih obaveza na dan 31. 12. 2015. godine.

(7) Dana, 20. 7. 2016. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je stranci uputila Zahtjev za dostavljanje dodatne dokumentacije za 2015. godinu, kojim je od stranke zatraženo da dostavi: godišnji obračun za 2015. godinu ovjeren od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, glavnu knjigu s kompletnim analitičkim evidencijama stranke za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, dokumentaciju o korištenju poslovnih prostora u 2015. godini, kopije izdatih potvrda o primljenim priložima od strane fizičkih i pravnih lica, kopiju izvoda s transakcijskih računa stranke broj: 1990490005093420 kod Sparkasse banke i

1323002011320710 kod NLB Tuzlanska banke, ugovore o kreditima i pozajmicama i izvode otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine za dobavljače: Služba za zajedničke poslove Federacija BiH i Via Media Sarajevo.

S obzirom da stranka nije postupila u skladu sa zahtjevom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, odnosno nije dostavila poslovne knjige na nivou stranke za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, izvode otvorenih stavki za navedene dobavljače, potvrdu o donaciji pravnog lica i ugovore o pozajmicama i kreditima, prekršila je odredbe člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

19. DEMOKRATSKA PARTIJA DRAGAN ČAVIĆ (Kod 1181)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Demokratska partija Dragan Čavić se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	1.274,00	2,11
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.200,00	1,99
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	57.962,00	95,91
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	60.436,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	60.436,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Demokratska partija Dragan Čavić prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Demokratska partija Dragan Čavić nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčane donacije fizičkih lica po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora, čime je prekršila odredbu člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u izjave 3 fizička lica, utvrđeno je da je Demokratska partija Dragan Čavić u Prijedoru, Bratuncu i Rudom koristila prostorije u vlasništvu fizičkih lica, bez naknade, čime je ostvarila prihode u iznosima od 600,00 KM, odnosno ukupno 1.800,00 KM.

Politička stranka je korištenjem poslovnih prostora u vlasništvu fizičkih lica bez plaćanja zakupnine ostvarila nenovčane donacije, koje je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Demokratska partija Dragan Čavić nije vodila potpune evidencije o prihodima, rashodima i obavezama, što je suprotno računovodstvenim propisima i odredbama člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka nije popunila obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Demokratska partija Dragan Čavić nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa) iskazala tačne podatke o prometu izlaza, čime je prekršila odredbu člana 11. Pravilnika. Naime, stranka je u obrascu 2 iskazala ukupan promet izlaza u iznosu od 85.258,00 KM, dok je kontrolom izvoda s transakcijskog računa utvrđeno je da je ukupan promet izlaza iznosio 77.314,91 KM.

- (2) Uvidom u poslovne knjige i Završni račun za 2015. godinu utvrđeno je da podaci o ukupnim prihodima ne odgovaraju podacima koji su iskazani u godišnjem finansijskom izvještaju koji je dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

Demokratska partija Dragan Čavić je u obrascu 3 (izvori finansiranja) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala ukupne prihode u iznosu od 50.436,00 KM. S druge strane, stranka je u Bilansu uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine iskazala ukupne prihode u iznosu od 59.973,00 KM, dok su u Glavnoj knjizi ukupni prihodi iskazani u iznosu od 60.048,46 KM.

- Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala nenovčane donacije po osnovu besplatnog korištenja poslovnih prostora u Prijedoru, Bratuncu i Rudom u ukupnom iznosu od 1.800,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 18. Pravilnika.

Stranka u poslovnim knjigama nije evidentirala ni nenovčanu donaciju fizičkog lica po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora u Banjoj Luci u iznosu od 1.200,00 KM.

- Uvidom u obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da stranka nije iskazala ni ostale finansijske prihode u iznosu od 812,99 KM, čime je i ukupne prihode iskazala u manjem iznosu za 812,99 KM, što je suprotno odredbama člana 13. Pravilnika.

- (3) Služba za reviziju je utvrdila da je stranka troškove evidentirala u momentu plaćanja obaveze, a ne u momentu nastanka troška, što je suprotno računovodstvenim propisima.

Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je stranka u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala troškove po računima za električnu energiju, PTT usluge i komunalne usluge za decembar 2014. godine. Stranka, međutim, nije evidentirala troškove električne energije za period oktobar-decembar 2015. godine, što za rezultat ima pogrešno iskazane troškove i obaveze.

- (4) Demokratska partija Dragan Čavić nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala sve troškove zakupa poslovnih prostora, čime je ukupne rashode i obaveze na dan 31. 12. 2015. godine iskazala u manjem iznosu u odnosu na stvarne, što je suprotno računovodstvenim propisima i odredbama čl. 21., 22. i 24. Pravilnika

Uvidom u ugovore o zakupu poslovnih prostora, podatke koje je dostavila Općina Ljubinje i godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu, utvrđeno je da Demokratska partija Dragan Čavić nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnih prostora

koje su koristili općinski odbori: Ljubinje u iznosu od 241,20 KM, Prijedor u iznosu od 600,00 KM, Bratunac u iznosu od 600,00 KM i Rudo u iznosu od 600,00 KM.

Također je utvrđeno da je stranka u svojim poslovnim knjigama evidentirala i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnih prostora u Bijeljini u većem iznosu u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa za 1.000,00 KM.

- (5) Stranka nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu i obrascu 5 (obaveze političke stranka) pravilno iskazala obaveze stranke na dan 31. 12. 2015. godine čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

- Uvidom u Izvod otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine utvrđeno je da obaveze Demokratske partije Dragan Čavić prema dobavljaču „Travunija“ a.d. Trebinje iznose 750,00 KM. Stranka je, međutim, u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala obaveze u iznosu od 600,00 KM.

- Demokratska partija Dragan Čavić je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala obaveze prema pravnom licu „Metromedia“ u iznosu od 4.563,00 KM. Prema podacima iz Izvoda otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine, obaveze Demokratske partije Dragan Čavić prema ovom pravnom licu iznose 4.522,05 KM.

20. SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI (Kod 1252)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	976,00	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	976,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	976,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Snaga ekonomskog pokreta u BiH nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora, čime je prekršila odredbu člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu Ugovora o iznajmljivanju poslovnih prostorija, broj: 29-B/11 od 20. 9. 2011. godine, stranka bez naknade koristi poslovni prostor, površine 22 m², pravnog lica VISA BROKER OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo, u ulici Čekaluša broj 1.

Politička stranka je korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu pravnog lica bez plaćanja zakupnine ostvarila nenovčanu donaciju, koju je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja, dodatne finansijske dokumentacije i revizijskih dokaza pribavljenih iz eksternih izvora utvrđeno je da stranka nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima, nije uspostavila potpune evidencije o svojim prihodima, rashodima i obavezama i godišnji finansijski izvještaj nije podnijela na način kako je propisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Stranka nije u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala prihod iz budžeta Općine Gradačac, čime je prekršila odredbe čl. 13. i 19. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Uvidom u akt Općine Gradačac, broj: 07/1-14-535-1/17 od 27. 3. 2017. godine, koji je dostavljen na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, utvrđeno je da su ovoj političkoj stranci isplaćena sredstva iz budžeta ove općine u iznosu od 2.457,00 KM i to na transakcijski račun broj: 1321902012122567. Stranka u svojim poslovnim knjigama nije evidentirala i u finansijskom izvještaju iskazala prihode iz budžeta Općine Gradačac, čime je i ukupne prihode iskazala u manjem iznosu za 2.457,00 KM.

U finansijskom izvještaju na obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke), stranka nije iskazala transakcijski račun broj: 1321902012122567, na koji je primila sredstva budžeta Općine Gradačac, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

- (2) Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini nije u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala nenovčanu donaciju koju je ostvarila korištenjem poslovnog prostora bez naknade, čime je prekršila odredbe čl. 13. i 18. Pravilnika.

Stranka na obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora koji koristi po osnovu ugovora o iznajmljivanju, pa su tako i ukupni rashodi stranke iskazani u manjem iznosu od ostvarenih.

- (3) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije u obrazac 1-1 (Teritorijalna struktura političke stranke) iskazala sve organizacione dijelove stranke, čime je prekršila odredbe člana 10. Pravilnika.

Stranka je na obrascu 1-1 navela samo organizacioni dio u Gradačcu, iako je prema Rješenju Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-F1-11-000009 od 26. 4. 2012. godine, sjedište političke stranke u Sarajevu. Također, stranka je ostvarila prihod iz budžeta Općine Kalesija, što ukazuje da ima organizacioni dio u ovoj općini.

- (4) Uvidom u obrazac 3 (Izvori finansiranja) godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da je stranka ostvarila prihode iz budžeta u iznosu od 976,00 KM, što odgovara podacima iz izvoda sa transakcijskog računa broj: 1321002008639730 otvorenog kod NLB banke. Stranka je, međutim, prihod iz budžeta Općine Kalesija u iznosu od 976,00 KM umjesto u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala u obrascu 3-b (prilozi pravnih osoba), čime je prekršila odredbe čl. 15. i 19. Pravilnika.
- (5) Na obrascu 4 (rashodi političke stranke) stranka je režijsko-administrativne i ostale troškove iskazala u iznosu od 347,70 KM, troškove propagande u iznosu od 44,40 KM i ukupne rashode u iznosu od 392,00 KM.
Kontrolom obrazaca rashoda, utvrđeno je da je stranka troškove propagande u iznosu od 44,40 KM iskazala u obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi), čime je prekršila odredbe čl. 22. i 23. Pravilnika.
Stranka je troškove propagande trebala iskazati na obrascu 4.2 (troškovi propagande) godišnjeg finansijskog izvještaja.
- (6) Snaga ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini nije na obrascu 5 (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja iskazala obaveze, a koje su prema podacima iz Bruto bilansa i Bilansa stanja na dan 31. 12. 2015. godine iznosile 2.462,11 KM, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

21. REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA (Kod 1707)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Regionalni demokratski savez Tuzla se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	5.462,00	100,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	5.462,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	5.462,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Regionalni demokratski savez Tuzla prekršio odredbe člana 5. stav (4), član 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da stranka nije evidentirala nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora i nije pravnom licu izdala potvrdu u skladu s odredbom člana 6. stav (1) Pravilnika, čime su prekršene odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 386/13 od 4. 12. 2013. godine između „Giprom“ d.o.o Tuzla i Regionalnog demokratskog saveza Tuzla na neodređeno vrijeme, stranka je koristila poslovni prostor pravnog lica bez naknade.

Regionalni demokratski savez Tuzla je korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu pravnog lica, bez plaćanja zakupnine, primio nenovčanu donacije, koju je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imao obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Na osnovu obavljenog pregleda utvrđeno je da Regionalni demokratski savez Tuzla nije uspostavio evidencije o svojim prihodima i rashodima, finansijski izvještaj nije dostavio u zakonom predviđenom roku, niti je pojedine obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunio u skladu s Pravilnikom, čime je prekršio odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Regionalni demokratski savez Tuzla je godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavio dana 9. 5. 2016. godine, tj. nakon zakonom predviđenog roka, čime je prekršio odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (2) Uvidom u poslovne knjige stranke, utvrđeno je da stranka u okviru svojih troškova i prihoda nije evidentirala troškove zakupa, odnosno nenovčanu donaciju koju je ostvarila korištenjem poslovnog prostora bez naknade.

U obrascu 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu platiti) finansijskog izvještaja stranka nije iskazala prihode po osnovu zakupa poslovnog prostora bez naknade, čime je prekršila odredbe člana 13. i 18. Pravilnika.

U obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) finansijskog izvještaja stranka nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora, čime je prekršila odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.

22. EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE (Kod 879)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Ekološka partija Republike Srpske nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je vidljivo iz sljedeće tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Ekološka partija Republike Srpske prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Ekološka partija Republike Srpske nije u Godišnjem obračunu za 2015. godinu i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora, čime je prekršila odredbe 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u Ugovor o zakupu od 1. 7. 2009. godine utvrđeno je da je stranka koristila prostor u vlasništvu fizičkog lica, bez obaveze plaćanja zakupnine za korištenje prostora.

Ekološka partija Republike Srpske je korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu fizičkog lica, bez plaćanja zakupnine, primila nenovčanu donaciju, koju je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

- b) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je stranka pogrešno iskazala prihode, rashode i obaveze u Godišnjem obračunu za 2015. godinu, što ukazuje da nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Također je utvrđeno da stranka nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja popunila u skladu sa Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- Ekološka partija Republike Srpske nije u poslovnim knjigama i na obrascima 3 (izvori finansiranja) i 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu platiti) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala nenovčanu donaciju po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora, čime je prekršila odredbe člana 13. i 18. Pravilnika.

Stranka, također, nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnog prostora, čime nije iskazala pravilno ni ukupne rashode, što je suprotno odredbama člana 21. i 22. Pravilnika.

- Stranka je u obrascu 5 (obaveze političke stranke) iskazala obaveze prema fizičkom licu u iznosu od 24.550,00 KM. Prema podacima iz Bilansa stanja na dan 31. 12. 2015. godine, utvrđeno je da stranka nema obaveze.

23. STRANKA NOVOG PUTA (Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka novog puta nije ostvarila prihod niti se finansirala iz kreditnog zaduženja, što je prikazano u narednoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka novog puta prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja Stranke pravog puta za 2015. godinu utvrđeno je da stranka nije u obrascima godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu iskazala nenovčanu donaciju u vidu besplatnog korištenja poslovnog prostora niti troškove zakupa poslovnog prostora, čime je ukupne prihode i rashode iskazala u manjem iznosu u odnosu na ostvarene, što je suprotno odredbama člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i čl. 13., 18., 21. i 22. Pravilnika.

Naime, uvidom u dokumentaciju koju je dostavila Stranka pravog puta utvrđeno je da je stranka na osnovu Ugovora o zakupu od 1. 8. 2014. godine, koristila prostorije u vlasništvu fizičkog lica, bez naknade.

Uvidom u Izjavu Stranke novog puta o neaktivnosti u 2015. godini od 22. 2. 2016. godine utvrđeno je da stranka nije podnijela godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu u skladu s računovodstvenim propisima.

Korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu fizičkog lica, bez plaćanja zakupnine, Stranka pravog puta je primila nenovčanu donaciju, koje je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

24. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE (KOD 1257)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	2.170,00	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	2.170,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	2.170,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatske čiste stranke prava Bosne i Hercegovine utvrđeno je da stranka nije u poslovnim knjigama i obrascima godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu iskazala nenovčanu donaciju u vidu besplatnog korištenja poslovnog prostora niti troškove zakupa poslovnog prostora, čime je ukupne prihode i rashode iskazala u manjem iznosu u odnosu na ostvarene, što je suprotno odredbama člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 13., 18., 21. i 22. Pravilnika.

Uvidom u dokumentaciju koju je na zahtjev Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dostavila Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da stranka na osnovu Odluke Općinskog vijeća općine Tomislavgrad koristi prostorije u bivšoj zgradi MUP-a, bez naknade.

Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine je korištenjem poslovnog prostora u vlasništvu općine, bez plaćanja zakupnine, primila nenovčanu donaciju, koje je u skladu s Pravilnikom i Zakonom o finansiranju političkih stranaka imala obavezu da evidentira u poslovnim knjigama i prijavi u godišnjem finansijskom izvještaju za 2015. godinu.

25. ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI – MILE MARČETA (Kod 049)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Zavičajni socijaldemokrati – Mile Marčeta su se finansirali iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	250,27	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	250,27	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	250,27	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da su Zavičajni socijaldemokrati – Mile Marčeta prekršili odredbe člana 5. stav (4), člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Stranka nije uspostavila evidenciju o nenovčanom prilogu koji je ostvaren korištenjem poslovnog prostora, bez plaćanja zakupnine.
Zavičajni socijaldemokrati – Mile Marčeta su bili dužni da fizičkom licu koje je dalo prilog stranci izdaju potvrdu o prijemu dobrovoljnog priloga s navedenim iznosom priloga.
Time što nije uspostavila evidenciju o prilogu, stranka je prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka, te ne izdavanjem potvrde o primljenom prilogu i odredbe člana 6. stav (1) Pravilnika.
- b) Na osnovu obavljenog pregleda utvrđeno je da stranka nije evidentirala sve prihode i rashode u svojim poslovnim knjigama, te da godišnji izvještaj nije popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- Uvidom u obrazac 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu platiti) finansijskog izvještaja, utvrđeno je da stranka nije navela ime zakupodavca poslovnog prostora i iznos donacije, što je suprotno odredbama člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 18. Pravilnika.
 - U obrascu 4.1 finansijskog izvještaja (režijsko-administrativni i ostali troškovi) stranka nije iskazala troškove zakupa u iznosu od 600,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 22. Pravilnika.

26. POLITIČKA ORGANIZACIJA E-GRADANA TUZLA(Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Politička organizacija e-stranka građana Tuzla se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	414,00	25,65
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,02	0,001
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.200,00	74,35
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.614,02	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
Izvori finansiranja (I+II)		1.614,02	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Politička organizacija e-stranke građana Tuzla prekršila odredbe člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Kontrolom izvoda s transakcijskog računa broj: 3384402212407668 od „Unicredit banke“ d.d. Sarajevo, utvrđeno je da Politička organizacija e-stranka građana Tuzla priloge fizičkih lica prikupljene tokom 2015. godine u iznosu od 384,00 KM nije uplaćivala na svoj transakcijski račun u roku od 10 dana od dana prijema dobrovoljnih priloga, čime je prekršila odredbu člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

27. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 027)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	72.601,74	3,88
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	313.625,22	16,77
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	2.000,00	0,11
4.	Prihodi od imovine (3-c)	138,14	0,01
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	3.106,40	0,17
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.439.938,17	77,01
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	38.296,20	2,05
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.869.705,87	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.869.705,87	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da prilozi fizičkih lica u iznosu od 47.150,10 KM i prilozi pravnih lica u iznosu od 500,00 KM nisu uplaćeni na transakcijske račune Središnjeg ureda stranke, što je suprotno odredbama člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine je u 2015. godini primila priloge fizičkih lica u ukupnom iznosu od 313.550,10 KM i priloge pravnih lica u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM.

Uvidom u izvode s transakcijskog računa Središnjeg ureda stranke broj: 3381002201525796 kod UniCredit banke, utvrđeno je da je na ove transakcijske račune izvršen polog priloga fizičkih lica iz blagajne stranke u ukupnom iznosu 266.400,00 KM, koji čine prihode Središnjeg ureda stranke. Također je utvrđeno da je na ovaj transakcijski račun uplaćen prilog pravnog lica „Minipex d.o.o.“ Mostar iznosu od 1.000,00 KM koji čini prihod Središnjeg ureda, te sredstva ŽO HDZ BiH Busovača po osnovu donacija u iznosu od 500,00 KM.

28. LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1728)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Liberalna stranka Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	91.679,55	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	91.679,55	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	91.679,55	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Liberalna stranka Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije utvrđeno je da Liberalna stranka Bosne i Hercegovine nije uspostavila potpune evidencije o svojim prihodima i rashodima, obrasce finansijskog izvještaja nije popunila u skladu s Pravilnikom i nije dostavila dodatnu finansijsku dokumentaciju za 2015. godinu, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Stranka je u godišnjem finansijskom izvještaju troškove zakupa, odnosno obaveze prema zakupodavcu iskazala u manjem iznosu u odnosu na ostvarene, čime je prekršila odredbe člana 21., 22. i 24. Pravilnika.

Uvidom u Ugovor o zakupu poslovne prostorije utvrđeno je da stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala troškove zakupa za dva mjeseca 2015. godine u ukupnom iznosu od 60,84 KM.

Stranka, također, u poslovnim knjigama nije evidentirala ni sve troškove telefonskih usluga i električne energije za 2015. godinu.

Pored navedenog, Liberalna stranka Bosne i Hercegovine je suprotno odredbi člana 22. Pravilnika troškove propagande u iznosu od 6.667,60 KM iskazala i u obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja.

- Uvidom u dostavljenu finansijsku dokumentaciju, Ugovor o finansijskom leasingu broj 14035/15 od 20. 3. 2015. godine i Odluku Liberalne stranke BiH broj: 01-32-3/15 od 12. 3. 2015. godine, utvrđeno je da je fizičko lice izvršilo nabavku automobila, te da je automobil dat na korištenje Liberalnoj stranci Bosne i Hercegovine uz obavezu da stranka plaća obaveze po osnovu ugovora o leasingu, kasko osiguranje, održavanje i popravku automobila.

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja i poslovnih knjiga za 2015. godinu, stranka je tokom 2015. godine izvršila plaćanje obaveza po osnovu Ugovora o leasingu za nabavku vozila u iznosu od 3.973,50 KM i kasko osiguranje vozila u iznosu od 1.186,30 KM, odnosno ukupno 5.159,80 KM.

S obzirom da je automobil dat na korištenje stranci uz naknadu, mišljenja smo da stranka nije pravilno iskazala troškove u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju. Naime, stranka je i troškove kasko osiguranja automobila trebala iskazati kao troškove najma automobila.

- Liberalna stranka Bosne i Hercegovine je u obrascu 5 (obaveze političke stranke) iskazala podatke o datim pozajmicama fizičkim licima i avansima, koji su u Bruto bilansu stranke iskazani na kontu kratkoročnih plasmana i potraživanja, čime su prekršene odredbe člana 24. Pravilnika.

Odredbama člana 24. Pravilnika propisano je da se u obrazac 5 upisuju podaci o obavezama političke stranke na određeni dan, a ne potraživanja i dati avansi.

- (2) Dana, 20. 2. 2017. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je Liberalnoj stranci Bosne i Hercegovine uputila Zahtjev za dostavljanje dokumentacije (spisak imovine stranke na dan 31. 12. 2015. godine i kopiju blagajničkih dnevnika-izvještaja za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine s priložima).

Uvidom u službenu evidenciju utvrđeno je da Liberalna stranka Bosne i Hercegovine nije na zahtjev Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dostavila dodatnu finansijsku dokumentaciju, čime je prekršila odredbu člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

29. SRPSKA RADIKALNA STRANKA „DR VOJISLAV ŠEŠELJ“ (Kod 1730)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Srpska radikalna stranka „D. Vojislav Šešelj“ se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,53	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.722,18	3,82
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	41.350,80	91,74
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	43.073,51	95,56
II	Kreditno zaduženje kod banaka	2.000,00	4,44
	Izvori finansiranja (I+II)	45.073,51	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka „Dr Vojislav Šešelj“ prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije utvrđeno je da Srpska radikalna stranka „Dr Vojislav Šešelj“ u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju nije pravilno iskazala prihode i rashode, što upućuje da nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Također je utvrđeno da stranka nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da stranka nije pravilno vodila poslovne knjige i nije podnijela Završni račun za 2015. godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RS.

Služba za reviziju je utvrdila da podaci o prihodima i rashodima iskazani u godišnjem finansijskom izvještaju ne odgovaraju podacima iz Bilansa uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine.

Naime, stranka je u poslovnim knjigama iskazala ukupne prihode u iznosu od 43.073,51 KM, dok je u Bilansu uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine iskazala ukupne prihode u iznosu od 37.516,00 KM.

Uvidom u Bilans uspjeha utvrđeno je da je stranka ukupne rashode iskazala u iznosu od 37.347,00 KM, dok je u godišnjem finansijskom izvještaju koji je dostavila Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, navela da su ukupni rashodi iznosili 32.768,62 KM.

Također je utvrđeno da Srpska radikalna stranka „Dr Vojislav Šešelj“ nije u Bilansu stanja na dan 31. 12. 2015. godine iskazala obaveze stranke, dok je u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala ukupne obaveze u iznosu od 34.000,00 KM.

- (2) Služba za reviziju je utvrdila da stranka u godišnjem finansijskom izvještaju nije pravilno iskazala prihode iz budžeta, čime je prekršila odredbe člana 13. i 19. Pravilnika.

Srpska radikalna stranka „Dr Vojislav Šešelj“ je u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala prihode iz budžeta Republike Srpske u iznosu od 41.350,80 KM.

Uvidom u izvode s transakcijskog računa u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, utvrđeno je da su na transakcijski račun stranke po osnovu Koalicionog sporazuma o zajedničkom učešću na Općim izborima 2014. godine, koji je sklopljen između Demokratskog narodnog saveza, Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke „Dr Vojislav Šešelj“, uplaćena sredstva u iznosu od 34.425,60 KM, koliko je stranka trebala evidentirati u poslovnim knjigama i iskazati u godišnjem finansijskom izvještaju kao prihode iz budžeta Republike Srpske.

Srpska radikalna stranka „Dr Vojislav Šešelj“ je u poslovnim knjigama evidentirala kao prihode 2015. godine i sredstva koja su joj uplaćena u 2016. godini u iznosu od 10.337,70 KM, dok sredstva u iznosu od 3.412,50 KM koja su uplaćena dana 17. 3. 2015. godine nije evidentirala u poslovnim knjigama, što za rezultat ima pogrešno iskazane prihode.

- (3) Stranka nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa) iskazala tačne podatke o ukupnom prometu ulaza, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

Uvidom u izводе s transakcijskog računa utvrđeno je da je ukupan promet ulaza iznosio 36.426,13 KM, dok je stranka u obrascu 2 iskazala promet izlaza u iznosu od 37.516,03 KM.

- (4) Stranka je u obrascu 3 (izvori finansiranja) iskazala pozajmicu u iznosu od 2.000,00 KM kao kreditno zaduženje političke stranke, što je suprotno odredbi člana 13. Pravilnika.

30. NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 561)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Narodna demokratska stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	2.649,00	3,76
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	305,00	0,43
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	2.800,00	3,98
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	64.460,00	91,61
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	150,00	0,21
I	Ukupni prihodi (1-9)	70.364,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	70.364,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Narodna demokratska stranka prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Narodna demokratska stranka nije vodila potpune evidencije o prihodima, rashodima i obavezama, što je suprotno računovostvenim propisima i odredbama člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Narodna demokratska stranka nije popunila obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Služba za reviziju je utvrdila da podaci o ukupnim prihodima i ukupnim rashodima koji su iskazani u godišnjem finansijskom izvještaju koji je dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ne odgovaraju podacima koje je stranka evidentirala u poslovnim knjigama, te iskazala u Završnom računu za 2015. godinu.

(1) Narodna demokratska stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčane donacije fizičkih lica po osnovu korištenja poslovnih prostora bez naknade u ukupnom iznosu od 2.800,00 KM. Stranka je nenovčane donacije iskazala u obrascu 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu da plati) godišnjeg finansijskog izvještaja.

(2) Stranka nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu evidentirala i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala sve troškove zakupa poslovnih prostora, čime je ukupne rashode i obaveze na dan 31. 12. 2015. godine iskazala u manjem iznosu u odnosu na stvarne, što je suprotno odredbama čl. 21., 22. i 24. Pravilnika.

- Uvidom u izjave fizičkih lica o korištenju poslovnih prostora bez naknade utvrđeno je da u poslovnim knjigama nisu evidentirani troškovi zakupa poslovnih prostora u Bratuncu, Prijedoru, Čelinacu i Oštroj Luci u iznosima od 600,00 KM, odnosno ukupno 2.400,00 KM. Također je utvrđeno da su troškovi zakupa poslovnog prostora u Banjoj Luci iskazani u manjem iznosu za 400,00 KM.

- Stranka je u svojim poslovnim knjigama evidentirala i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnih prostora u manjem iznosu u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa za odbore u Šipovu u iznosu od 368,00 KM i Mrkonjić-Gradu u iznosu od 1.500,00 KM.

Također je utvrđeno da stranka u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora koji je koristila u Kozarskoj Dubici u iznosu od 1.200,00 KM.

S obzirom da nije evidentirala sve troškove zakupa, tako ni obaveze po ovom osnovu nisu evidentirane u poslovnim knjigama niti iskazane u godišnjem finansijskom izvještaju.

(3) Narodna demokratska stranka nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa) godišnjeg finansijskog izvještaja pravilno iskazala podatke o prometu ostvarenom putem transakcijskog računa OO NDS Prijedor broj: 5673631900000882 kod Sberbank a.d. Banja Luka, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

Prema podacima iz izvoda s transakcijskog računa, ukupan promet izlaza je iznosio 793,04 KM. Stranka u obrascu 2 nije iskazala ukupan promet izlaza s transakcijskog računa.

(4) Stranka je prihode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina u iznosu od 300,00 KM iskazala kao prihode od kamata u obrascu 3-c (prihodi od imovine) NDS Šipovo, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 16. Pravilnika.

Na osnovu podataka koje je dostavila stranka, utvrđeno je da je NDS Šipovo ostvario prihode po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina u iznosu od 300,00 KM, a ne prihode od kamate.

Također je utvrđeno da je stranka u obrascu 3-e (nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu da plati) godišnjeg finansijskog izvještaja pogrešno navela podatke o donatoru – fizičkom licu, čime je prekršila odredbu člana 18. Pravilnika.

(5) Stranka nije u poslovnim knjigama za 2015. godinu i obrascu 5 (obaveze političke stranke) pravilno iskazala obaveze stranke na dan 31. 12. 2015. godine, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

Stranka je u obrascu 5 iskazala obaveze prema dobavljaču „Vitorog“ a.d. Šipovo na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 14.040,00 KM. Uvidom u Izvod otvorenih stavki na dan 31. 7. 2016. godine, utvrđeno je da obaveze stranke po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine, odnosno obaveze na dan 31. 12. 2015. godine iznose 14.723,12 KM.

31. SRPSKA NAPREDNA STRANKA (Kod 1200)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Srpska napredna stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	3.840,00	11,05
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	730,00	2,10
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	30.187,91	86,85
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	34.757,91	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	34.757,91	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Srpska napredna stranka prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i dodatne dokumentacije, utvrđeno je da Srpska napredna stranka nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim rashodima i obavezama, niti je godišnji finansijski izvještaj popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime su prekršene odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Srpska napredna stranka je na obrascu 1-1 (Teritorijalna struktura političke stranke) navela da ima sljedeće organizacione dijelove: Gradski odbor Banja Luka, Gradski odbor Bijeljina i općinske odbore u Derventi, Brodu, Ugljeviku, Vlasenici i Bileći.

U postupku pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja, utvrđeno je da je stranka ostvarila prihode iz budžeta 9 (devet) općina i da je koristila prostorije u vlasništvu općina Srbac i Brod, što ukazuje na činjenicu da stranka ima organizacione odbore koje nije iskazala u obrascu 1-1, čime je prekršila odredbu člana 10. Pravilnika.

- (2) Stranka je podatke o režijsko-administrativnim i ostalim troškovima iskazala na obrascu 4-1 godišnjeg finansijskog izvještaja na nivou političke stranke, što je suprotno odredbama člana 7. stav (2) i člana 22. Pravilnika.

U skladu s članom 7. stav (2) Pravilnika, finansijski izvještaj na nivou stranke podnosi se na obrascima 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3-f, 3-g, 4, 4.2. i 5, a za organizacione dijelove stranke na ostalim

obrascima navedenim u članu 5. ovog pravilnika, i to posebno za svaki organizacioni dio političke stranke.

- (3) U finansijskom izvještaju stranka troškove zakupa nije iskazala po svojim organizacionim djelovima, nego zbirno u ukupnom iznosu od 17.240,00 KM. Kontrolom dodatne finansijske dokumentacije utvrđeno je da je stranka troškove zakupa evidentirala u momentu plaćanja obaveze, a ne u momentu nastanka troškova, što nije u skladu s računovodstvenim propisima. S obzirom da nije pravilno evidentirala troškove, stranka nije ni obrasce 4 (rashodi političke stranke) i 4.1 (režijsko-administrativni ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja popunila u skladu s odredbama člana 21. i 22. Pravilnika.
- Općinski odbor SNS Bileća je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostora s fizičkim licem, koristio poslovni prostor površine 50 m². Prema podacima iz ugovora, cijena mjesečnog zakupa iznosila je 180,00 KM, odnosno zakup za devet mjeseci 2015. godine iznosio je 1.620,00 KM. Na osnovu obavljene kontrole prometa izvoda po transakcijskom računu broj: 5540120000024956 kod Pavlović banke, utvrđeno je da je stranka platila zakupninu za 11 i 12 mjesec 2014. godine i za šest mjeseci 2015. godine, što ukupno iznosi 1.440,00 KM. Stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije iskazala zakupninu za tri mjeseca 2015. godine, što znači da su i troškovi zakupa ovog odbora stranke iskazani u manjem iznosu za 560,00 KM.
 - Gradski odbor SNS Banja Luka je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostora s fizičkim licem, koristio poslovni prostor površine 80 m². Prema podacima iz ugovora, cijena mjesečnog zakupa iznosila je 600,00 KM, odnosno zakup za jedanaest mjeseci 2015. godine iznosio je 6.600,00 KM. Kontrolom poslovnih knjiga je utvrđeno da je stranka evidentirala troškove zakupu u iznosu od 5.400,00 KM, odnosno manje za 1.200,00 KM. Pored navedenog, stranka je evidentirala troškove zakupa poslovnog prostora za decembar 2014. godine u iznosu od 1.000,00 KM.
 - Na osnovu podataka koje je dostavila Općina Brod utvrđeno je da stranka koristila prostorije u vlasništvu ove općine uz obavezu da plati zakupninu za januar 2015. godine u iznosu od 168,00 KM. Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je stranka evidentirala u poslovnim knjigama za 2015. godinu i iskazala u godišnjem finansijskom izvještaju troškove zakupa za period august-decembar 2014. godine u iznosu od 840,00 KM.
 - Uvidom u podatke koje je dostavila Općina Srbac utvrđeno je da je Srpska napredna stranke tokom 2015. godine koristila prostorije u vlasništvu ove općine, te je imala obavezu da plati zakupninu u iznosu od 772,20 KM. Srpska napredna stranka u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala troškove zakupa ovog organizacionog dijela.
 - Služba za reviziju je utvrdila i da su troškovi zakupa poslovnih prostora koje su koristili općinski odbori SNS Ugljevik i Bijeljina iskazani u većem iznosu u odnosu na cijenu zakupa za 1.200,00 KM.

Godišnja zakupnina za prostor koji je koristio OO SNS Ugljevik iznosila je 3.600,00 KM, dok je stranka u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove u iznosu od 4.200,00 KM.

Prema podacima iz ugovora, Gradski odbor Bijeljina je koristio prostor uz mjesečnu cijenu zakupa od 300,00 KM, što za osam mjeseci 2015. godine iznosi 2.400,00 KM. Kontrolom poslovnih knjiga je utvrđeno da je stranka platila zakup u iznosu od 3.000,00 KM, odnosno više za 600,00 KM.

- (4) Kontrolom podataka iz poslovnih knjiga utvrđeno je da Srpska napredna stranka na obrascu 5 (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja i Bilansu stanja na 31. 12. 2015. godine nije iskazala neizmirene obaveze prema dobavljačima u iznosu od 4.583,33 KM.

Kontrolom poslovnih knjiga i evidencija s analitičkih konta dobavljača utvrđeno je da obaveze stranke prema dobavljačima na dan 31. 12. 2015. godine iznose 4.605,40 KM, dok je stranka u obrascu 5.2 (ostale obaveze) finansijskog izvještaja iskazala samo obavezu prema Elektrodistribuciji u iznosu od 22,07 KM.

Također je utvrđeno da je stranka date avanse dobavljačima u iznosu od 4.583,33 KM iskazala na kontu obaveza kao pretplatu, umjesto na kontu potraživanja od pravnih lica, te je na taj način pogrešno iskazala potraživanja i obaveze na dan 31. 12. 2015. godine.

- Na osnovu podataka koje su dostavile općine Srbac i Brod utvrđeno je da stranka nije evidentirala u poslovnim knjigama niti je iskazala na obrascu 5 obaveze po osnovu zakupa prema općinama Srbac i Brod u ukupnom iznosu od 1.782,40 KM, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

Uvidom u akt Općine Srbac, broj: 02-03-13/16 od 13. 6. 2016. godine, utvrđeno je da stranka duguje općini Srbac 1.614,60 KM po osnovu zakupa na dan 31. 12. 2015. godine, kao i da ima obaveze prema općini Brod po osnovu zakupa za mjesec januar 2015. godine u iznosu od 168,00 KM.

32. SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BiH (Kod 730)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratska unija BiH se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	140,00	0,15
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	6.944,04	6,83
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	94.556,37	93,03
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	101.640,41	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	101.640,41	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Socijaldemokratska unija BiH prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom je utvrđeno da stranka u poslovnim knjigama nije uspostavila potpune i tačne evidencije o novčanim tokovima putem transakcijskih računa, prihodima, troškovima i obavezama

stranke te da godišnji finansijski izvještaj nije popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Socijaldemokratska unija BiH u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja nije prijavila transakcijski račun Općinskog odbora SDU Kladanj, dok je promet putem transakcijskih računa: OO SDU BiH Stari Grad broj: 1601030000063655 kod Vakufske banke, transakcijskog računa OO SDU BiH Novi Grad broj: 1601060000008994 kod Vakufske banke, transakcijskog računa OO SDU BiH Ilidža broj: 1020180000012430 kod Union banke i transakcijskog računa OO SDU BiH Hadžići broj: 3389002203236573 kod Unicredit banke prijavila pogrešan promet i saldo na dan izvještajnog perioda, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

Kontrolom dokumentacije pribavljene iz drugih izvora, odnosno Općine Kladanj, utvrđeno je da je iz budžeta Općine Kladanj na transakcijski račun OO SDU BiH Kladanj, broj: 1020290000024016 uplaćen iznos od 356,25 KM dana 22. 9. 2015. godine

- (2) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da podaci o ukupnim prihodima i rashodima Socijaldemokratske unije BiH iskazani u obrascima 3 (izvori finansiranja političkih stranaka) i 4 (rashodi političke stranke) ne odgovaraju podacima iz Bilansa uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine.

Socijaldemokratska unija BiH je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala ukupne prihode u iznosu od 101.640,41 KM i ukupne rashode u iznosu od 116.539,56 KM, dok je u Bilansu uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine iskazala ukupne prihode u iznosu od 94.097,00 KM i ukupne rashode u iznosu od 111.718,00 KM.

- (3) Stranka nije pravilno popunila obrasce 3-f (prihodi iz budžeta) i 3 (izvori finansiranja političkih stranaka) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 13. i člana 19. Pravilnika.

Politička stranka u obrascu 3-f finansijskog izvještaja nije iskazala prihode iz budžeta Općine Kladanj. Na osnovu akta Općine Kladanj, broj: 03/1-14-644/16 od 14. 10. 2016. godine, utvrđeno je da je općina iz budžetskih sredstava uplatila stranci sredstva u iznosu od 356,25 KM.

- (4) Stranka u obrascima 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja nije prijavila tačne podatke o troškovima zakupa, čime je prekršila odredbe člana 21. i člana 22. Pravilnika.

- Stranka nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora od Općine Živinice u iznosu od 1.328,42 KM.
- Na osnovu Izjave o korištenju prostorija SDU BiH za 2015. godinu utvrđeno je da je Centrala SDU BiH koristila prostorije u Sarajevu, u ulici Soukbunar 7. Stranka nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnog prostora za ovaj organizacioni dio. S obzirom da stranka nije iskazala troškove zakupa, tako nije iskazala ni obaveze po istom osnovu u obrascu 5.2 (ostale obaveze), čime je prekršila odredbe člana 24. stav (2) Pravilnika.

- (5) Na obrascu 5 (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja stranka nije iskazala sve svoje obaveze, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

Stranka je na obrascu 5.2 (ostale obaveze) finansijskog izvještaja iskazala obaveze u iznosu od 8.459,64 KM. Uvidom u poslovne knjige Centrale SDU BiH i OO Centar SDU BiH, utvrđeno je da stranka ima neizmirene obaveze za bruto plate u ukupnom iznosu od 8.664,92 KM, koje nisu iskazane u obrascu.

33. HRVATSKI NARODNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 366)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatski narodni savez Bosne i Hercegovine se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	39.893,81	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	39.893,81	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	39.893,81	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatski narodni savez Bosne i Hercegovine prekršio odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i dodatne dokumentacije utvrđeno je da Hrvatski narodni savez BiH nije pravilno vodio evidencije o prihodima i rashodima, godišnji finansijski izvještaj nije podnio u zakonom predviđenom roku i isti nije popunio u skladu s odredbama Pravilnika, čime su prekršene odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka je dostavila Završni račun za 2015. godinu (Bilans stanja i uspjeha) koji nije potpisan i ovjeren pečatom stranke, te nije ovjeren pečatom nadležne institucije (AFIP), što ukazuje da stranka nije podnijela Završni račun za 2015. godinu u skladu s računovodstvenim propisima.

- Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je Hrvatski narodni savez BiH godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavio dana 16. 5. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka.

- Kontrolom prometa izvoda s transakcijskog računa Kantonalnog odbora HNS BiH Hercegbosanski utvrđeno je da su tokom 2015. godine s ovog računa isplaćena sredstva za materijalne troškove u iznosu od 4.967,07 KM.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije dostavila obrazac 4-1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) za Kantonalni odbor HNS BiH Hercegbosanski koji je Odlukom broj: 01-102/15 od 21. 12. 2015. godine raspušten, što ukazuje na činjenicu da su i ukupni rashodi u godišnjem finansijskom izvještaju iskazani u manjem iznosu od ostvarenih, čime su prekršene odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.

Stranka u godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala ni promet ostvaren putem blagajne, čime je prekršila odredbe člana 12. Pravilnika.

34. POLITIČKA ORGANIZACIJA „NAPREDNA SRPSKA“ (Kod 1264)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Politička organizacija „Napredna Srpska“ se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	11.988,46	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	11.988,46	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	11.988,46	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Politička organizacija „Napredna Srpska“ prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Politička organizacija „Napredna Srpska“ u poslovnim knjigama iskazala troškove zakupa i obaveze u manjem iznosu u odnosu na ostvarene, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Politička organizacija „Napredna Srpska“ je, također, u obrascima godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u manjem iznosu za 200,00 KM u odnosu na ostvarene, čime je i ukupne rashode iskazala u manjem iznosu, što je suprotno odredbama člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 21. i 22. Pravilnika.

Stranka u godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala obaveze prema zakupodavcu na dan 31. 12. 2015. godine, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

- (2) Služba za reviziju je utvrdila da je stranka iz blagajne, putem koje je ostvaren ukupan promet izlaza u iznosu od 11.895,96 KM, vršila isplate po računima za gorivo i reprezentaciju na osnovu neadekvatnih knjigovodstvenih isprava (naloga isplate), što nije u skladu s računodstvenim propisima.

Naime, uvidom u naloge isplate utvrđeno da nalozi isplate ne sadrže obavezne elemente, tj. da na nalogima nisu navedeni podaci o licu kojem su isplaćena sredstva (ime i prezime) niti su potpisana od strane primaoca sredstava.

35. SRPSKA RADIKALNA STRANKA „9. JANUAR“ (Kod 732)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Srpska radikalna stranka „9. JANUAR“ se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	29.741,47	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	29.741,47	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	29.741,47	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu, utvrđeno je da je Srpska radikalna stranka „9. JANUAR“ prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Srpska radikalna stranka „9. JANUAR“ nije vodila potpune evidencije o prihodima, rashodima i obavezama, što je suprotno računovodstvenim propisima i odredbama člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Stranka nije popunila obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Srpska radikalna stranka „9. JANUAR“ nije u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala prihode iz budžeta Općine Rogatica u iznosu od 1.205,76 KM. Uvidom u podatke koje je dostavila Općina Rogatica utvrđeno je da su sredstva na ime finansiranja dijela troškova redovnog rada Srpske radikalne stranke „9. JANUAR“ iz budžeta ove općine uplaćena na transakcijski račun fizičkog lica Milomira Ećimovića. Stranka u godišnjem

finansijskom izvještaju nije iskazala ni troškove u istom iznosu, čime su prekršene odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.

- (2) Služba za reviziju je utvrdila da stranka nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnih prostora koje je koristila u Bijeljini, Kneževu, Rogatici, Ljubinju i Nevesinju, odnosno da je ukupne rashode iskazala u manjem iznosu, čime je prekršila odredbe člana 21. i 22. Pravilnika. Stranka u godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala ni obaveze prema zakupodavcima na dan 31. 12. 2015. godine, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.
- Uvidom u Ugovor o podzakupu od 30. 1. 2015. godine utvrđeno je da stranka u obrascima godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u Bijeljini koji su iznosili 3.300,00 KM.
 - Na osnovu podataka koje su dostavile općine utvrđeno je da stranka nije iskazala troškove zakupa poslovnih prostora koje je koristila u Kneževu u iznosu od 360,00 KM, Rogatici u iznosu od 162,00 KM, Ljubinju u iznosu od 241,20 KM i Nevesinju u iznosu od 720,00 KM.
 - Uvidom u podatke koje je dostavila Općina Nevesinje utvrđeno je da stranka nije izmirila obaveze po osnovu zakupa poslovnog prostora za 2015. godinu, tj. da ima neizmirene obaveze na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 720,00 KM.
Služba za reviziju je, također, utvrdila da stranka ima neizmirene obaveze prema Općini Ljubinje po osnovu neplaćenog zakupa za 2015. godinu u iznosu od 241,20 KM, te obaveze prema Općini Kneževu po početnom stanju na dan 1. 1. 2015. godine i neplaćenom zakupu za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 1.140,00 KM.

Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da stranka nije ni u poslovnim knjigama evidentirala troškove niti obaveze, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (3) Prema podacima iz Bruto bilansa za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, obaveze Srpske radikalne stranke „9. JANUAR“ na dan 31. 12. 2015. godine iznose 6.477,96 KM. Stranka je, međutim, u obrascu 5 (obaveze političke stranke) iskazala ukupne obaveze u iznosu od 6.016,11 KM, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

36. LISTA ZA BUGOJNO (Kod 1272)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Lista za Bugojno se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	284,00	1,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	28.060,00	99,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	28.344,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	28.344,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Lista za Bugojno prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda utvrđeno je da Lista za Bugojno u poslovnim knjigama nije evidentirala sve rashode i obaveze niti je obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunila u skladu s Pravilnikom, čime su prekršene odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Politička stranka nije pravilno vodila poslovne knjige, odnosno nije troškove evidentirala u skladu s propisanim kontnim planom, što za rezultat ima pogrešno iskazane troškove u obrascu 4.1 godišnjeg finansijskog izvještaja. Stranka je u poslovnim knjigama i obrascu 4.1 sve troškove iskazala na šest konta, tako da su troškovi zakupa iskazani na kontima usluga i ostalih rashoda, troškovi prevoza i goriva kao putni troškovi i slično.

- (1) Lista za Bugojno nije u skladu s poreznim propisima obračunala i uplatila porez na dohodak i pripadajuće doprinose na naknade isplaćene volonterima, te na sredstva isplaćena fizičkim licima na ime humanitarne pomoći.

Kontrolom dodatne finansijske dokumentacije utvrđeno je da je Lista za Bugojno na osnovu pojedinačnih odluka iz 2015. godine isplatila jednokratne humanitarne pomoći za dvadeset šest fizičkih lica u ukupnom iznosu od 5.946,20 KM, kao i da je tokom godine, na osnovu pojedinačnih odluka, izvršila isplatu pomoći fizičkim licima za sufinansiranja školovanja, kupovine lijekova i troškove prevoza, u ukupnom iznosu od 5.269,57 KM. Ukupan iznos isplata po navedenim osnovama iznosi 11.215,77 KM.

Lista za Bugojno je na osnovu pojedinačnih odluka donesenih tokom 2015. godine izvršila isplatu naknada za četiri (4) volontera u ukupnom iznosu od 1.300,00 KM, te naknade za pomoć oko izrade i pripreme magistarskog rada za dva lica u ukupnom iznosu od 420,00 KM.

S obzirom da sredstva isplaćena fizičkim licima imaju karakter ličnih primanja, Lista za Bugojno je imala obavezu da, u skladu s poreznim propisima, na sva isplaćena sredstva fizičkim licima, obračuna i uplati poreze i doprinose.

- (2) Politička stranka je u obrascu 3 (izvori finansiranja) iskazala priloge fizičkih lica u iznosu od 284,00 KM. Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je stranka povrat priloga od

Demokratske fronte u iznosu 275,00 KM iskazala kao priloge fizičkih lica, čime je prekršila odredbe člana 13. i 14. Pravilnika.

- (3) Stranka je na obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala troškove zakupnine po osnovu ugovora o zakupu sa JU „Kulturno-sportski centar“ Bugojno kao usluge i ostale rashode u iznosu od 1.803,24 KM. Stranka je po osnovu ugovora o zakupu koristila prostorije, površine 12 m² sa mjesečnim zakupom od 129,04 KM, što za 2015. godinu iznosi 1.548,48 KM. Služba za reviziju utvrdila je da je stranka troškove iskazala u momentu plaćanja obaveze, što nije u skladu s računovodstvenim propisima.

37. NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 1256)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja. Napredna demokratska stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	15.030,00	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	15.030,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
Izvori finansiranja (I+II)		15.030,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Napredna demokratska stranka prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Napredna demokratska stranka nije uspostavila potpune evidencije o svojim prihodima i rashodima i nije obrasce finansijskog izvještaja u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Napredna demokratska stranka je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala prihode iz budžeta u manjem iznosu za 90,20 KM, čime je prekršila odredbe člana 13. i 19. Pravilnika.

Uvidom u poslovne knjige i finansijski izvještaj utvrđeno je da je stranka iskazala prihode iz budžeta Općine Ilidža u ukupnom iznosu 15.030,0 KM, što je za 90,20 manje u odnosu na ostvarene prihode.

Stranka je u manjem iznosu za 90,20 KM iskazala i troškove zakupa poslovnog prostora, čime je prekršila odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.

- Uvidom u analitičku karticu prometa transakcijskog računa broj: 1941020089606125, utvrđeno je da stranka nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) pravilno iskazala početno stanje novčanih sredstava, čime je prekršila odredbu člana 11. Pravilnika.

Prema podacima s izvoda broj 1, početno stanje novca na dan 1. 1. 2015. godine iznosilo je 487,99 KM, dok je stranka u obrascu 2 iskazala početno stanje u iznosu od 0,00 KM.

- Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije u poslovnim knjigama pravilno evidentirala i u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala početno stanje na dan 1. 1. 2015. godine i saldo gotovog novca u blagajni na dan 31. 12. 2015. godine, čime je prekršila odredbu člana 12. Pravilnika.

Stranka je u poslovnim knjigama i obrascu 2-1 (pregled stanja blagajne) iskazala početno stanje gotovog novca na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 710,00 KM. Kontrolom blagajničkih izvještaja, utvrđeno je da stranka na dan 31. 12. 2014. godine, odnosno 1. 1. 2015. godine nije imala gotovog novca u blagajni.

Prema podacima iz Dnevnika blagajne za period od 28. 11. do 23. 12. 2015. godine, koji je dostavljen kao posljednji blagajnički izvještaj za 2015. godinu, stranka u blagajni na dan 24. 12. 2015. godine nije imala gotovog novca, dok je u poslovnim knjigama iskazala sredstva u iznosu od 1.210,00 KM.

Služba za reviziju je, također, utvrdila da je promet ulaza u blagajničkim izvještajima evidentiran u manjem iznosu za 500,00 KM.

- Uvidom u dodatnu finansijsku dokumentaciju utvrđeno je da su na osnovu odluka predsjednika OO NDS Ilidža, iz blagajne stranke isplaćene naknade za rad mjesnih odbora u ukupnom iznosu od 1.600,00 KM. Sredstva su isplaćena na ime troškova telefonskih usluga. Stranka je suprotno odredbama člana 22. Pravilnika sredstva isplaćena fizičkim licima na ime troškova telefonskih usluga iskazala kao troškove raznih usluga.
- Napredna demokratska stranka je izvršila isplatu sredstava po osnovu naknade za rad i toplog obroka fizičkom licu u ukupnom iznosu od 5.500,00 KM. Uvidom u poslovne knjige, utvrđeno je da je stranka na sredstva koja su isplaćena ovom fizičkom licu putem transakcijskog računa, u iznosu od 2.000,00 KM, obračunala i uplatila porez na dohodak i doprinose.

S obzirom da stranka nije obračunala porez na dohodak i doprinose na sredstva koja su isplaćena fizičkom licu u gotovom novcu putem blagajne u iznosu od 3.500,00 KM, troškovi i obaveze po ovom osnovu nisu evidentirani u poslovnim knjigama niti iskazani u finansijskom izvještaju.

38. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 005)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	1,71	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.200,18	3,48
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	33.289,84	96,52
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	34.491,73	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	34.491,73	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska kršćanska demokratska unija Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u finansijski izvještaj, poslovne knjige stranke i drugu finansijsku dokumentaciju utvrđeno je da je stranka, suprotno odredbi člana 11. Zakona u poslovnim knjigama evidentirala nepostojeće obaveze u iznosu od 4.858,00 KM, te iste prijavila u finansijskom izvještaju, koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Stranka je iskazala obavezu prema Hotelu Brotnjo d.o.o. Čitluk u iznosu od 1.148,50 KM, te navela da je ista nastala 31. 3. 2013. godine i obavezu prema pravnom licu Kora-Fin d.o.o. Široki Brijeg u iznosu 3.709,50 KM, za koju navodi da je nastala 30. 4. 2010. godine.

Na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, Hotel Brotnjo je dostavio odgovor, broj: 11-11/16 od 11. 11. 2016. godine, u kojem navodi da od Hrvatske kršćanske demokratske unije Bosne i Hercegovine nije imao nikakvih potraživanja na dan 31. 12. 2015. godine.

Po pitanju obaveza prema pravnom licu Kora-Fin d.o.o. Široki Brijeg, Centralna izborna komisija BiH je uputila zahtjev i političkoj stranci i pravnom licu da dostave potvrde obaveza i potraživanja. Politička stranka je 31. 8. 2016. godine dostavila pismeni odgovor u kojem navodi da to pravno lice više ne postoji, pa iz tog razloga nije u mogućnosti dostaviti traženu potvrdu.

Zahtjev pravnom licu Kora-Fin d.o.o. Široki Brijeg pošta nije uručila, a na vraćenoj pošiljci je navela da primalac ne postoji.

Time što finansijski izvještaj nije podnijela u formi koju je propisala Centralna izborna komisija BiH, politička stranka je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

39. STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA (Kod 1250)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	1.280,00	100,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.280,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.280,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca nije vodila evidencije o svojim prihodima i rashodima, odnosno nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima i nije obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca je na zahtjev Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da dostavi Bruto bilans na dan 31. 12. 2015. godine i Glavnu knjigu za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, dostavila obavještenje da nije vodila poslovne knjige za 2015. godinu. Stranka je, također, obavijestila Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da je njen transakcijski račun blokiran u periodu od 9. 10. 2015. godine do 18. 5. 2016. godine, te da su Završni račun za 2015. godinu sačinili na osnovu izvoda s transakcijskog računa.
- Služba za reviziju je utvrdila da je stranka priloge fizičkog lica Ace Prelića u ukupnom iznosu od 1.280,00 KM iskazala kao prihode o članarine, čime je prekršila odredbe člana 13. i 14. Pravilnika.
- Stranka je u obrascu 2-1 (blagajna) iskazala iste podatke o prometu i stanje na 31. 12. 2015. godine kao na transakcijskom računu. S obzirom da stranka nije vodila poslovne knjige, nismo mogli potvrditi podatke o prometu i stanju gotovine u blagajni iskazane u obrascu 2 godišnjeg finansijskog izvještaja.

- Uvidom u Ugovor o zakupu kancelarijskog prostora od 1. 10. 2015. godine utvrđeno je da je stranka koristila prostorije pravnog lica „Metal“ a.d. Banja Luka počevši od 1. 11. 2015. godine. U ugovoru je predviđeno da stranka koristi prostorije bez naknade, a po osnovu sanacije krova i renoviranja kancelarijskog prostora.

Stranka je imala obavezu da u obrascima 4 (rashodi političke stranke) i 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja iskaže troškove zakupa poslovnog prostora po procijenjenoj vrijednosti, čime je prekršila odredbe člana 21. i 22. Pravilnika. Također, stranka je u poslovnim knjigama trebala evidentirati i ulaganje u tuđu imovinu po osnovu sanacije.

- Stranka socijalne sigurnosti srpskih boraca nije u obrascu 5 (obaveze) iskazala obaveze, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

Prema podacima iz Izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu i finansijskog izvještaja za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata Općih izbora, održanih u oktobru 2014. godine, obaveze Stranke socijalne sigurnosti srpskih boraca po pozajmicama fizičkih lica na dan 31. 12. 2014. godine iznosile su 8.000,00 KM. Uvidom u izvode s transakcijskog računa stranke nije utvrđeno da je stranka u toku 2015. godine izvršila povrat sredstava fizičkim licima po ovom osnovu, što ukazuje da stranka nije iskazala obaveze po pozajmica.

40. NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1254)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Novi pokret Bosne i Hercegovine se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	160,00	3,38
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	4.569,46	96,62
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	4.729,46	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	4.729,46	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Novi pokret Bosne i Hercegovine prekršio odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Novi pokret Bosne i Hercegovine nije vodio pravilne evidencije o rashodima i nije popunio obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja u skladu s odredbama Pravilnika, čime je prekršio odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Uvidom u račune za električnu energiju i telefonske usluge utvrđeno je da je stranka u poslovnim knjigama troškove nastale u 2014. godini evidentirala kao troškove tekućeg perioda, što je suprotno računovodstvenim propisima.
- (2) Kontrolom obrasca 3 (Izvori finansiranja) godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije iskazala prihode od otpisanih obaveza u iznosu od 58,50 KM, te su time ukupni prihodi stranke iskazani u manjem iznosu, odnosno obrasci 3 i 3-e nisu popunjeni u skladu s članom 13. i 18. Pravilnika.
- (3) Novi pokret Bosne i Hercegovine nije u obrascu 5 (obaveze po kreditima i pozajmicama) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazao obaveze prema fizičkim licima po osnovu pozajmica u iznosu od 36.771,00 KM, čime je prekršio odredbe člana 24. Pravilnika.

41. HRVATSKA NEZAVISNA LISTA (Kod 1703)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska nezavisna lista se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	13.590,00	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	13.590,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	13.590,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska nezavisna lista prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Hrvatska nezavisna lista nije evidentirala sve rashode i obaveze i da obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja nije popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Hrvatska nezavisna lista je na kontu 30081-Obaveze po ŽR iz prethodne godine iskazala početno stanje na transakcijskom računu na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 27.809,98 KM, te je u Bilansu stanja na dan 31. 12. 2015. godine iskazala obaveze u istom iznosu, što ukazuje da je stranka pogrešno iskazala obaveze u poslovnim knjigama i Bilansu stanja, čime je prekršila računovodstvene propise. Također, uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je Hrvatska nezavisna lista troškove reprezentacije i propagandnog materijala evidentirala na kontu ostalih administrativnih troškova što nije u skladu s računovodstvenim propisima.
- Stranka je u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u manjem iznosu za 300,00 KM u odnosu na ugovorenu cijenu zakupa, čime je prekršila odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.
Uvidom u Ugovor o zakupu utvrđeno je da je mjesečni zakup iznosio 300,00 KM, odnosno 3.600,00 KM za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine. Stranka je u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazala troškove zakupa u iznosu od 3.300,00 KM.
S obzirom da stranka nije iskazala sve troškove, tako ni obaveze prema zakupodavcu na dan 31. 12. 2015. godine nisu iskazane u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju, čime je prekršila odredbu člana 24. Pravilnika.
- Stranka nije u obrascima 3 (izvori finansiranja) i 3-c (prihodi od imovine) iskazala prihode po osnovu kamate na novčana sredstva na transakcijskom računu u iznosu od 14,03 KM, čime je prekršila odredbe člana 13. i 16. Pravilnika.

42. POKRET ZA NAŠ GRAD (Kod 1008)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Pokret za naš grad se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	600,00	14,67
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	3.490,00	85,33
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,21	0,01
I	Ukupni prihodi (1-9)	4.090,21	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	4.090,21	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Pokret za naš grad prekršio odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pokret za naš grad nije u poslovnim knjigama evidentirao sve prihode i rashode i nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazao sve ostvarene rashode, čime je prekršio odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja, utvrđeno je da stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala nenovčanu donaciju u vidu besplatnog korištenja poslovnog prostora u iznosu od 600,00 KM niti troškove zakupa poslovnog prostora u istom iznosu, čime su i ukupni prihodi i ukupni rashodi iskazani u manjem iznosu u odnosu na ostvarene.

Također je utvrđeno da Pokret za naš grad nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazao troškove zakupa poslovnog prostora u iznosu od 600,00 KM, čime je prekršio odredbe člana 21. i 22. Pravilnika.

43. RADNIČKA PARTIJA (Kod 1269)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Radnička partija se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	480,00	100,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	480,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	480,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Radnička partija prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Radnička partija godišnji finansijski izvještaj dostavila nakon zakonom propisanog roka i da obrasce nije popunila

u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Radnička partija je godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 15. 4. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka.
- Služba za reviziju je utvrdila da Radnička partija nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) pravilno iskazala podatke o transakcijskom računu, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

Radnička partija nije u obrascu 2 iskazala transakcijski račun broj: 567612700000426 koji je otvoren kod Sberbanke AD Banja Luka dana 23. 2. 2015. godine. Prema podacima iz Potvrde koju je izdala Sberbanka AD Banja Luka dana 14. 10. 2016. godine, stranka putem ovog računa nije imala promet tokom 2015. godine.

S druge strane, stranka je na obrascu 2 iskazala transakcijski račun broj: 5653722800001585 kod Bobar banke AD, koji je ugašen dana 26. 3. 2014. godine.

- Stranka nije u obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u iznosu od 480,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 22. Pravilnika. Uvidom u obrazac 4 (rashodi političke partije) utvrđeno je da stranka nije iskazala ni ukupne rashode, što je suprotno odredbi člana 21. Pravilnika

Radnička partija nije u Bilansu uspjeha za od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine iskazala prihode u ukupnom iznosu od 480,00 KM niti rashode u istom iznosu, što ukazuje da nije vodila poslovne knjige u skladu s računovodstvenim propisima i odredbama člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

44. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA STJEPANA RADIĆA (Kod 1270)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	500,00	0,81
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	61.448,21	99,19
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	61.948,21	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	61.948,21	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića nije pravilno vodila evidencije o rashodima i obavezama, da je rashode evidentirala u momentu plaćanja obaveze i da obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja nije popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića je u svojim poslovnim knjigama i obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) koji je dostavila na nivou stranke, iskazala troškove zakupa poslovnih prostora koje su koristili odbori u Novom Travniku i Vitezu u ukupnom iznosu od 18.186,00 KM, čime je prekršila odredbe čl. 7., 21. i 22. Pravilnika.

Uvidom u ugovor o zakupu utvrđeno je da su troškovi zakupa poslovnog prostora koji je stranka koristila u Novom Travniku iznosili 6.722,22 KM, dok je stranka iskazala troškove u iznosu od 10.066,00 KM.

Također je utvrđeno da je stranka iskazala troškove zakupa poslovnog prostora koji je koristila u Vitezu u iznosu od 8.120,0 KM, dok su prema odredbama ugovora troškovi zakupa iznosili 6.960,00 KM.

- (2) Stranka nije u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa) iskazala tačne podatke o ukupnom prometu ostvarenom putem transakcijskog računa, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

Uvidom u izvode s transakcijskog računa utvrđeno je da je početno stanje na dan 1. 1. 2015. godine iznosilo 12.996,22 KM, ukupan promet ulaza 61.735,55 KM i ukupan promet izlaza 66.940,89 KM. Stranka je, međutim, u obrascu 2 iskazala sljedeće podatke: početno stanje na dan 1. 1. 2015. godine u iznosu od 12.996,01 KM, ukupan promet ulaza u iznosu od 61.948,55 KM i ukupan promet izlaza u iznosu od 67.153,68 KM.

- (3) Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je stranka izvršila isplatu pomoći članovima stranke u ukupnom iznosu od 3.650,00 KM i stipendije u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM, te da nije obračunala i uplatila porez i doprinose na isplaćena sredstva.

S obzirom da sredstva isplaćena fizičkim licima imaju karakter ličnih primanja, stranka je imala obavezu da, u skladu s poreznim propisima, na sredstva isplaćena fizičkim licima, obračuna i uplati porez i pripadajuće doprinose.

45. STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1177)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka za narod Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	500,00	3,36
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	14.378,94	96,64
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	14.878,94	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	14.878,94	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka za narod Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Stranka za Narod Bosne i Hercegovine u poslovnim knjigama iskazala troškove zakupa i obaveze u manjem iznosu u odnosu na ostvarene, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka za Narod Bosne i Hercegovine je u obrascima godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u manjem iznosu za 400,20 KM u odnosu na ostvarene, čime je i ukupne rashode iskazala u manjem iznosu, što je suprotno odredbama člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 21. i 22. Pravilnika.

Stranka u godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala obaveze prema zakupodavcu na dan 31. 12. 2015. godine, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

46. GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BiH (Kod 020)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Građanska demokratska stranka BiH se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	1.766,00	58,48
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	240,00	7,95
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.013,98	33,58
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	3.019,98	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	3.019,98	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Građanska demokratska stranka BiH prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Građanska demokratska stranka BiH prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka

- Građanska demokratska stranka BiH nije popunila obrazac 5 (obaveze političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu u skladu s odredbama člana 24. Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da je Glavni odbor stranke na dan 31. 12. 2015. godine imao ukupne obaveze u iznosu od 65.786,00 KM. Stranka je, međutim, u obrascu 5 iskazala obaveze Glavnog odbora u ukupnom iznosu od 69.234,20 KM.

- Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da Općinski odbor GDS BiH Zavidovići nije vodio poslovne knjige, niti su u okviru Glavnog odbora stranke vođene evidencije o prihodima i rashodima ovog odbora, što je suprotno odredbama člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

47. TUZLANSKA ALTERNATIVA (Kod 1882)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Tuzlanska alternativa se finansirala iz sljedećih izvora, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	4.754,00	7,82
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	9.702,00	15,96
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	46.337,00	76,22
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	60.793,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
Izvori finansiranja (I+II)		60.793,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Tuzlanska alternativa prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja i dodatne dokumentacije, utvrđeno je da Tuzlanska alternativa nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim rashodima i obavezama, godišnji finansijski izvještaj nije podnijela u zakonom predviđenom roku i isti nije popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime su prekršene odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je Tuzlanska alternativa godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 18. 5. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka.
- Stranka je na obrascu 3 (izvori finansiranja) i obrascu 3-b finansijskog izvještaja iskazala prihode po osnovu refundacije bolovanja za svog zaposlenika u iznosu od 9.702,00 KM kao priloge pravnih lica.
S obzirom da prihodi po osnovu refundacije bolovanja ne predstavljaju donaciju, nego spadaju u ostale prihode, stranka je prekršila odredbe člana 13. i člana 15. Pravilnika.
- Na osnovu podataka koje je dostavio Grad Tuzla, utvrđeno je da je stranka nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora za decembar 2015. godine u iznosu od 35,87 KM, odnosno da nije iskazala obaveze prema zakupodavcu Grad Tuzla na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 35,87 KM.
- Uvidom u poslovne knjige utvrđeno je da stranka ima neizmirene obaveze prema Hotelu Tuzla na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 85,47 KM. Na obrascu 5 (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja stranka nije iskazala navedenu obavezu, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

48. STRANKA REGIJE LIVNO (Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka regije Livno nije ostvarila prihode, niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka regije Livno prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Politička stranka nije u skladu s računovodstvenim propisima podnijela godišnji finansijski obračun za 2015. godinu, čime je prekršila odredbu člana 11. Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Završni račun za 2015. godinu koji je, u skladu s računovodstvenim propisima bila obavezna podnijeti Agenciji za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga Mostar do 28. 2. 2016. godine, Stranka regije Livno podnijela je 15. 6. 2016. godine.

Godišnji finansijski obračun ovjeren od nadležne institucije, Agencije za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga Mostar Stranka regije Livno je bila obavezna podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH do 31. 3. 2016. godine, zajedno s godišnjim finansijskim izvještajem za 2015. godinu.

- Finansijski izvještaj za 2015. godinu Stranka regije Livno je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH 06.06.2016. godine, tj. nakon roka propisanog u članu 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

49. POKRET ZA SEMBERIJU (Kod 1010)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Pokret za Semberiju se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	160,00	100,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	160,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	160,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Pokret za Semberiju prekršio odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Na osnovu obavljenog pregleda utvrđeno je da stranka nije evidentirala sve rashode i obaveze u svojim poslovnim knjigama, te da godišnji izvještaj nije popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

U obrascu 4.1 finansijskog izvještaja (režijsko-administrativni i ostali troškovi) stranka nije iskazala troškove zakupa u iznosu od 900,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 22. Pravilnika.

U obrascu 5 finansijskog izvještaja (obaveze političke stranke), stranka nije iskazala svoje obaveze po osnovu korišćenja poslovnog prostora, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

- Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je Pokret za Semberiju godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavio dana 23. 5. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka, čime su prekršene odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

50. NEOVISNA LISTA „ZA KUPRES“ (Kod 1247)

Prema podacima iz obrasca 3 godišnjeg finansijskog izvještaja, Neovisna lista „Za Kupres“ nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Neovisna lista „Za Kupres“ prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Neovisna lista „Za Kupres“ je Godišnji obračun za 2015. godinu podnijela Finansijsko-informatičkoj agenciji dana 3. 11. 2016. godine, čime je prekršila računovodstvene propise i odredbu člana 11. Zakona o finansiranju političkih stranaka. Također je utvrđeno da Neovisna lista „Za Kupres“ nije obrasce finansijskog izvještaja popunila u skladu s odredbama Pravilnika, čime je prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Neovisna lista „Za Kupres“ nije u obrascu 3 (izvori finansiranja) iskazala podatke o prihodima iz budžeta i ukupnim prihodima stranke, koji su iznosili 779,41 KM, čime je prekršila odredbe člana 13. Pravilnika.

Naime, Neovisna lista „Za Kupres“ je u obrascu 3-f (prihodi iz budžeta) iskazala prihode iz budžeta Općine Kupres u iznosu od 779,41 KM, ali nije u obrascu 3 iskazala podatke o ostvarenim prihodima iz budžeta, odnosno ukupnim prihodima.

- Uvidom u Bilans stanja na dan 31. 12. 2015. godine utvrđeno je da su ukupne obaveze stranke iznosile 909,00 KM. Stranka, međutim, u godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala obaveze, čime je prekršila odredbe člana 24. Pravilnika.

51. STRANKA MLADIH ZA PROMJENE (Kod 1271)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka mladih za promjene se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	529,40	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	529,40	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	529,40	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka mladih za promjene prekršila odredbe člana 11. i 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom je utvrđeno da stranka nije vodila poslovne knjige za 2015. godinu, što za rezultat ima pogrešno iskazane prihode i rashode, čime je prekršila računovodstvene propise i odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na zahtjev Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da dostavi poslovne knjige za 2015. godinu, Stranka mladih za promjene dostavila je izjavu u kojoj je navedeno da stranka nije imala nikakvih finansijskih aktivnosti, da nije ostvarila prihode i rashode niti je putem transakcijskog računa i blagajne imala promet, što ne odgovara podacima koje je stranka iskazala u godišnjem finansijskom izvještaju niti podacima iz Bilansa uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine.

- Stranka mladih za promjene je u Bilansu uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine iskazala ukupne prihode u iznosu od 991,00 KM i ukupne rashode u iznosu od 991,00 KM, dok je u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala ukupne prihode u iznosu od 529,00 KM, odnosno ukupne rashode u iznosu od 1.146,13 KM.

Uvidom u karticu transakcijskog računa za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine utvrđeno je da je stranka primila sredstva iz budžeta Općine Šekovići u iznosu od 529,40 KM, koliko je i iskazala u obrascu 3-f, te da je primila pozajmicu fizičkog lica u iznosu od 100,00 KM. Ukupan promet izlaza sa transakcijskog računa iznosio je 1.146,13 KM.

- Služba za reviziju je utvrdila da je Stranka mladih za promjene u obrascu 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazala povrat pozajmice u iznosu od 155,00 KM, čime je i ukupne rashode iskazala u većem iznosu za 155,00 KM, što je suprotno odredbama člana 12. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 21. i 22. Pravilnika.

52. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ BiH (Kod 1178)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	310,00	7,20
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	4.000,00	92,80
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	4.310,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	4.310,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda utvrđeno je da stranka nije vodila poslovne knjige i nije evidentirala sve rashode i obaveze, te da godišnji izvještaj nije popunila u skladu s Pravilnikom, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom završnog računa utvrđeno je politička stranka nije uspostavila tačne evidencije o rashodima i obavezama, što za rezultat ima manje iskazane troškove u obrascima 4 (ukupni rashodi političke stranke) i 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) finansijskog izvještaja u iznosu od 414,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 21. i člana 22. Pravilnika.

Politička stranka je u obrascu 5 (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja iskazala obaveze na dan 31. 12. 2015. godine po osnovu ptt usluga u iznosu od 414,00 KM, dok u bilansu stanja stranka nije evidentirala spomenute obaveze.

53. NEZAVISNA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 761)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Nezavisna demokratska stranka nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kreditnog zaduženja, što je prikazano u narednoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu političke stranke Nezavisne demokratske stranke, utvrđeno je da je stranka prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Nezavisna demokratska stranka u Bilansu stanja na dan 31. 12. 2015. godine nije iskazala neizmirene obaveze po osnovu neplaćenih kazni, što ukazuje da nije vodila poslovne knjige u skladu sa računovodstvenim propisima, čime je prekršila odredbe člana 11. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Također, stranka nije na obrascu 5 (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja iskazala obaveze u iznosu od 4.326,65 KM po osnovu neplaćenih kazni po pravosnažnim odlukama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i to: Odluci broj: 01-07-6-37/10 od 12. 10. 2011. godine u iznosu od 826,65 KM, Odluci broj: 03-07-6-987/12 od 5. 6. 2013. godine u iznosu od 1.000,00 KM, Odluci broj: 03-07-6-651/13 od 19. 12. 2013. godine u iznosu od 1.000,00 KM i Odluci broj: 03-07-6-624/14 od 18.12.2014. godine u iznosu od 1.500,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

54. UJEDINJENA HRVATSKA STRANKA PRAVA BiH (Kod 408)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Ujedinjena Hrvatska stranka prava BiH nije ostvarila prihod niti se finansirala iz kreditnog zaduženja, što je prikazano u narednoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Ujedinjene Hrvatske stranke prava BiH utvrđeno je da je stranka prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Ujedinjena Hrvatska stranka prava u finansijskom izvještaju na obrascu 5 (obaveze) nije iskazala obavezu za neplaćenu kaznu po Odluci Centralne izborne komisije BiH, broj: 01-07-6-1224/09 od 15. 12. 2010. godine, u iznosu od 1.500,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.
- (2) Dana, 9. 9. 2016. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je Ujedinjenoj Hrvatskoj stranci prava BiH uputila Zahtjev za dostavljanje dodatne dokumentacije za 2015. godinu kojim je od stranke traženo da dostavi kopiju godišnjeg obračuna (završnog računa) za 2015. godinu, ovjerenu od nadležne institucije u Bosni i Hercegovini.

U ostavljenom roku stranka nije postupila po zahtjevu, odnosno nije dostavila godišnji obračun ovjeren od strane nadležne institucije (AFIP), čime je prekršila odredbe člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

55. STRANKA EVROPSKE SOCIJALDEMOKRATIJE (Kod 1268)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka evropske socijaldemokratije se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	1.460,00	64,60
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	800,00	35,40
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	2.260,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	2.260,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranka evropske socijaldemokratije prekršila odredbe člana 11. i člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- a) Na osnovu finansijskog izvještaja i finansijske dokumentacije koju je na zahtjev Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine dostavila politička stranka utvrđeno je da politička stranka u poslovnim knjigama nije uspostavila evidenciju o dijelu rashoda koji se odnose na zakup poslovnog prostora i u obrascima 4 (rashodi političke stranke) i 4-1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja nije iskazala troškove zakupa poslovnog prostora u iznosu od 600,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 11. i člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.
- b) Na zahtjev Centralne izborne komisije BiH da dostavi dodatnu dokumentaciju, broj: 03-07-6-352-3/16 od 25. 7. 2016. godine, politička stranka nije dostavila validne izvode otvorenih stavki na dan 31. 12. 2015. godine za dobavljače „Logosoft“ d.o.o. prema kojem je iskazala obavezu u iznosu od 1.285,29 KM, AG Ahydron građenje d.o.o. prema kojoj je iskazala obaveze u iznosu od 2.650,00 KM i „Toplane“ d.d. prema kojoj je iskazala obaveze u iznosu od 10.127,56 KM, čime je prekršila odredbe član 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

56. PARTIJA SOCIJALNE PRAVDE (Kod 1006)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Partija socijalne pravde nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Partija socijalne pravde prekršila odredbe 12. i člana 13. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u službene evidencije, utvrđeno je da je Partija socijalne pravde godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 29. 4. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka, čime je prekršila odredbu člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

U godišnjem finansijskom izvještaju Partija socijalne pravde nije navela podatke o licu koje je ovlašteno za podnošenje finansijskih izvještaja niti je na bilo koji način obavijestila Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine o njenom imenovanju, što je suprotno odredbama člana 12. i člana 13. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 9. Pravilnika.

U skladu s odredbama člana 9. Pravilnika, stranka je imala obavezu da u godišnjem finansijskom izvještaju navede sljedeće podatke o licu ovlaštenom za podnošenje finansijskih izvještaja: ime i prezime, adresu i broj telefona.

57. NEZAVISNA STRANKA DR. MIHAJLO TOVIRAC (Kod 1003)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Nezavisna stranka dr. Mihajlo Tovirac finansirala se iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	12,00	0,54
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	2.212,00	99,46
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	2.224,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	2.224,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Nezavisna stranka dr. Mihajlo Tovirac prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (1) Politička stranka nije postupila u skladu sa zahtjevom Centralne izborne komisiji BiH da dostavi dodatnu finansijsku dokumentaciju za 2015. godinu. Po zahtjevu Centralne izborne komisije BiH, broj: 03-07-6-381-2/16 od 4. 10. 2016. godine, kojim je od stranke traženo da dostavi: ugovor o zakupu poslovnog prostora, bruto bilans političke stranke na dan 31. 12. 2015. godine, glavnu knjigu s analitičkim evidencijama u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, kopije izvoda s transakcijskog računa u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine, kopiju blagajničke dokumentacije i kopiju godišnjeg obračuna ovjerenog od nadležne institucije (završni račun za 2015. godinu). politička stranka je dostavila samo izvode s transakcijskog računa.

S obzirom da Nezavisna stranka dr. Mihajlo Tovirac nije postupila u skladu sa zahtjevom Centralne izborne komisije BiH nije dostavila kompletnu dokumentaciju koja je od nje tražena, prekršila je odredbe člana 12. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

- (2) Stranka nije, u skladu s odredbom članom 4. stav (2) Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, uz finansijski izvještaj dostavila kopiju godišnjeg obračuna ovjerenog od nadležne institucije (Završni račun za 2015. godinu ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge – APIF), čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka je bila obavezna podnijeti finansijski izvještaj na način kako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine propisala Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- (3) S obzirom da Nezavisna stranka dr. Mihajlo Tovirac nije dostavila finansijsku dokumentaciju: bruto bilans, glavnu knjigu s analitičkim evidencijama, kopiju blagajničke dokumentacije i kopiju godišnjeg obračuna (završni račun za 2015. godinu), nije utvrđeno da li je politička stranka vodila evidencije o prihodima i rashodima u skladu s odredbama člana 11. Zakona o finansiranju političkih stranaka, odnosno u skladu s računovodstvenim propisima.

Na osnovu izvoda s transakcijskog računa stranke, revizijskih dokaza iz drugih izvora (Izveštaja o transakcijskim računima iz Jedinstvenog registra Centralne banke BiH i podataka svih nivoa vlasti u BiH o finansiranju političkih stranka iz budžeta), nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na druge nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

58. REFORMSKA STRANKA IZ ZVORNIKA (Kod 1291)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Reformska stranka iz Zvornika finansirala se iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	50,00	100,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	50,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	50,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Reformska stranka iz Zvornika nije postupila u skladu s odredbama člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Politička stranka obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu nije popunila u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- U finansijskom izvještaju (obrascu 2.1. – *promet stanja blagajne*) stranka je iskazala stanje gotovine na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 4,39 KM, dok je u poslovnim knjigama stanje gotovine na isti dan iskazala u iznosu od 56,30 KM. Pogrešnim iskazivanjem u finansijskom izvještaju sredstva u blagajni, politička stranka je prekršila odredbe člana 12. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.
- Politička stranka je troškove, koji su prema knjigovodstvenim evidencijama iznosili 66,00 KM, u finansijskom izvještaju (obascima 4. i 4-1) iskazala u iznosu od 40,00 KM, što nije u skladu s odredbama člana 21. i člana 22. navedenog pravilnika.
- Stranka, suprotno odredbama člana 24. Pravilnika, u finansijskom izvještaju (u obrascu 5 - *obaveze političke stranke*), nije iskazala obavezu na dan 31. 12. izvještajne godine, koja je u poslovnim knjigama evidentirana u iznosu od 60,44 KM.

Na osnovu revizijskih dokaza iz drugih izvora (Izveštaja o transakcijskim računima iz Jedinственог регистра Centralne banke BiH i podataka svih nivoа vlasti u BiH o finansiranju političkih stranka iz budžeta), te izjave političke stranke da nije ostvarila druge prihode, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na druge nedostatke u finansijskom izvještaju, osim navedenih, ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

59. DEMOKRATSKA OBITELJSKA STRANKA (Kod 1711)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratska obiteljska stranka finansirala se iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	120,00	100,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	120,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	120,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Demokratska obiteljska stranka nije postupila u skladu s odredbama člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Politička stranka obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu nije popunila u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- U finansijskom izvještaju (obrascu 2. – *pregled prometa transakcijskih računa političke stranke*) stranka je pogrešno iskazala promet računa. Priliv sredstva na račun, u iznosu od 200,00 KM, iskazala je kao isplate, dok je odliv sredstava u iznosu od 179,90 KM stranka iskazala kao uplate na račun. Pogrešnim iskazivanjem prometa transakcijskog računa u finansijskom izvještaju, politička stranka je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.
- Politička stranka je prilog fizičkog lica, koji joj je uplaćen na transakcijski račun u iznosu od 200,00 KM, u finansijskom izvještaju (obrascima 3. i 3-a) iskazala u iznosu od 120,00 KM. Pogrešnim iskazivanjem u finansijskom izvještaju ostvarenog priloga, stranka je prekršila odredbe člana 13. i člana 14. navedenog pravilnika.

Na osnovu revizijskih dokaza iz drugih izvora (Izveštaja o transakcijskim računima iz Jedinstvenog registra Centralne banke BiH i podataka svih nivoa vlasti u BiH o finansiranju političkih stranka iz budžeta), te izjave političke stranke da nije ostvarila druge prihode osim onih iskazanih u izvještaju, nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na druge nedostatke u finansijskom izvještaju, osim navedenih, ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

60. KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA (Kod 1015)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Kladuška stranka privrednog prosperiteta finansirala se iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.907,87	15,49
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	10.416,66	84,51
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	12.318,53	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	12.318,53	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Kladuška stranka privrednog prosperiteta prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu i ispravki istog, koje je stranka Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavila 26. 1. 2017. godine, skupa sa dokazima o naknadno obračunatim i uplaćenim porezima i doprinosima na lična primanja u iznosu od 2.200,00 KM, utvrđeno je da stranka nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala porezne rashode u iznosu od 344,96 KM, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 22. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

61. PARTIJA PRIVREDNOG PROGRESA BiH (Kod 725)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Partija privrednog progresa BiH nije ostvarila prihod niti se finansirala iz kreditnog zaduženja, što je prikazano u narednoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Partija privrednog progressa BiH prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Partija privrednog progressa BiH godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 15. 4. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

62. PRVA MOSTARSKA PARTIJA (Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Prva Mostarska Partija nije ostvarila prihod niti se finansirala iz kreditnog zaduženja, što je prikazano u narednoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Prva Mostarska Partija prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Prva Mostarska partija je godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 17. 5. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka, čime je prekršila odredbu člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

63. EKOLOŠKA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 996)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu, Ekološka demokratska stranka nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Ekološka demokratska stranka prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Ekološka demokratska stranka je godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila nakon zakonom propisanog roka, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je stranka godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 11. 4. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka.

64. TVOJA I MOJA STRANKA U BOSNI I HERCEGOVINI (Kod 1184)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu, Tvoja i moja stranka u Bosni i Hercegovini nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Tvoja i moja stranka u Bosni i Hercegovini prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je Tvoja i moja stranka u Bosni i Hercegovini godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 13. 6. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka, čime je prekršila odredbu člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Tvoja i moja stranka u Bosni i Hercegovini u finansijskom izvještaju za 2015. godinu nije iskazala prihode, rashode i promet na transakcijskom računu niti bilo koji drugi podatak koji ukazuje na finansijske aktivnosti političke stranke.

65. BOŠNJAČKA SELJAČKA STRANKA (Kod 930)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Bošnjačka seljačka stranka nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Bošnjačka seljačka stranka prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je Bošnjačka seljačka stranka godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavila dana 5. 5. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka, čime je prekršila odredbu člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

66. HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BiH (Kod 518)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatski pravaški blok BiH nije ostvario prihode niti se finansirao iz kredita, što se vidi iz sljedeće tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatski pravaški blok BiH prekršio odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je Hrvatski pravaški blok BiH godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu dostavio dana 14. 4. 2016. godine, tj. nakon zakonom propisanog roka, čime su prekršene odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

67. BH SLOBODNI DEMOKRATI (Kod 762)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu, BH slobodni demokrati nisu ostvarili prihode niti su se finansirali iz kredita, što se vidi iz naredne tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da su BH Slobodni demokrati prekršili odredbe člana 11. i člana 12. stav (2) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

BH slobodni demokrati nisu na obrascu 5 (obaveze političke stranke) godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu iskazali obaveze za neplaćenu kaznu po pravosnažnoj Odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, broj: 01-07-6-1/09 od 15. 12. 2010. godine, u iznosu od 1.000,00 KM, čime su prekršili odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 24. Pravilnika.

Prema podacima koje je dostavila stranka utvrđeno je da stranka nije podnijela Završni račun za 2015. godinu što je suprotno računovodstvenim propisima i odredbama člana 11. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

68. STRANKA ZA MLADOST, RAZVOJ I BUDUĆNOST (Kod 1018)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka za mladost, razvoj i budućnost nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što se vidi iz sljedeće tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Stranke za mladost, razvoj i budućnost prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

U godišnjem finansijskom izvještaju stranka nije pravilno popunila obrazac 2 finansijskog izvještaja (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i odredbe člana 11. Pravilnika.

Stranka je u obrascu 2 iskazala manje stanje na transakcijskom računu broj: 5550100027757048 na dan 31. 12. 2015. godine u iznosu od 30,00 KM.

69. POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA „SNAGA BOSNE“ (Kod 1007)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Politička organizacija građana „Snaga Bosne“ se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	150,00	55,56
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	120,00	44,44
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	270,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	270,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Politička organizacija građana „Snaga Bosne“ prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Uvidom u obrasce 4 (ukupni rashodi) i 4.1 (režijsko-administrativni i ostali troškovi) godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno je da stranka nije iskazala troškove zakupnine poslovnog prostora u iznosu od 120,00 KM, čime je prekršila odredbe člana 21. i 22. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

70. HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE (Kod 1241)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.590,00	29,07
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	3.879,00	70,93
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	5.469,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	5.469,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne prekršila odredbu člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatske stranke prava Herceg-Bosne za 2015. godinu utvrđeno je da stranka nije u obrascu 2 pravilno iskazala promet ostvaren putem transakcijskog računa, čime je prekršila odredbu člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 11. Pravilnika.

Uvidom u izvode s transakcijskog računa Hrvatske stranke prava Herceg-Bosne za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine utvrđeno je da stranka putem transakcijskog računa ostvarila ukupan promet ulaza u iznosu od 3.879,12 KM i ukupan promet izlaza u iznosu od 3.464,28 KM. Stranka

je, međutim, u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke) iskazala ukupan promet ulaza u iznosu od 3.079,12 KM i ukupan promet izlaza u iznosu od 2.664,28 KM.

71. PRIVREDNI NARODNI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1262)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Privredni narodni pokret Bosne i Hercegovine se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	191,56	100,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	191,56	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	191,56	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Privredni narodni pokret Bosne i Hercegovine prekršio odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Privredni narodni pokret Bosne i Hercegovine je na obrasima 3 (izvori finansiranja) i 3-f (prihodi iz budžeta) godišnjeg finansijskog izvještaja iskazao prihode po osnovu prenesenog stanja iz 2014. godine u iznosu od 191,56 KM.

Uvidom u Bilans uspjeha za period od 1. 1. do 31. 12. 2015. godine utvrđeno je da stranka u izvještajnom periodu nije ostvarila prihode, te da je novčana sredstva prenesena iz 2014. godine iskazala u godišnjem finansijskom izvještaju kao prihode tekućeg perioda, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 13. i 19. Pravilnika.

72. ČAPLJINSKA NEZAVISNA STRANKA – ČAPLJINA U SRCU (Kod 2078)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Čapljinska nezavisna stranka – Čapljina u srcu nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

R/B	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Čapljinska nezavisna stranka – Čapljina u srcu prekršila odredbe člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Godišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu Čapljinska nezavisna stranka – Čapljina u srcu je dostavila Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine dana 9. 5. 2016. godine, tj. nakon zakonom predviđenog roka 31. 3. 2016. godine, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Stranka u obrascu 2 (pregled prometa svih transakcijskih računa) nije iskazala broj transakcijskog računa niti naziv banke kod koje je otvoren, čime je prekršila odredbe člana 11. Pravilnika.

73. KONGRESNA NARODNA STRANKA ZAŠTITE PRAVA BORACA I GRAĐANA PRAVDE I MORALA BiH (Kod 370)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu, Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana – pravde i morala BiH nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što se vidi iz naredne tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana – pravde i morala BiH nije postupila u skladu s odredbama člana 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Politička stranka obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu nije popunila u skladu s Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.

- U finansijskom izvještaju (obrascu 5 – *obaveze političke stranke*) stranka je iskazala obavezu po osnovu neplaćene zakupnine za 2015. godinu u iznosu od 2.275,95 KM, a na obrascima 4 i 4-1 istog izvještaja nije iskazala trošak, čime je prekršila odredbe člana 21. i člana 22. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.
- U finansijskom izvještaju, na obrascu 5, politička stranka nije iskazala obavezu u iznosu od 7.350,00 KM, po osnovu neplaćene kazne po pravosnažnoj Odluci Centralne izborne komisije BiH, broj: 01-07-6-1389/09 od 19. 3. 2009. godine, čime je prekršila odredbe člana 24. navedenog pravilnika.

74. NARODNA STRANKA NOVI GRAD (Kod 1021)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Narodna stranka Novi Grad nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu utvrđeno je da je Narodna stranka Novi Grad prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Pregledom poslovnih knjiga utvrđeno je da je stranka u bruto bilansu evidentirala obaveze u iznosu od 1.547,20 KM, dok iste nije iskazala u obrascu 5 (obaveze političke stranke) finansijskog izvještaja, čime je prekršila odredbe člana 12. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka i člana 24. Pravilnika.

**75. BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA – SEFER
HALILOVIĆ (Kod 001)**

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Bosanskohercegovačka patriotska stranka – Sefer Halilović se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	16.691,08	3,95
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	1.826,00	0,43
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	15.787,08	3,73
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	388.572,79	91,89
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,25	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	422.877,20	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	422.877,20	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Bosanskohercegovačke patriotske stranke – Sefer Halilović nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

76. DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BiH (Kod 028)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Demokratska narodna zajednica BiH se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	9.695,00	19,67
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	39.401,62	79,96
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	183,05	0,37
I	Ukupni prihodi (1-9)	49.279,67	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	49.279,67	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Demokratske narodne zajednice BiH nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

77. HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST (Kod 1714)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatski savez HKDU-HRAST se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,15	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	600,00	2,53
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	23.160,00	97,47
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	23.760,15	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	23.790,15	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Hrvatskog saveza HKDU-HRAST nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

78. NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA (Kod 1186)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Nova socijalistička partija se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.050,00	4,58
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	21.867,00	95,42
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	22.917,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	22.917,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Nove socijalističke partije nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

79. POSAVSKA STRANKA (Kod 1188)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Posavska stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

R/B	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	339,51	1,56
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	3,63	0,01
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	21.453,45	98,43
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	21.796,59	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	21.796,59	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Posavske stranke nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

80. STRANKA ZA SREDNJE (Kod 003)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka za Srednje se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	576,00	6,46
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	8.340,00	93,54
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	8.916,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	8.916,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Stranke za Srednje nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

81. STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE (Kod 1709)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Stranka za bolje Goražde finansirala se iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	6.714,00	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	6.714,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	6.714,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Stranke za bolje Goražde nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

82. HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA (Kod 1705)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatska republikanska stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	620,00	14,73
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	3.550,00	84,32
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	40,00	0,95
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	4.210,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	4.210,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Hrvatske republikanske stranke nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

83. POKRET ZA TREBINJE (Kod 724)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Pokret za Trebinje se finansirao iz sljedećih izvora, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	200,00	5,05
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	300,00	7,57
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	3.462,00	87,38
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	3.962,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	3.962,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Pokreta za Trebinje nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

84. NARODNA STRANKA – POKRET ZA BROD (Kod 1017)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Narodna stranka (Pokret za Brod) se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	984,00	47,30
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.096,00	52,70
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	2.080,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	2.080,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Narodne stranke (Pokret za Brod) nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

85. SNAGA NARODA (Kod 1722)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Snaga naroda se finansirala iz sljedećih izvora, što je vidljivo iz sljedeće tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	750,00	38,46
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	1.200,00	61,54
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.950,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.950,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Snage naroda nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno izdručenju političkih stranaka.

86. SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU (Kod 1179)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Savez za demokratsku Srpsku se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.926,00	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.926,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.926,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Saveza za demokratsku Srpsku nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

87. POKRET ZA PRNJAVOR (Kod 983)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Pokret za Prnjavor se finansirao iz sljedećih izvora, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.448,97	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.448,97	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.448,97	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Pokreta za Prnjavor nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

88. HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BiH (Kod 521)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska demokratska unija Bosne i Hercegovine se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,73	0,07
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	1.071,73	99,93
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	1.071,73	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	1.071,73	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Hrvatske demokratske unije Bosne i Hercegovine nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

89. NOVI DEMOKRATSKI POKRET (Kod 059)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Novi demokratski pokret se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	866,00	100,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	866,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	866,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Novog demokratskog pokreta nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

90. STRANKA ZA OPĆINU OLOVO (Kod 1217)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Stranka za Općinu Olovo se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	550,00	99,98
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,11	0,02
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	550,11	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	550,11	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Stranke za Općinu Olovo nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

91. "NOVA ALTERNATIVA" – STRANKA RADA I RAZVOJA BiH (Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja „Nova Alternativa“ – Stranka rada i razvoja BiH se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	60,00	16,66
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	300,00	83,34
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	360,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	360,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu „Nove Alternative“ – Stranke rada i razvoja BiH nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

92. DEMOKRATSKA STRANKA FEDERALISTA (Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratska stranka federalista se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	220,00	100,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	220,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	220,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Demokratske stranke federalista nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

93. SRPSKA ALTERNATIVA (Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Srpska alternativa se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	200,00	100,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	200,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	200,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Srpske alternative nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

94. SOCIJALDEMOKRATSKI FRONT BiH (Kod 1723)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Socijaldemokratski front Bosne i Hercegovine se finansirao iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	130,00	100,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	130,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	130,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Socijaldemokratskog fronta Bosne i Hercegovine nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u

finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

95. UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH (Kod 1989)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Unija socijaldemokrata BH se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	0,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	100,00	100,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	100,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	100,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Unije socijaldemokrata BH nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

96. UDAR LJEVICE (Kod 000)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, politička stranka Udar ljevice se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	100,00	100,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	100,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	100,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu političke stranke Udar ljevice nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

97. PRVA BOSANSKO-HERCEGOVAČKA STRANKA (Kod 1699)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Prva bosansko-hercegovačka stranka se finansirala iz sljedećih izvora:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	75,00	100,00
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	0,00
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	0,00
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	0,00
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	0,00
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	0,00
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	0,00
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	0,00
9.	Ostali prihodi	0,00	0,00
I	Ukupni prihodi (1-9)	75,00	100,00
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	0,00
	Izvori finansiranja (I+II)	75,00	100,00

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Prve bosansko-hercegovačke stranke nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

98. STRANKA SPAS (Kod 026)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu, Stranka Spas nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je vidljivo iz sljedeće tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Stranke Spas nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

99. STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1004)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Stranka pravde i razvoja Bosne i Hercegovine nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je vidljivo iz sljedeće tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Stranke pravde i razvoja Bosne i Hercegovine nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

100. SELJAČKA STRANKA (Kod 073)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Seljačka stranka nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što se vidi iz sljedeće tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Seljačke stranke nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

101. DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BiH (Kod 032)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke invalida Bosne i Hercegovine nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što je iskazano u sljedećoj tabeli:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Demokratske stranke invalida Bosne i Hercegovine nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

102. HRVATSKA STRANKA PRAVA BiH (Kod 017)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Hrvatska stranka prava BiH nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što se vidi iz naredne tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Hrvatske stranke prava BiH nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

103. NOVA DEMOKRATIJA (Kod 722)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Nova demokratija nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što se vidi iz naredne tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Nove demokratije nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

104. RADNIČKO-KOMUNISTIČKA PARTIJA BiH (Kod 574)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Radničko-komunistička partija Bosne i Hercegovine nije ostvarila prihode niti se finansirala iz kredita, što se vidi iz naredne tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Radničko-komunističke partije Bosne i Hercegovine nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u

finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

105. SAVEZ ZA NOVU POLITIKU (Kod 1706)

Prema podacima iz godišnjeg finansijskog izvještaja, Savez za novu politiku nije ostvario prihode niti se finansirao iz kredita, što je vidljivo iz sljedeće tabele:

Red. br.	Izvori finansiranja	Iznos (KM)	Struktura (%)
1.	Članarina	0,00	
2.	Prilozi fizičkih lica (3-a)	0,00	
3.	Prilozi pravnih lica (3-b)	0,00	
4.	Prihodi od imovine (3-c)	0,00	
5.	Prihodi od dobiti preduzeća u vlasništvu političke stranke (3-d)	0,00	
6.	Prihodi od poklona (3-e)	0,00	
7.	Prihodi iz budžeta (3-f)	0,00	
8.	Prihodi od propagande (3-g)	0,00	
9.	Ostali prihodi	0,00	
I	Ukupni prihodi (1-9)	0,00	
II	Kreditno zaduženje kod banaka	0,00	
	Izvori finansiranja (I+II)	0,00	

Pregledom godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Saveza za novu politiku nismo zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u finansijskom izvještaju ili na finansiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. PRAVNI OKVIR	3
2.1. Finansijsko izvještavanje političkih stranaka	6
2.2. Finansijska kontrola političkih stranaka	7
3. AKTIVNOSTI CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BiH U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	8
4. NALAZI REVIZIJE	15
5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA	16
6. PREPORUKE	17
P R I L O Z I	19
Prilog br. 1 - Nalazi revizije iz izvještaja o reviziji godišnjih finansijskih izvještaj političkih stranaka za 2015. godinu.....	21
1. STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU (Kod 004)	21
2. DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ (Kod 461)	27
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 734)	31
4. SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE (Kod 016)	34
5. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 (Kod 769)	35
6. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (Kod 1290).....	40
7. KOMUNISTIČKA PARTIJA (Kod 1276)	42
8. BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA (Kod 520)	43
9. STRANKA PRAVDE I POVJERENJA (Kod 1721)	44
10. NARODNI DEMOKRATSKI POKRET (Kod 1718)	46
11. POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA “NAŠA STRANKA” (Kod 877)	48
12. STRANKA DEVIZNIH ŠTEDISA REPUBLIKE SRPSKE (Kod 516)	50
13. SRPSKA NAPREDNA STRANKA – IZVORNA (Kod 000).....	51
Prilog br. 2 - Nalazi revizije iz izvještaja o pregledu godišnjih finansijskih izvještaj političkih stranaka za 2015. godinu.....	52
1. BOSS – BOSANSKA STRANKA – MIRNES AJANOVIĆ (Kod 036)	52
2. STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI (Kod 882)	54
3. SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BiH – FAHRUDIN RADONČIĆ (Kod 1182)	58
4. PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA (Kod 440)	61
5. NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK (Kod 502)	64
6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 008).....	65
7. SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (Kod 515)	68

8.	STRANKA PENZIONERA – UMIROVLJENIKA BiH (Kod 513)	70
9.	PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA (Kod 279)	72
10.	SOCIJALISTIČKA PARTIJA (Kod 074)	73
11.	STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE (Kod 090)	75
12.	SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 018)	79
13.	STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1190)	81
14.	DEMOKRATSKA FRONTA (Kod 1698)	84
15.	STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BiH (Kod 866)	90
16.	LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1701)	91
17.	NAPREDNA SRPSKA – NS (Kod 1694)	92
18.	LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 455)	94
19.	DEMOKRATSKA PARTIJA DRAGAN ČAVIĆ (Kod 1181)	97
20.	SNAGA EKONOMSKOG POKRETA (Kod 1252)	99
21.	REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA (Kod 1707)	101
22.	EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE (Kod 879)	102
23.	STRANKA NOVOG PUTA (Kod 000)	104
24.	HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BiH (KOD 1257)	105
25.	ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI – MILE MARČETA (Kod 049)	106
26.	POLITIČKA ORGANIZACIJA E-GRADANA (Kod 000)	107
27.	HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BiH (Kod 027)	107
28.	LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1728)	108
29.	SRPSKA RADIKALNA STRANKA „DR VOJISLAV ŠEŠELJ“ (Kod 1730)	110
30.	NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 561)	112
31.	SRPSKA NAPREDNA STRANKA (Kod 1200)	114
32.	SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BiH (Kod 730)	116
33.	HRVATSKI NARODNI SAVEZ (Kod 366)	118
34.	POLITIČKA ORGANIZACIJA „NAPREDNA SRPSKA“ (Kod 1264)	119
35.	SRPSKA RADIKALNA STRANKA „9. JANUAR“ (Kod 732)	120
36.	LISTA ZA BUGOJNO (Kod 1272)	121
37.	NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 1256)	123
38.	HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA BiH (Kod 005)	125
39.	STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA (Kod 1250)	126
40.	NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1254)	1277
41.	HRVATSKA NEZAVISNA LISTA (Kod 1703)	128

42.	POKRET ZA NAŠ GRAD (Kod 1008)	129
43.	RADNIČKA PARTIJA (Kod 1269)	130
44.	HRVATSKA SELJAČKA STRANKA STJEPANA RADIĆA (Kod 1270)	131
45.	STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1177)	132
46.	GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BiH (Kod 020)	133
47.	TUZLANSKA ALTERNATIVA (Kod 1882)	134
48.	STRANKA REGIJE LIVNO (Kod 000)	136
49.	POKRET ZA SEMBERIJU (Kod 1010)	136
50.	NEOVISNA LISTA „ZA KUPRES“ (Kod 1247)	137
51.	STRANKA MLADIH ZA PROMJENE (Kod 1271)	138
52.	HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ BiH (Kod 1178)	140
53.	NEZAVISNA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 761)	140
54.	UJEDINJENA HRVATSKA STRANKA PRAVA BiH (Kod 408)	141
55.	STRANKA EVROPSKE SOCIJALDEMOKRATIJE (Kod 1268)	142
56.	PARTIJA SOCIJALNE PRAVDE (Kod 1006)	143
57.	NEZAVISNA STRANKA DR. MIHAJLO TOVIRAC (Kod 1003)	144
58.	REFORMSKA STRANKA IZ ZVORNIKA (Kod 1291)	146
59.	DEMOKRATSKA OBITELJSKA STRANKA (Kod 1711)	147
60.	KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA (Kod 1015)	148
61.	PARTIJA PRIVREDNOG PROGRESA BiH (Kod 725)	148
62.	PRVA MOSTARSKA PARTIJA (Kod 000)	149
63.	EKOLOŠKA DEMOKRATSKA STRANKA (Kod 996)	150
64.	TVOJA I MOJA STRANKA U BOSNI I HERCEGOVINI (Kod 1184)	150
65.	BOŠNJAČKA SELJAČKA STRANKA (Kod 930)	151
66.	HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BiH (Kod 518)	152
67.	BH SLOBODNI DEMOKRATI (Kod 762)	153
68.	STRANKA ZA MLADOST, RAZVOJ I BUDUĆNOST (Kod 1018)	153
69.	POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA „SNAGA BOSNE“ (Kod 1007)	154
70.	HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE (Kod 1241)	155
71.	PRIVREDNI NARODNI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1262)	156
72.	ČAPLJINSKA NEZAVISNA STRANKA – ČAPLJINA U SRCU (Kod 2078)	156
73.	KONGRESNA NARODNA STRANKA ZAŠTITE PRAVA BORACA I GRAĐANA PRAVDE I MORALA BiH (Kod 370)	157
74.	NARODNA STRANKA NOVI GRAD (Kod 1021)	158

75.	BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA – SEFER HALILOVIĆ (Kod 001).....	159
76.	DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BiH (Kod 028)	159
77.	HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST (Kod 1714)	160
78.	NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA (Kod 1186).....	160
79.	POSAVSKA STRANKA (Kod 1188).....	161
80.	STRANKA ZA SREDNJE (Kod 003).....	162
81.	STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE (Kod 1709).....	162
82.	HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA (Kod 1705)	163
83.	POKRET ZA TREBINJE (Kod 724).....	163
84.	NARODNA STRANKA – POKRET ZA BROD (Kod 1017)	164
85.	SNAGA NARODA (Kod 1722).....	165
86.	SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU (Kod 1179)	165
87.	POKRET ZA PRNJAVOR (Kod 983).....	166
88.	HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BiH (Kod 521)	166
89.	NOVI DEMOKRATSKI POKRET (Kod 059).....	167
90.	STRANKA ZA OPĆINU OLOVO (Kod 1217)	168
91.	“NOVA ALTERNATIVA” – STRANKA RADA I RAZVOJA BiH (Kod 000).....	168
92.	DEMOKRATSKA STRANKA FEDERALISTA (Kod 000).....	169
93.	SRPSKA ALTERNATIVA (Kod 000).....	169
94.	SOCIJALDEMOKRATSKI FRONT BiH (Kod 1723).....	170
95.	UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH (Kod 1989).....	171
96.	UDAR LJEVICE (Kod 000)	171
97.	PRVA BOSANSKO-HERCEGOVAČKA STRANKA (Kod 1699).....	172
98.	STRANKA SPAS (Kod 026).....	172
99.	STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE (Kod 1004).....	173
100.	SELJAČKA STRANKA (Kod 073)	174
101.	DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BiH (Kod 032)	174
102.	HRVATSKA STRANKA PRAVA BiH (Kod 017).....	175
103.	NOVA DEMOKRATIJA (Kod 722).....	175
104.	RADNIČKO-KOMUNISTIČKA PARTIJA BiH (Kod 574).....	176
105.	SAVEZ ZA NOVU POLITIKU (Kod 1706).....	177